مەبەستەکانی شەریعەت

ڕێبەرێک بۆ خوێنەری ئاسایی

نووسینی:
جاسر عودە

وەرگێڕانی:
د. ئیسماعیل بەرزنجی

مەبەستەکانی شەریعەت

ڕێبەرێك بۆ خوێنەری ئاسایی

پەیمانگای جیهانیی فیکری ئیسلامیی
سەنتەری زەهاوی بۆ لێکۆڵینەوەی فیکریی
(٢٠)

مەبەستەکانی شەریعەت

ڕێبەرێك بۆ خوێنەری ئاسایی

نووسینی: جاسر عۆدە
وەرگێڕانی بۆ عەرەبی: عەبدوللەتیف خەیات
وەرگێڕانی بۆ کوردی: د. ئیسماعیل بەرزنجی

چاپی یەکەم
١٤٣٣ ك ٢٠١٢ ز



ناوی کتێب: مەبەستەکانی شەریعەت.. ڕێبەرێك بۆ خوێنەری ئاسایی.

نووسینی: جاسر عۆدە.

وەرگێڕانی بۆ عەرەبی: عەبدوللەتیف خەیات.

وەرگێڕانی بۆ کوردی: د. ئیسماعیل بەرزنجی.

لە بڵاوکراوەکانی: پەیمانگای جیهانیی فیکری ئیسلامیی و

سەنتەری زەهاوی بۆ لێکۆڵینەوەی فیکریی، ژمارە (٢٠).

لە بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کتێبخانە گشتییەکان ژمارەی (١٨٠٦)ی ساڵی (٢٠١٢)ی دراوەتێ.

چاپی: یەکەم – سلێمانی – ٢٠١٢.

چاپخانە: شڤان.

تیراژ: (١٠٠٠) دانە.

ئیمەیلی پەیمانگا: iiitkurdistan@yahoo.com

بەناوی خوای بەخشندەی میهرەبان

دەستپێك

پەیمانگای جیهانیی فیكری ئیسلامیی خۆشحاڵە كە ئەم ڕێبەرە پێشكەش دەكات، كە ناسینێك لەخۆدەگرێت بۆ بابەتی مەبەستەكانی شەریعەت، بریتین لە ئامانجە گەورەكانی یاساداناني ئیسلامیی، نووسەرەكەی (د. جاسر عوْدە) زانایەكی هەمەپسپۆڕییە، بەڵام تایبەتمەندە لەبواری بابەتی مەبەستەكانی شەریعەتدا.

لەبەرئەوەی تەنها ژمارەیەكی كەم كتێب هەیە دەربارەی مەبەستەكان بە زمانی ئینگلیزیی، پەیمانگای جیهانیی بڕیاریدا ئەو بۆشاییە پڕ بكاتەوە بەوەی توانای پێویست ئاڕاستە بكات بۆ وەرگێڕان و بڵاوكردنەوەی زنجیرەیەك كتێب لە بابەتی مەبەستەكان، ئەمەش بۆ ئەوەی كە ئەم بابەتە چڕوپڕە پێشكەش بكات بە زمانی ئینگلیزی، لەم بوارەشدا پەیمانگا ئەم كتێبانەی بڵاوكردووەتەوە، مەبەستەكانی شەریعەتی ئیسلامیی لە نووسینی شێخ موحەممەد تاهیر بن عاشوور، تیۆری مەبەستەكان لەلای ئیمامی (شاتبی) لە نووسینی (ئەحمەد رەیسونی)، بەرەو كاراكردنی مەبەستەكانی شەریعەت لە نووسینی (د. جەمالەددین عەتییە)، هەروەها كتێبی مەبەستەكانی شەریعەت فەلسەفەی یاسادانانی ئیسلامیی: تێڕوانینێكی سیستماتیكی لە نووسینی (د. جاسر عوْدە) ئێستا لە ژێر وەرگێڕاندایە بۆ زمانی عەرەبی.

لەبەرئەوەی ئەم بابەتە چڕوپڕ و بەیەكالكاوەو ئاستەنگی زەینیی زۆری دێتەپێش، لە هەمان كاتدا زۆربەی ئەو كتێبانەی لەم بوارەدا نووسراون بەشێوەیەكی سەرەكی ڕوویان لە پسپۆڕ و زانایان و گەورە ڕوناكبیران بووە، بۆیە

نووسینگەی لەندەنی پەیمانگای جیهانیی فیکری ئیسلامیی لەپاڵ ئەمانەدا کتێبگەلێکی ڕێنمووکار و ئاسانی لەم بابەتەدا بڵاوکردووەتەوە، بۆ ئەوەی ببنە بەشێك لە زنجیرە کتێبە وەرزییەکان، ئەمەش بۆ ئەوەی کۆمەڵێك بابەتی ئاسان و گونجاو بۆ خوێنەری ئاسایی دابینبکات.

ئەم ونجیرەیەش بێجگە لەم نامیلکەیە کۆمەڵێکیتر لەخۆی دەگرێ، وەکو: (ڕێبەری ئاسان بۆ مەبەستەکانی شەریعەت) لە نووسینی (د. موحەممەد هاشم کەمالی) و (تێڕوانینی ئیسلامیی بۆ گەشەپێدان لە ژێر ڕۆشنایی مەبەستەکانی شەریعەتدا) لە نووسینی (موحەممەد عومەر چابرا) کە ئەمەیان بۆ زمانی عەرەبی وەرگێڕراوە و بەمزوانە بڵاودەکرێتەوە بە ویستی خوا.

د. ئەنەس شێخ عەلی

ڕاوێژکاری ئەکادیمیی پەیمانگای جیهانیی فیکری ئیسلامیی

نووسینگەی لەندەن

کانوونی دووەم/ ٢٠١٠ز – ڕەجەبی ١٤٣١ ك

پێشەکی نووسەر دەربارەی ئەم کتێبەو وەرگێڕانەکەی

گرنگیدانی پـەیمانگای جیهـانیی فیکـری ئیـسلامیی بـە زانـستی مەبەسـتەکانی شەریعەت کۆنە و دەگەڕێتەوە بۆ سەرەتای دامەزراندنی ئەم پەیمانگا ڕەسەنە، لـە دەیـــەی هەشـــتەمی ســـەدەی ڕابـــردوودا، هـــەروەکو ڕوونـــە لـــە بڵاوکـــراوە جۆراوجۆرەکانیدا و لە چالاکییە بەردەوامەکانیدا ئەم باسەی نوێکردەوە لە هـەموو جیهـانی ئیـسلامییدا، دواتـر لـەم پێـنج سـاڵەی دواییـدا پـەیمانگا چـالاکییەکانی پەرەپێدا لە بواری ئـەم زانستەدا ـ زانـستی مەبەسـتەکانی شـەریعەت ـ بـە زمـانی ئینگلیـزی، بۆیـە کۆمـەڵێك دیـدار و خـول و وانـەی ڕێکخـست لـە چـەندین وڵاتـدا، هەروەکو چەند بڵاوکراوەیەکی چاپکرد لە وەرگێڕانی کتێب لە زمـانی عەرەبییـەوە و توێژینەوە بە زمانی ئینگلیزی.

منـیش توێژینەوەیـەکی سـادەم نووسـی بـە زمـانی ئینگلیـزی کـە پـەیمانگا بڵاویکردەوە ڕێزم هەیە بۆیان، بە ناونیشانی (مەبەستەکانی شەریعەت فەلـسەفەی یاسـادانانی ئیـسلامیی: تێڕوانینێکـی سیـستماتیکی)، بـەڵام قـەبارەی کتێبەکـە و زمانە تایبەتیەکەی وایانکرد خوێنەرێکی زۆر سوودی لێوەرنەگرن وەکـو پێویـست، بۆیە بـرای بـەڕێزم دکتـۆر ئەنـەس شـێخ عـەلی ڕاوێـژکاری ئـەکادیمی پـەیمانگا لـە بەریتانیا ـ خوا پاداشتی بداتەوە ـ داوای لێکردم بە زمانی ئینگلیـزی نامیلکەیـەکی ئاسان بنووسم دەربارەی ئەم زانستە، وەکو ڕێبەرێك بۆ خوێنەرانی ئاسایی، وەکو ئەوە لە زمانی ئینگلیزیدا باوە بۆ ئەو کتێبانەی دەسپێکن یاخود ڕێخۆشـکەرن بـۆ زانستە جۆراوجۆرەکان، منیش ئەمەم نووسی بـۆ ئـەوەی خوێنـەری مـسوڵمان کـە پسپۆڕ نییە لە بوارەکەدا بیخوێنێتەوە تا بیباتە ناو بابەتەکەوە، یان نامـسوڵمانێك کە بەدوای پێشەکیەکدا دەگەڕێت بۆ ئەوەی لـە مەبەسـت و فەلـسەفەی یاسـادانی ئیسلامی تێبگات، لەمەدا مەبەستەکەی دێتەدی.

دواتر زۆرم پێخۆش بوو وەرگێڕانەکەی ببینم بۆ زمانی خۆمان (واتە عـەرەبی)، ئـــەویش ئـــەو وەرگێڕانەیـــە کـــە لەبەردەســـتی خوێنـــەری بەڕێزدایـــە، جێگـــای دەسخۆشییە کە دکتۆر عەبدوللەتیف خەیات پێی هەستا ـ خوا پاداشتی بداتـەوە ـ زۆر بـەجوانی ئەنجامیـدا، بەشـێوەیەك کـە ماناکـانی بـەزمانێکی عـەرەبی ئاسـان وەرگێڕاوە، لەکاتێکدا توانیوویەتی پارێزگاری لە وردیی هێنانی دەقی جۆراوجۆر و ڕاسـتی و دروسـتی زاراوە شـەرعی و یاسـایی و فەلـسەفییەکان بکـات، ئەمـەش وایکـــردووە خوێنـــەری ئاســـایی دوورکەوێتـــەوە لـــە مانـــدووبوون بـــە زمـــانی پـسپۆڕەکانەوە، بـەڵام فێرخـوازانی شـەرعی کـە گرنگیـی بـە بابەتەکـە دەدەن، ئاراســـتە دەکـــەم بـــۆ کتێبێکـــی تـــرم (فیقهـــی مەبەســـتەکان، گرێـــدانی حوکمـــە شەرعییەکان بە مەبەستەکانیانەوە) ئەمەش لە بڵاوکراوەکـانی پەیمانگایـە (چـاپی سێیەمی ٢٠٠٨)، سەرەڕای چەندین کتێب و توێژینەوە کە خەڵکانیتر نووسـیوویانە بە زمانی عەرەبی و غەیری عەرەبی.

لەکۆتاییـدا لـەخوا دەپاڕێمـەوە کـە هەڵسوڕاوانی پـەیمانگا سـەرفراز بکـات، و زانستی مەبەستەکانیش زیندوو بکاتەوە لەناو ئەم ئوممەتەدا و بەرفراوانی بکات.

جاسر عۆدە – دەوحە

کانوونی دووەمی ٢٠١٠ ز

رەجەبی ١٤١٣ ك

بەشی یەکەم:
مەبەستەکان چین؟

ئاستەکانی (بۆچی)؟

زۆرجار ڕوودەدات لەپڕ منداڵان بە پرسیاری فەلسەفی ڕووبەڕوومان دەبنەوە، ئینسان نازانێ ئەم پرسیارانە بە مەبەستەوە دەکەن یان بەبێ مەبەست، بەڵام ئەوەی کە جوانە لە پرسیاری منداڵدا ئەوەیە زۆربەی کات لە (ڕاستی) پێشوەختەوە دەرناچن، لە لۆژیکێکەوە کە پێشتر فێری بووبێت لە کەسانیترەوە سەرچاوە ناگرن، وەکو قسەی گەورەکانی کە دەڵێت (ئەمە سروشتی شتەکانە)، زۆرجار من بابەتی موحازەرەکانم لە مەبەستەکانی شەریعەتدا بە چیرۆکی ئەو کچە بچووکە دەست پێدەکەم کە لە باوکی ئەپرسێت: باوکە بۆچی لەبەردەم هێمای هاتوچۆدا دەوەستی؟ باوکیشی لە وەڵامدا بەشێوازی مامۆستایەك دەڵێت: لەبەرئەوەی گڵۆپی سوور داگیرساوە، گڵۆپی سووریش واتە وەستان، بەڵام ئەو جارێکی تر دەپرسێت: بەڵام بۆچی؟ باوکی وەڵامی دەداتەوە جارێکیتر بە شێوازی پێشوو و دەڵێت: بۆ ئەوەی پۆلیسی هاتوچۆ سەرپێچیم بۆ نەنووسێت، بەڵام دیسان کچەکە دەپرسێت: ئەی بۆچی پۆلیسی هاتوچۆ سەرپێچیت بۆ دەنووسێت؟ باوکی دەڵێت: باشە، بۆئەوەی تێپەڕاندنی گڵۆپی سوور مەترسی بەدواوەیە، کچەکە بەردەوام دەبێت لەسەر پرسیار کردن و دەڵێ: باشە بۆچی؟ باوکە لەوکاتەدا بیردەکاتەوە کە ئەو دەستەواژە باوەی پێ بڵێت: چونکە سروشتی شتەکان ئاوایە، بەڵام بڕیار دەدا پشوودرێژتر بێت بەرامبەر پرسیارە زۆرەکانی کچە خۆشەویستەکەی، لەبەرئەوە وەڵامەکەی ئاوا دەداتەوە: چونکە نامانەوێ ئازاری خەڵکی بدەین، تۆ حەز دەکەی تووشی ئازار ببیت؟ ئەویش دەڵێ: نەخێر، باوکیشی دەڵێ: دەی خەڵکیش نایانەوێ تووشی ئازار ببن،

پێغەمبەریش (دروودی خوای لەسەر بێت) دەفەرموێت: (ئەوەی بۆ خۆت پێت خۆشە بۆ خەڵکیش پێت خۆش بێت) بەڵام کچە ناوەستێت لە پرسیار و دەپرسێت: بەڵام بۆچی دەبێ ئەوەی بۆ خۆمان پێمان خۆشە بۆ خەڵکیش پێمان خۆش بێت؟ باوکە تۆزێك بیردەکاتەوە پێش ئەوەی بڵێت: لەبەرئەوەی خەڵکی هەموویان چوونیەکن، بەڵام ئەگەر دیسان وتت: بۆچی؟ ئەوا دەڵێم: چونکە خوا دادگەرە و لەدادگەریشیەوەیەتی کە هەمووی وەکو یەك لێکردووە، هەموومان وەکو یەك مافمان هەیە و هەر لەسەر بنچینەی دادگەریش بوونەوەری دروست کردووە.

پرسیارکردن لە (بۆچی؟) واتە پرسیارکردن لەوەی (مەبەستەکان چین؟) ئەمەش واتە پرسیارکردن لە (ئاستەکانی گەڕان بەدوای "بۆچی"دا)، ئەم دەربڕینانە لە چەمك و دەربڕینی فەیلەسووفەکان دەچن، هەر ئەوانەشن دەبنە هۆی گەڕان بەدوای (ئاستەکانی مەبەستەکان)دا بەپێی تێگەیشتنی زانایانی فیقهی ئیسلامیی.

کاتێك دەمانەوێ لە ئاستەکانی (بۆچی یان لەبەرچی)ەوە دەست پێبکەین و بچینە ناو مەبەستەکانەوە، ئەوە بایەخمان دەگۆڕێت لە باسوخواسی شتە سادەکانەوە، لە ئاماژە ڕوونەکانەوە وەکو وەستان لەبەردەم هێمای سووردا، لە ئاستی کردەوە و ئامـاژەوە بۆ ئاستی یاسا و ڕێسا، وەکو یاساکانی هاتوچۆ، ئاستی یاسا و ڕێساکان دەمانگەیەنێتە ئاستی بەرژەوەندییە هاوبەشەکان و سوودەکان، وەکو بیرکردنەوەی ئینسان لە سەلامەتی ئەوانیتر، لەبەرامبەردا ئەوانیش بیر لە سەلامەتی ئەو دەکەنەوە، لە کۆتاییدا لە ئاستی بەرژەوەندی و سوودە هاوبەشەکانەوە بۆ ئاستی بنەما گەورەکان و بیروباوەڕە بنچینەییەکان، وەکو بنەمای دادگەریی و بەزەیی و سیفەتەکانی خوای گەورە.

کەواتە مەبەستەکانی شەریعەت بریتین لەو لقەی زانستی ئیسلامیی کە وەڵامی هەموو ئەو پرسیارە قورسانە دەدەنەوە کە لە وشەی (بۆچی یان لەبەرچی)دا

خۆیان دەبیننەوە، لە هەموو بوارەکاندا، ئێمە لێرەدا کۆمەڵێك لەو پرسیارانە دەخەینە ڕوو:

- ❖ بۆچی زەکات یەکێکە لە بنەماکانی ئیسلام؟
- ❖ بۆچی یەکێك لە پێویستییە ئیسلامییەکان چاکەکردنە لەگەڵ دراوسێدا؟
- ❖ بۆچی سەلامی مسوڵمانان سەلامە؟
- ❖ بۆچی مسوڵمانان لە شەو و ڕۆژێکدا پێنج جار نوێژ دەکەن؟
- ❖ بۆچی ڕۆژووگرتنی مانگی ڕەمەزان یەکێکە لە بنەماکانی ئیسلام؟
- ❖ بۆچی مسوڵمانان زیکری خوا دەکەن؟
- ❖ بۆچی خواردنەوەی مەی ئەگەر کەمیش بێت گوناهێکی گەورەیە لە ئیسلامدا؟
- ❖ بۆچی سزای لە سێدارەدان لە یاسای ئیسلامدا بۆ ئیغتصاب و کوشتنی بە ناحەق دانراوە؟

مەبەستەکانی شەریعەت حیکمەت و ئاماجی پشت یاساکان ڕوون دەکەنەوە، بۆ نموونە حیکمەتی بەهێزکردنی پەیوەندی کۆمەڵایەتی یەکێکە لە ئامانجەکانی زەکات و چاکە لەگەڵ دراوسێ و سەلامکردن.

یەکێك لە حیکمەتەکانی تری پشت ئەحکامە شەرعییەکان بریتییە لە (پارێزکاریی ـ التقوى)، هەروەها یەکێکە لە هۆکارەکانی پێویست بوونی نوێژ و زەکات و ڕۆژوو.

هەروەها مەبەستەکان بریتین لە کۆمەڵێك ئامانجی پاك و باش یاساکان هەوڵی بەدیهێنانیان دەدەن بە قەدەغەکردنی هەندێك شت و ڕێگەدانی هەندێکیتر، بۆ نموونە یەکێك لە مەبەستەکان (پاراستنی عەقڵ و ڕوحی خەڵك)ە، ئەمەحەرامکردنی تەواوەتی بێهۆشکەرەکانمان بۆ ڕوون دەکاتەوە، هەروەها

مەبەستی (پاراستنی کالاّ و ئابڕووی خەڵك) تەفسیری (ئەگەری کوشتنمان) لە قورئاندا بۆ دەکات بۆ ئیغتصابکردن و چەتەیی (هەوەکو لە هەردوو ئایەتی ١٧٨ی سورەتی (البقرة) و ٣٣ی سورەتی (المائدة)دا دیارە).

هەروەها مەبەستەکان کۆمەڵێك ئامانجی خوایی و چەمکی ڕەوشتین کە یاسای ئیسلامیی لەسەریان دادەمەزرێت، وەکو بنەمای دادگەریی، بەهای مرۆڤ و توانای ئازاد، پیاوەتی، پاکداوێنیی، ئاسانکاریی لەسەر خەڵکی، هاوکاریی کۆمەڵایەتی، ئەم ئامانج و مەبەستانە پردێکی پەیوەندین لە نێوان یاساکانی ئیسلام و چەمکە هەنووکەییەکان دەربارەی مافەکانی مرۆڤ و گەشەپێدان و دادگەریی کۆمەڵایەتی، دەکرێ ببنە وەڵام بۆ کۆمەڵێك پرسیاری لەم چەشنە:

- ❖ باشترین ڕێگا چییە بۆ خوێندنەوەی قورئان و سوننەت و سەرلەنوێ تەفسیرکردنەوەیان بۆ ڕاستییە هەنووکەییەکانی جیهانی ئەمڕۆ؟
- ❖ تێگەیشتنی ئیسلامیی چییە بۆ (ئازادی) و (دادگەریی)؟
- ❖ خاڵی هاوبەش چییە لە نێوان چەمکە هەنووکەییەکان دەربارەی مافی مرۆڤ و یاساکانی ئیسلام.
- ❖ شەریعەتی ئیسلامیی چۆن دەتوانێت هاوبەشی بکات لە گەشەپێدان و ڕەوشت و دادگەریی کۆمەڵایەتیدا؟

با وێستگەی یەکەممان پێناسەی هەندێك زاراوە و لێکۆڵینەوەی مەبەستەکان بێت.

له نێوان هەردوو چەمکی (مەبەستەکان) و (بەرژەوەندییەکان)دا

زاراوەی (مەبەستەکان ـ المقاصد) کۆکراوەی (مەبەست ـ مقـصد)ە، هـەروەکو ڕوونە ئاماژە بۆ ئامانج و مەبەستی دیـاریکراو دەکـات، بەرامبـەر وشـەی (end)ی ئینگلیزییە[1]، یاخود (تیلۆس) بەزمانی یۆنانی، یان (فینفالیتی) بە فەڕەنسی، یان (زفیك) بە ئەڵمانی[2]، بەڵام لە شەریعەتی ئیسلامدا مەبەستەکان بریتین لـە ئامـانج و مەبەست یان داواکراو لە هۆکاری حوکمە شەرعییەکان[3]، هەندێ لە شـارەزایانی فیقـە پێیانوایـە مەبەسـتەکان یەکسانن لـە ڕووی مانـاوە بـە (بەرژەوەندییـەکان)، عەبدولمەلیك جوەینی (٤٧٨ك ـ ١٠٨٥ز وەفاتی کردووە)، لە یەکەمـەکانی زانایانـە کە بەشداریی تیۆری (مەبەستەکان)ی کردووە و گەشـەی پێـداوە تـا گەیـشتووەتە ئەوەی ئەمڕۆ (پاش کەمێکی تر ڕوونی دەکەمەوە)، ئەو زاراوەی (مەبەسـتەکان)ی بەکارهێناوە لەبەرامبەر (بەرژەوەندییـەکان)دا، لای ئـەو هاومانـان[4]. لـەدوای ئـەو ئەبو حامیدی غەزالی هات (سـاڵی ٥٠٥ك ـ ١١١١ز وەفـاتی کـردووە) لەسـەر هـەمان بنـچینەی جـوەینی مەبەسـتەکانی پـۆلێنکردووە[5]، خـستوونیەتە ژێـر ناونیـشانی (بەرژەوەندییە ڕەهاکراوەکان ـ المصالح المرسلة). لـەدوای ئـەوانیش فـەخرەدینی ڕازی (٦٠٦ك ـ ١٢٠٩ز وەفـاتی کـردووە) و ئامــەدی (٦٣١ك ـ ١٢٣٤ز وەفـاتی

---

١. محمد الطاهر بن عاشور، ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ترجمة: محمد الطاهر الميساوي، لندن، واشنطن، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ٢٠٠٦، ص٢.

٢. رودلف فون يرنغ، القانون وسيلة إلى غاية، ترجمة إيزاك هوسيك، ط٢، نيوجرسی ٢٠٠١، ص ٣٥.

٣. ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، تحرير الطاهر الميساوي،كوالالامبور، الفجر، ١٩٩٩، ص١٨٣.

٤. عبدالملك الجويني، غياث الأمم في التياث الظُلَم، تحرير عبدالعظيم الديب، قطر، وزارة الشؤون الدينية، ١٤٠٠هـ، ص٢٥٣.

٥. أبو حامد الغزالي، المستصفى في علم الأصول، تحرير: محمد عبدالسلام عبدالشافي، ط١، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤١٣، المجلد الأول، ص١٧٢.

کـردووه) دێـن، ئـەوانیش شـوێن غـەزالی کـەوتوون لـە زاراوەکانیانـدا[1]، ئینجـا نەجمـەدینی تـوفیی (٧١٦ك ـ ١٣١٦ز) پێناسـەی بەرژەوەنـدیی کـردووە بـەوەی بریتییە "لەو هۆکارەی دەمانگەیەنێتە مەبەستی یاسادانەر (واتە خوا و پێغەمبـەر (درووودی خوای لەسەر بێـت))"[2]، بـەڵام قـەڕافی (١٢٨٥ك ـ ١٨٦٨ز) یاسـایەکی دانا و وتی: "یاسا: شەرع هیچ مەبەستێك دیـاری ناکـات ئەگـەر ئامـانجێکی پێـوە بەند نەبێت، بەرژەوەندییەك بەدی دەهێنێت، یان خراپەیـەك دوور دەخاتـەوە"[3]، ئەمەش بە واتای ئەوەی هەر مەبەستێك لە مەبەستەکان ـ هەروەکو وتمان بەمانای خـوازراو یـان مەبەسـت یـان ئامـانج ـ دانـراوە لـە شـەریعەتی ئیـسلامدا لـەپێناو (بەرژەوەندیی مـرۆڤ)دا، ئەمـەش بنـچینەی ئـەقڵی لـۆژیکی تیـۆری مەبەسـتەکانت دەداتێ.

ڕەهەندەکانی مەبەستەکان

مەبەستەکانی شەریعەتی ئیسلامیی بە چەند شـێوەیەك دابەشـکراون، ئەمـەش بەپێی ئەو ڕەهەند و گۆشەنیگایەی شارەزای فیقهـ لێوەی ڕوانیوویەتی، هەندێك لـە ڕەهەندەکانیش ئەمانەن:

١ ـ ئاستەکانی پێویستی، ئەمەش دابەشکردنێکی تەقلیدییە.

٢ ـ بواری حوکمەکان کە هەوڵی بەدیهێنانی مەبەستەکان دەدەن.

٣ ـ جۆری ئەو کەسانەی مەبەستەکان دەیانگرێتەوە.

٤ ـ ئاستی هەمەگیریی (شمولیة) مەبەستەکان.

---

١ . أبوبكر المالكي بن العربي، المحصول في أصول الفقه، تحرير: حسين علـي البـدري وسـعيد فـوده، ط١، عمان، دار البيارق، ١٩٩٩، المجلد الخامس، ص٢٢٢، والآمـدي، علـي أبـو الحسن، الإحكـام في أصـول الأحكام، بيروت، دار الكتاب العربي، ١٤٠٤، ص٢٨٦.

٢ . نجم الدين الطوفي، التعيين في شرح الأربعين، بيروت، دار الريان،١٤١٩، ص٤٧٨.

٣. شهاب الدين القرافي، الذخيرة، بييروت، دار العرب، ١٩٩٤، المجلد الخامس، ص٤٧٨.

بەڵام دابەشکردنی باو بۆ مەبەستەکان سێ ئاستی هەیە لە پێویستی ئەوانیش: پێویستییە بنەڕەتییەکان (الضروريات)، پێویستییەکان (الحاجيات)، بەباش زانراوەکان (التحسينيات)، دواتر زانایان پێویستییە بنەڕەتییەکانیان کردووە بە (پێنج) بەشەوە ئەوانیش: پاراستنی ئایین، پاراستنی نەفس، پاراستنی ماڵ، پاراستنی عەقڵ، پاراستنی وەچە[1]، هەندێك لە زانایان (پاراستنی ئابڕوو) شیان خستووەتە پاڵیان، بەڵام ئەوانیتر زۆرتر باسیان کردووە[2]، ئەو پێنج پێویستییەی سەرەوە زۆر گرنگن بۆ ژیان و مردنی خەڵکی، ژیانی مرۆڤ دەکەوێتە مەترسییەوە کاتێك عەقڵیان تووشی مەترسی ببێت، لێرەوەیە پێداگریی ئیسلام لەسەر حەرامکردنی (مەی) و مادە بێهۆشکەرەکان بەگشتی، هەروەها ژیانی مرۆڤایەتی دەکەوێتە مەترسییەوە کاتێك نەفسەکان نەپارێزران، بەگرتنەبەری ڕێوشوێنی پارێزگاریی لە نەخۆشی و ژینگە لە پیسبوون. لەمەوە تێدەگەین بۆچی پێغەمبەر (درودی خوای لەسەر بێت) حەرامیکردووە زیان بە هەر ئینسانێك بگەیەنین یان تەنانەت بە ئاژەڵیش.

هەروەها دەکرێ ژیانی مرۆڤایەتی بکەوێتە مەترسییەوە کاتێك تەنگژەیەکی ئابووری گشتی دروست دەبێت، لەبەرئەمە ئیسلام قۆرخکردن و سوو و جۆرەکانی گەندەڵی و فێڵی حەرامکردووە، هەروەکو دەبینین ئیسلام پایەیەکی بەرزی داوە بە پارێزگاریکردن لە وەچە و نەوە، ئەمەش نهێنی زۆرێك لە حوکمە شەرعییەکانە کە ئیسلام دایناون بۆ ڕێکخستن و گرنگیدانی ئەوپەڕی باشی بە فێرکردنی منداڵ و خێزان، دوا شتیش کە پاراستنی ئایینە پێویستییەکی زۆر گرنگی مرۆڤەکانە، بەتایبەتی ژیانی دواڕۆژیان، چونکە ئیسلام وا دەڕوانێتە ژیان کە کاروانێکە

---

١ . الغزالي، المستصفى، المجلد الأول، ص١٧٢، وابن العربي، المحصول في أصول الفقه، المجلد الخامس، ص٢٢٢، الآمدي، الإحكام، المجلد الرابع، ص٢٨٧.

٢ . الغزالي، المستصفى، المجلد الأول، ص١٧٢، وإبراهيم الغرناطي الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، تحرير: عبدالله دراز، بيروت، دار المعرفة، بدون تأريخ، المجلد الثالث، ص٤٧.

بەشێکی کەمی لە دنیادایە و ئەویتری لە قیامەتـە، بۆیـە کـۆدەنگیی هەیـە لەسـەر ئەوەی کە پاراستنی ئەم بنچینانە مەبەستی هـەموو ئایینـە ئاسمانییەکانـە[1] نـەك هەر تەنها ئایینی ئیسلام.

دوای ئەم بنچینە بنەڕەتییانە ئینجا پێویـستییەکان (الحاجيـات) دێـن، ئەمانـە گرنگییـان کـەمترە لەوانـەی پێـشوو، نموونـەی پێویـستییەکانش: ژنوژنخـوازی، بازرگـانی، هۆکارەکـانی گواسـتنەوە، ئیـسلام هـانی بەدەمەوەچـوونی ئـەم پێویـستییانە دەدات و کاروباریـان بـۆ ڕێکـدەخات، بـەڵام بـەدی نـەهێنانی ئـەم پێویـستییانە پەیوەنـدی نییـە بـە ژیـان و مردنـەوە، بەتایبـەتی لەسـەر ئاسـتی تاکەکەس، واتە ئەگەر کۆمەڵێك کەس بڕیاریاندا ژن نەهێنن یان شوو نەکەن ژیـانی مرۆڤایەتی ناکەوێتە بەر هەڕەشە، هـەروەها ئەگـەر کەسـانێك بازرگانییـان نـەکرد، بـەڵام ئەگـەر هـەرکام لـەم پێویـستییانە هـیچ کەسـێك پێـی هەڵنەسـتا لـەناو کۆمەڵگایەك یان کۆمەڵێکی بـەرفراوانی خەڵکیـدا، ئـەوا لـە ئاسـتی پێویـستییەکان دەردەچێت و دەچێتە بازنەی پێویستییە بنەڕەتییەکانەوە، بۆیە ئەم یاسا فیقهیـە دانراوە کە دەڵێ: "پێویستی (الحاجة) ئەگەر بوو بـە هـی هـەمووان ئـەوا دەچـێتە بازنەی زۆر پێویستەکانەوە (الضروريات)"، واتە ئەگەر هەر پێویستییەکی ئاسـایی گـشتێنرا بـۆ کۆمـەڵێکی زۆر، ئـەوا دەبێـە پێویـستی گـرنگ و دەبێـت بەوشـێوەیە مامەڵەی لەگەڵدا بکرێت.

بەڵام بە باش زانراوەکان (التحسينيات) ئەوا شتانێکن کە ژیـان جـوان دەکـەن، وەکو بۆنی خۆش و جلی جوان و سـەرنجڕاکێش و مـاڵ و خـانووی خـۆش، ئەمانـە ئیسلام هانی دەستخستنیان دەدات، بە نیشانە و دیاردەی بەخـشندەیی خـوا بـۆ بەندەکانی و سۆز و بەزەیی بێ پایانی بۆیـان دادەنرێـت، بـەڵام ئیـسلام دەیـەوێت


---

١ . الشاطبـي، الموافقات، المجلد الثالث، ص٥.

مسوڵمان ئەم شتانە نەکاتە مەبەست و گرنگیی زۆرتریان پێنەدات لە ژیانیدا، بەڵکو گرنگیی بۆ ئەو بابەتانەیە کە باسکران.

بەڵام هاوپەیوەستی و پەیوەندی هاوبەش لەنێوان ئەم کۆمەڵە جیاوازانەی مەبەستەکاندا هەیە، هەروەکو ئیمامی شاتبی ئەوەی تێبینی کردووە (کە دواتر گرنگیی زۆر بەو ئیمامە دەدەین)[1]، بۆ نموونە ژنخوازیی و بازرگانی کە لە کۆمەڵەی دووەمن (الحاجيات) دەبنەهۆی پاراستنی وەچە و ماڵ، پەیوەندییەکی بەهێزیان هەیە لەگەڵ ئەم دووانەدا کە لە کۆمەڵەی یەکەمن (الضروريات)، بەمشێوەیە نموونە زۆرە.

لەبەر ئەمە کەموکورتییەکی زۆر لە هەر یەکێك لە داواکراوەکاندا ئەو داواکراوە بەرزدەکاتەوە بۆ پلەیەکی بەرزتر، ئەگەر بازرگانی پەکیکەوت لە پانتاییەکی بەرفراواندا هەر وەکو ئەوەی لە تەنگژە ئابووریەکاندا ڕوودەدات، ئەوا ئەم بارە بازرگانی لە پلەی پێویستییەکانەوە دەگوازێتەوە بۆ پلەی پێویستییە بنەڕەتییەکان، هەر وەکو باسکرا. بۆیە شەرعزانان وا سەیری پێویستییەکان دەکەن کە کۆمەڵێك بازنەی بەیەکداچوون بە دەربڕینی هاوچەرخ، نەك پلەبەندییەکی قووچەکی نەگۆڕ[2]، بۆ نموونە سەیری ئەم خشتەیە بکە:



١ . نفس المصدر، المجلد الأول، ص١٥١.

٢ . جمال الدين عطية، نحو تفعيل مقاصد الشريعة، عمّان، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ٢٠٠١، ص٤٥.

پلەبەندی قووچەکی مەبەستەکانی شەریعەتی ئیسلامیی

(بەپێی پێویستی)

پلەبەندیی بەپێی پێویستی دەمخاتەوە بیری قووچەکی (ئـەبراهام ماسـلۆ) کـە لە ناوەڕاستەکانی سـەدەی بیـستەمدا نەخـشەی کێـشابوو، تیایـدا بەرژەوەنـدی و پاڵنـەرە ئینـسانییەکان (نـەك خواییـەکان)ی ڕێکخـستبوو، ناوینـابوو (پەیـژەی پێویـستییەکان)[1]، بـەپێی تیۆروانینـی ماسـلۆ پێویـستییەکانی مـرۆڤ جۆراوجـۆرن لەنێوان پێویستییە لاشەییەکاندا سەرەڕای پێویستی ئاسایش، دواتر پێویستی بـە خۆشەویسستی و ڕێز، لەکۆتاییـدا "سـەلماندنی خـود"، لـە سـاڵی ١٩٤٧دا ماسـلۆ پێنج ئاسـتی لـە پێویـستی پێـشنیار کـرد، دواتـر لەسـاڵی ١٩٧٠دا سـەرلەنوێ بـە بۆچــوونەکانیدا چــووەوە، قووچــەکێکی پێــشنیار کــرد لــە (حــەوت) ئاســتی پێویستی[2]، ئەم لەیەکچوونەش لە نێوان شاتبی و تیۆری ماسلۆدا لەڕووی ئاسـتی ئامانجەکانەوە جێگای سەرنجە.

قووچەکی ماسلۆ لەشێوە گۆڕاوەکەیدا لـە تیـۆری (مەبەسـتەکان)ی ئیـسلامیی دەچـێت، لـەو ڕووەوە کـە ملکەچـی گۆڕانکارییەکانـە بـە تێپـەڕینی کـات، تیـۆری مەبەستەکانی ئیسلامیی گۆڕانی زۆری بەسەردا هاتووە بە درێـژایی سـەردەمەکان، بەتایبەتی لەسەدەی بیستەمدا، لەم ڕووەوە زانایانی ئوسـوڵی هاوچـەرخ ڕەخنـەی زۆریان لەو دابەشکردنە تەقلیدییە بۆ زۆرێك لە پێویستییەکان گرتووە کـە باسـمان کرد، پاساوی ڕەخنەکانیشیان زۆرە، ئەمانە هەندێکیان[3]:

---

[1] . أبراهــام ماســلو، نظريــة في الــدوافع الإنــسانية، Psychological Review ، عدد٥٠(١٩٤٣): ٥٠، صفحات ٣٧٠-٩٦.

[2] . إيه إتش ماسلو، الدوافع والشخصية، الطبعة الثانية، نيويورك، هاربر ورو، ١٩٧٠، ماسلو، نظريـة الدافعية الإنسانية.

[3] . ئەمە بـەپێی گفتوگۆیـەك کـە لەگـەڵ شـێخ حەسـەن تورابیـدا کـراوە، گفتوگۆیـەکی سـەرزارەکیی، خەرتوم، سودان، ئۆگۆست، ٢٠٠٦.

١ ـ مەبەستەکان لە تیۆرە تەقلیدییەکەیدا شتە گشتییەکانی شەریعەتی ئیسلامیی دەگرێتەوە، کەمجار دەچێتە ناو بابەتە تایبەتییەکانی شەریعەتی ئیسلامییەوە، تیۆری تەقلیدی مەبەستەکان کە هێڵە گشتییەکانیمان باسکرد، وەڵامی زۆر لە پرسیارە وردەکان ناداتەوە، لە نموونەی ئەو پرسیارانەی کردمان لە پێشەوە کە بە (بۆچی) دەستیان پێدەکرد.

٢ ـ مەبەستەکان لە شێوە تەقلیدییەکەیدا لە تاکەکان دەدوێ تا خێزان و کۆمەڵگا و مرۆڤایەتی بەگشتی، هەر وەکو ئەوەی شەریعەتی ئیسلامیی تەنها گرنگیی بە ژیانی تاکەکەس و ماڵ و نامووسی بدات، دوور لە کۆمەڵگا و سامان و ئابووری و کەرامەتی ئەو کۆمەڵگایە، بەڵام لەڕاستیدا ئیسلام گرنگیی بە هەموو ئەمانە دەدات.

٣ ـ دابەشکردنی مەبەستەکان لە شێوە تەقلیدییەکەیدا ئەگەرچی پلەکانی پێویستییە بنەڕەتییەکانی باسکردووە، بەڵام ئەمانە گرنگترین بنەما گەورەکان لەخۆیان ناگرن، وەکو دادگەریی و ئازادیی هەڵسوکەوت.

٤ ـ هەڵێنجانی مەبەستەکان لە کەلەپووری فیقهی شەرعزانانەوە بووە نەك لە دەقە بنەڕەتییەکانی قورئان و سوننەتەوە، بۆیە کاتێك باسی مەبەستەکان بەشێوە تەقلیدییەکەی دەخوێنینەوە، دەبینین سەرچاوەکانیان هەمیشە حوکمەکانی فیقهی ئیسلامیین، بە هەموو ئایینزاکانەوە (المذاهب)، نابینین ئایەتێکی قورئان کرابێتە سەرچاوەی هەڵێنجان.

بۆیە زانایانی هاوچەرخ هەوڵیانداوە چارەسەری ئەو لایەنە کەموکورتییانە بکەن کە باسمان کرد، بە پێشنیارکردنی کۆمەڵێك چەمك و دابەشکردن کە ڕەهەندێ نوێ بە مەبەستەکانی شەریعەت دەبەخشێت، بۆیە دەربارەی ئەو پانتاییەی کە حوکمە شەرعییەکان دەیگرێتەوە، زانایانی هاوچەرخ مەبەستەکانیان بەسەر (سێ) ئاستدا دابەش کردووە:

١ ـ مەبەستە گشتییەکان: ئەوانیش ئەو مەبەستانەن کە ڕەچاوی بوونیان کراوە لە هەموو بوارە گشتییەکانی شەریعەتدا، وەکو پێویستییە بنەڕەتییەکان (الضروريات) و پێویستییەکان (الحاجيات) کە پێشتر باسمان کردن، هەندێکیشیان دواتر گفتوگۆمان لەسەر کردن، وەکو دادگەریی کۆمەڵایەتی و جیهانیبوون و ئاسانکاری.

٢ ـ مەبەستە تایبەتییەکان: ئەو مەبەستانەن کە بوونیان لە هەموو بوارە تایبەتی و لقەکانی شەریعەتدا هەیە، وەکو پاراستنی بەرژەوەندی منداڵان لە یاساکانی تایبەت بە خێزاندا، دوورخستنەوەی تاوانباران لە ئەنجامدانی تاوان لەو یاسایانەی تایبەتن بە سزادانەوە، ڕێگری لە قۆرخکردن لە یاساکانی تایبەت بە ڕێککەوتنە داراییەکان.

٣ ـ مەبەستە لاوەکییەکان: ئەم مەبەستانە تایبەتن بە (هۆکار) یاخود (ئامانج) لە دەقێکی تایبەت یان حوکمێکی دیاریکراو، بۆ نموونە ئامانجی دەرخستنی ڕاستی کاتێك دەقێك ژمارەیەك شایەت فەرز ئەکا لە کێشەگەلێکی دیاریکراودا، یان وەکو ئامانجی ئاسانکاریی بۆ ڕۆژووەوان کاتێك دەقێك ڕێگا بە شکاندنی ڕۆژووەکەی ددەدات، یاخود ئامانجی پێدانی خواردن بە هەژاران لە چوارچێوەی حوکمی پێویستبوونی دابەشکردنی گۆشتی قوربانی لە ڕۆژانی جەژندا، یان نەهێشتنەوەی گۆشتی قوربانی و پاشەکەوت نەکردنی، بەمشێوەیە.

لەبەر ئەمە، لەپێناوی تەواوکردنی ئەو کەلێنانەی زانایانی هاوچەرخ تێبینییان کردوون لە بابەتی تێڕوانینی تاکەکەسی لە مەبەستەکاندا، هەوڵیانداوە بازنەی مەبەستەکان فراوان بکەن تا خێزان و کۆمەڵگا و مرۆڤایەتی بەگشتی بگرێتەوە، بۆ نموونە (ئیبن عاشور ـ پاش کەمێکیتر باسی دەکەین) دەگەڕێ بە دوای ئەو مەبەستانەدا کە هەموو ئوممەت دەگرنەوە، گرنگی و پێشەنگی دەدات بەو مەبەستانەی تاکەکەس تێدەپەڕێنن، هەروەها لەلای ڕەشید ڕەزا تیۆری مەبەستەکان (چاکسازیی) و (مافەکانی ئافرەت)یش دەگرێتەوە، بەڵام لای یوسف

قــەرزاوی تیـۆری مەبەســتەکان (کەرامــەتی مــرۆڤ) و (مافــەکانی مــرۆڤ)یــش دەگرێتەخۆی.

ئــەم فراوانکردنانــە لــە ئاســۆی مەبەســتەکاندا بــواری کردووەتــەوە بــۆ وەڵامدانەوەی زۆرێك لە بابەت و پرسی هاوچەرخ لە مەبەستەکاندا، وایکـردووە کـە زانای شەرعزان لە "حیکمەت و نهێنی ئەودیوو حوکمەکان"ەوە دەست پێبکات بۆ ئەوەی کۆمەڵێك هێڵی پراکتیکی وێنا بکات بۆ چاکسازی و نوێکردنـەوە، هـەروەکو زانایان مەبەستەکانی شەریعەت و ئەو سیستمی بەهایانـەی لەسـەری دادەمـەزرێت کردووەتە تەوەری گفتوگۆکان دەربـارەی هـاووڵاتیبوون و تـەواوکاری و مافـەکانی مرۆڤ بۆ کەمینە مسوڵمانەکان لەو کۆمەڵگایانەی زۆرینەیان نامسوڵمانن.

لەکۆتاییدا زانایانی هاوچەرخ پێشنیاری کۆمەڵێك مەبەستی جیهانییان کـردووە کە لە دەقەکانەوە ڕاستەوخۆ هەڵیانهێنجاون، نەك لە کتێبە فیقهییەکانەوە کـە لـە ئاییـنزایـەکی ناسـراودا نووسـرابێت، لـە تایبەتمەندییـەکانی ئـەم ڕێگایـە ئەوەیـە کێشەی گۆڕانکاری سەردەمەکانی تێپەڕاندووە دەربارەی هەندێك فتوای فیقهی کە زانایـانی پێـشین هــەڵیان هێنجـاوە، ئـەم زاراوە نوێیانــە بــەها و بنــەما باڵاکــان بەرجەستە دەکەن، لێرەوە کۆمەڵێك نموونە دەربـارەی مەبەسـتە گـشتییەکان کـە ڕاستەوخۆ هەڵێنجراون لە دەقە ئیسلامییەکانەوە دەخەمە ڕوو:

(١) ڕەشـید ڕەزا (١٣٥٤ك ـ ١٩٣٥ز وەفـاتی کـردووە) هەسـتاوە بـە ڕانـان و خوێندنەوەی قورئان بۆ ئەوەی بزانێت چی تیایە لە مەبەستەکان، بینی کـەوا ئـەم بابەتانە دەگرێتـەوە: (چاکسازیی بنـەماکانی ئـایین، ئاشـکراکردنی ئـەوەی مـرۆڤ دەربـارەی پێغەمبەرایـەتی نـایزانێ، هـەروەها ئاشـکراکردنی ئـەوەی کـە ئیـسلام ئـاییـنی فـیترەت و ئـەقڵ و زانـست و دانـایی و بەڵگـە و ئـازادیی و سـەربەخۆییە، چاکسازی کۆمەڵایەتی و ئینسانی و سیاسی، ئەرکەکانی تاکەکەس لە بەندایـەتی و ڕێلێگیراوەکـان، پەیوەندییــە نێودەوڵەتییــەکان لــە ئیــسلامدا، چاکـسازی مــاڵ و

دارایی، ڕێگریی له خراپییـەکانی جـەنگ، پێـدانی مـاف بـه ئافرەتـان، ئـازادکردنی گەردن لە بەندایەتی بۆ مرۆڤ[1].

(٢) ئیبن عاشور (١٣٢٥ك ـ ١٩٠٧ز) پێـشنیاری ئـەو بیرۆکەیـەی کـردووه کـه مەبەسته جیهانیەکانی یاسـادانانی ئیـسلامیی بـریتین لـه چەسـپاندنی (پاراسـتنی سیـستمی ئوممـەت، یەکـسانی، ئـازادی، لێبـوردەیی، ڕەچـاوکردنی فـیترەت)[2]، ئەوەی کـه تێبینـی دەکرێـت لەمەبەسـتی (ئـیبن عاشـور) و کۆمـەڵێك لـه زانایـانی هاوچـەرخدا دەربـارەی ئـازادیی جیـاوازه لـه مەبەسـتی (ئـازادکردن) بـه مانـای ئازادکردنی بەنـده وەکـو ئـەوەی لـه قـسەی شـەرعزانانی کۆنـدا هـاتووه[3]، بـەڵام شەرعزانانی پێشوو زاراوەی (المـشیئة ـ ویـست)یـان بـەکارهێناوه کـه لـه چـەمکی (ئازادی) و (ئیرادەی ئازاد) دەچێت له چەند لایەنێکەوە، (ئـازادیی بیروبـاوەڕ) بـۆ نموونه له قورئانی پیرۆزدا هاتووه (فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن ومَـنْ شَـاءَ فَلْيَكْفُـر)[4]، بـەڵام وەکو زاراوه ئەوا وشەی (ئـازادی) تـازه هاتووەتـه زاراوەی ئیـسلامییەوە، ئـەوەی جێگای باسه (ئیبن عاشور) هۆکاری بنیاتنانی چەمکی (ئازادی) وەکو مەبەستێکی شـەریعەت ئەگێڕێتـەوە بـۆ "ئـەو کتێبانـەی کـه باسـیان لـه شۆڕشـی فەڕەنـسی کردووه، ئـەوانیش ئـەو کتێبانـەی لـه فەڕەنـسییەوە وەرگێـڕراون بـۆ عـەرەبی لـه سەدەی نـۆزدەدا"[5] بـەپێی قـسەی ئـەو، بـەڵام ئیبنـو عاشـور قووڵبووەتـەوە لـه

---

[1] . محمد رشيد رضا، الوحي المحمدي، ثبوت النبوة بـالقرآن، القـاهرة، مؤسـسة عزالـدين، بـدون تـأريخ، ص١٠٠.

[2] . ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص١٨٣.

[3] . كما نجد مثلا في: كمال الدين السيواسي، شرح فتح القدير، ط٢، بيروت، دار الفكـر، بـدون تـأريخ، المجلد الرابع،ص٥١٣.

[4] . سورة الكهف ، الآية٢٩.

[5] . محمد الطاهر ابن عاشور، أصول النظام الإجتماعي في الإسلام، تحرير محمد الطاهر الميساوي، عمـان، دار النفائس، ٢٠٠١،ص٢٥٦، ٢٦٨.

شیكردنەوەی تێڕوانینی ئیسلام بۆ ئـازادیی بیركردنـەوە و بیروبـاوەڕ و دەربـڕین و كاركردن وەكو بەشێك لە خودی مەبەستەكانی شەریعەت[1].

(٣) موحەممـەد غـەزالی (١٤١٦ك ـ ١٩٩٦ز وەفـاتی كـردووە) بانگەشـەی وانەوەرگرتنی دەكرد لە ئـەو چـواردە سـەدەیەی ڕابـردوو لـە مێـژووی ئیـسلامیی، لێرەوە هەردوو چەمكی (دادگەریی و ئازادیی) خستە ناو مەبەسـتەكانی شـەریعەت لەسەر ئاستی پێویستییە بنەڕەتییەكان (الضروریات)[2]، دەكـرێ بڵـێین گـرنگترین بەشداری شێخ غەزالی لە زانستی مەبەسـتەكاندا بریتـی بـووە لـە ڕەخنـەگرتن لـەو ئاراستە حەرفیەی زۆرێك لە زانایان گرتوویانەتەبەر لەم ڕۆژگارەدا[3]، هەركەسـێك وردبێتەوە لـە نووسـینەكانی دەبینـێ كـەوا بیرەكـانی لـە بنـچینەی مەبەسـتەكانی شەریعەت بنیات نراون، بۆ نموونە كاتێك باس لە یەكسانی و دادگەریی كۆمەڵایەتی دەكات، كە دوو بنـچینەن، هـەموو بـیرو بۆچـوونە نوێیـەكانی تایبـەت بـە فیقهـی ئافرەتانی لەسەر ئەمان داڕشتووە، جگە لەمەش لە كۆمەڵێك بواری تردا.

(٤) هەروەها یوسف قەرزاوی (ساڵی ١٣٤٥ك ـ ١٩٢٦ز لە دایكبووە) هەستاوە بە ڕانانی قورئانی پیرۆز و گەیشتووەتە ئەم مەبەستە گشتییانە: "ڕاسـتكردنەوەی بیروباوەڕەكـان دەربـارەی خوایـەتی (الألوهیـة) و پـەیام و پاداشـت، چەسـپاندنی مـاف و كەرامـەتی ئینـسان، بانگـەواز بـۆ بەندایـەتی خـوا، پاككردنـەوەی نەفـسی ئینسانی و ڕاستكردنەوەی ڕەوشت، و پێكهێنانی خێزانی بۆ خوا سـوڵحاو و چـاكە لەگەڵ ئافرەت، بنیاتنانی ئومەتی چاكەخواز بۆ مرۆڤایەتی، بانگەواز بۆ جیهانێكی مرۆڤدۆسـت و هاوكـاری یـەكتر"[4]، بـەڵام یوسـف قـەرزاوی پێیوایـە كـە نـاكرێ

---

[1] . نفس المصدر ، ص٢٧٠ — ٢٨١.

[2] . جمال عطية، نحو تفعيل مقاصد الشريعة، عمّان، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ٢٠٠١، ص٤٩.

[3] . موئل عزالدين، القانون الإسلامي: من الأصول التأريخية إلى الممارسة المعاصرة، تحرير: كارول هيلينبراد، إدنبرة، مطبعة جامعة إدنبرة المحدودة، ٢٠٠٤، صفحات ١٣١-١٣٢.

[4] . يوسف القرضاوي، كيف نتعامل مع القرآن الكريم، ط١، القاهرة دار الروق، ١٩٩٩.

تیۆرێکی گشتی پێشنیار بکرێت لە مەبەستەکاندا هەتاکو برِی پێویست لە شارەزایی نەبێت لە زانست بە قورئان و سوننەت[1].

(٥) هەروەها تەها عەلوانی (ساڵی ١٣٥٤ك ـ ١٩٣٥ز لەدایك بووە) هەستاوە بە ڕانانی قورئانی پیرۆز بە هەمانشێوە بۆ ئەوەی مەبەستەکانی شەریعەت دیاری بکات "مەبەستە شەرعییە باڵا و سەروەرەکان" هەروەکو عەلوانی خۆی باسیان دەکات بریتین لە "یەکخواناسی و پاککردنەوەوی نەفس و ئاوەدانکردنەوە"[2]، ئێستاش عەلوانی خەریکی نووسینی کۆمەڵێك توێژینەوەی سەربەخۆیە بۆ هەر یەکێك لەو سێ مەبەستەی سەرەوە[3].

هەموو ئەم مەبەستانەی باسکران ئەوانەن کە لە بیر و زەینی زانایانی هاوچەرخدا هەن لە چەمکەکانی چاکسازی و نوێگەریی، هیچ کەسێك ناتوانێ بانگەشەی ئەوە بکات کە هەر یەکێك لەو دابەشکردنانەی باسکران بە کۆن و نوێ لە مەبەستەکان، کتومت ئەوانەن کە خوای گەورە دەیەوێ، ئەگەر بگەڕێینەوە بۆ ئەو سروشتەی کە خوای گەورە دروستی کردووە، ئەوا ئەو بازنە و هەرەم و لاکێشانە نابینین وەکو ئەوەی لە دواتردا دێن و بۆچوونی زانایان دەردەخەن بۆ دابەشکردنی مەبەستەکان، هەموو پێکهاتەیەك لە زانستەکان و زانستە مرۆڤایەتییەکانیشدا، هەموو ئەو بەشانەش کە لێیان پێك دێن دروستکراوی مرۆڤن، مرۆڤ خۆی پێویستی بەو ڕوونکردنەوانە هەیە لە پێناوی تێگەیشتن و ڕوونکردنەوەی شتەکان بۆخۆی.

---


[1] . محاورات شفهية، لندن، المملكة المتحدة، آذار ـ مارس، ٢٠٠٥، ساراييفو، البوسنة، أيار ـ مايو، ٢٠٠٧.


[2] . طه جابر العلواني، مقاصد الشريعة، ط١، بيروت، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ودار الهادي، ٢٠٠١، ص٢٥.


[3] . محاورة فهية، القاهرة، مصر، نيسان ـ إبريل، ٢٠٠٧.

لەبەر ئەوە زۆرترین شت کە بیڵێین دەربارەی مەبەستەکان ئەوەیە کە پێکهاتەیەکی فرەڕەهەندن، هەر یەکە لە ئاستەکانی پێویستی و بواری حوکمەکان و جۆری داوالێکراوان و بوارەکانی گشتاندن، بریتین لە چەند ڕەهەندێکی ڕاست کە زانای شەرعزان یەکێکیان لەبەرچاو دەگرێ بۆ تێڕوانین و لێیەوە دابەشکردنەکەی پێشنیار دەکات.

لە میانەی ئەو بیرو بۆچوونانەی لە سەدەی بیستەمدا دەرکەوتن و هەندێکیمان لە پێشەوە باسکرد، بۆمان ڕووندەبێتەوە مەبەستەکانی شەریعەت لەڕاستیدا تێڕوانینی زانای شەرعزانن پێشکەشیان دەکات لە میانەی هەوڵەکانی بۆ نوێکردنەوە و چاکسازیی ئیسلامییدا، ئەمە بێگومان بە لەبەرچاوگرتنی ئەوەی هەر یەکێك لەو مەبەستانە لە بنەڕەتدا هەڵێنجراوی دەقەکانی قورئان و سوننەتن، ئەم کۆکردنەوەیە لە نێوان قورئان و سوننەت و پێویستی سەردەمدا گرنگیی تایبەت دەبەخشێتە مەبەستەکان.







مەبەستە شەرعییەکان لە هەڵێنجانی هاوەڵاندا

مێـژووی گـەڕان بـە دوای هۆکارێـك یـان ئامانجێـك یـان مەبەسـتێکدا لـە پـشت فەرمانەکانی قورئـان و سـوننەتەوە، دەگەڕێتـەوە بـۆ سـەردەمی هـاوەڵان (ڕەزای خوایان لێبێت)، ئەمەش لە بەدواداچوونی کۆمـەڵێك ڕووداودا دەردەکـەوێت، وەکـو ئەو فەرمووده پیرۆزەی دەربارەی نوێژی عەسرە لە (بەنو قورەیزە)، کە بە چـەند ڕێگایەك دەگێڕدرێتەوە، بڵاوە: پێغەمبەر (دروودی خوای لەسـەر بێـت) فـەرمانیکرد بە هاوەڵانی کە بچن بۆ لای هۆزی (بەنو قورەیزە)[1] نوێژی عەسر نەکەن تا لەوێ دەیکـەن[2]، کاتێـك خـەریکبوو کـاتی نوێـژ تـەواو کۆتـایی بێـت و هێـشتا هـاوەڵان

---

[1]. نزیکەی ساڵی حەوتەمی کۆچی بـوو، ئـەو شـوێنەش کـە تیایـدا بـوون چـەند میلێـك لـە مەدینـە دووربوو.

[2]. محمد البخاري، الصحيح، تحرير: مصطفى البغا، ط٣، بيروت، دار ابن كثير، ١٩٨٦، ص٣٢١، وأبو الحسين مسلم، صحيح مسلم، تحرير: محمد فـؤاد عبـدالباقي، بـيروت، دار إحيـاء الـتراث العربـي، بـدون تأريخ، المجلد الثالث، ص١٣٩١.

نەگەیشتبوونە (بەنو قورەیزە)، بۆیە دابەشبوون بۆ دوو ڕای جیاواز: بەشێکیان سووربوون لەسەر ئەوەی کە نوێژی عەسر نەکەن تا نەگەنە شوێنی دیاریکراو، ئەگەرچی کاتەکەشی بەسەر بچێت، بەڵام بەشێکی تریان نوێژیان کرد هەر لەو جێگایە، بۆ ئەوەی کاتەکەی بەسەر نەچێت.

بەڵگەی کۆمەڵی یەکەم ئەوەبوو دەیانووت: ڕاسپاردەی پێغەمبەر (دروودی خوای لەسەر بێت) ڕوونە کە فەرمانی بە هەمووان کردووە نوێژی عەسر نەکەن تا دەگەنە بەنو قورەیزە، بەڵام بەڵگەی کۆمەڵی دووەم ئەوە بوو کە پێغەمبەر (دروودی خوای لەسەر بێت) (مەبەست)ی واتە نیەتی ئەوە بووە کاتێك ئەم فەرمانەی پێکردوون کە خێرابکەن و خۆیان نەخافڵێنن تا زوو بگەنە بەنی قورەیزە، مەبەستی ئەوە نەبووە نوێژ دوابخرێت، تا لەکاتی خۆی دەردەچێت، لێرەدا ڕاوی فەرموودەکە ئەوەشی زیادکردووە کە پێغەمبەری خوا (دروودی خوای لەسەر بێت) سەرزەنشتی هیچ لایەکیانی نەکرد[1]، ئەمەش ـ وەکو لای شەرعزانان زانراوە ـ ئەوە دەگەیەنێت کە بێدەنگبوونی پێغەمبەر (دروودی خوای لەسەر بێت) لە بەرامبەر کاری هەردوو کۆمەڵەکە واتە ڕێگادان بە هەردوو جۆرە تێگەیشتنەکە، بەڵام شەرعزانێکی گەورە لەم ڕازیبوونە لەهەردوو کۆمەڵەکە دەرچووە ئەویش (ئیبن حەزمی زاهیریی)ە، ئەو پێیوایە نەدەبووایە ئەو هاوەڵانەی لە ڕێگا نوێژیان کردووە بیانکردایە و ئارامیان بگرتایە تا دەگەیشتنە بەنی قورەیزە، چونکە پێغەمبەر (دروودی خوای لەسەر بێت) فەرمانی ئەوەی پێکردبوون، ئەگەر تەنانەت نوێژی عەسریان تا نیوەی شەو دوا بخستایە دەبووایە نەیانکردایە[2].

---

[1] . رواه عبدالله بن عمر، كما أخرجه البخاري، المجلد الأول، ص٣٢١، ومسلم، المجلد الثالث، ص١٣٩١.

[2] . علي ابن حزم، المحلّى، تحرير: لجنة إحياء التراث العربي، ط١، بيروت، دار الآفاق، بدون تأريخ، المجلد الثالث، ص٢٩١.

ڕووداوێکیتر هەیە تیایدا ڕوونتر تێگەیشتنی مەبەستییانەی هاوەڵان بۆ فەرمانەکانی پێغەمبەر (دروودی خوای لەسەر بێت) دەردەکەوێت، ئەویش ئەوەیە کە لەسەردەمی عومەری کوڕی خەتتابدا ڕوویدا دەربارەی ئەو زەوییانەی کە فەتحکرابوون، پلەوپایەی عومەر (ڕەزای خوای لەسەر بێت) لەو کارەدا کە ڕاوێژی بە ژمارەیەکی زۆر لە هاوەڵان کرد، مانا و ناوەڕۆکێکی تایبەت بەو هەڵێنجانانە دەبەخشێت کە دەکران، لەم ڕووداوەدا کە باسی دەکەین هاوەڵان داوایان لە عومەر کرد ئەو زەوییانەیان بەسەردا دابەش بکات کە خرابوونە سەر دەوڵەتی ئیسلامیی لە میسر و عێراق، بەو پێیەی بەشێکن لە دەسکەوتی شەڕ (غنائم)، بەڵگەشیان ئەوە بوو کە ئایەتی ڕوون و ئاشکرا و دیاریکراو هەیە فەرمان دەکا بە دابەشکردنی دەسکەوت بەسەر شەڕکەراندا[1]، بەڵام عومەر (دروودی خوای لەسەر بێت) ڕەتیکردەوە شار و هەرێمەکان بە تەواوەتی بەسەر هاوەڵاندا دابەش بکات، لەمەشدا پشتی بە کۆمەڵێك ئایەت بەست وشەکانی مانای گشتیتر دەبەخشن، ئەو ئایەتانەش کە پشتی پێبەستن ئەو مەبەستەی خوای گەورە ڕووندەکەنەوە (كَيْ لاَ يَكونَ دُولَةً بَيْنَ الأغنِياءِ مِنْكُمْ)[2]، واتە بۆ ئەوەی دەوڵەمەندەکان ماڵ و سامان قۆرخ نەکەن، لەبەر ئەمە عومەر و لەگەڵیشیدا کۆمەڵێك هاوەڵ کە هەمان ڕای ئەویان هەبوو، وا لە ئایەتەکانی دابەشکردنی دەسکەوت گەیشتبوون بەسەر جەنگاوەراندا کە لە سیاقی مەبەستێکی دیاریکراو لە مەبەستە شەرعییەکاندا هاتوون، ئەویش بریتییە لە: کەمکردنەوەی مەودای ئابووری لەنێوان چینەکانی خەڵکدا بە دەربڕینی سەردەم.

---

[1] . يعقوب أبو يوسف، الخراج، القاهرة، المطبعة الأميرية، ١٣٠٣هـ، ص١٤، ٨١، ويحيى بن آدام، الخراج، لاهور، الباكستان، المكتبة العلمية، ١٩٧٤، ص١١٠.

[2] . القرآن الكريم، سورة الحشر، الآية ٧.

هەروەها نموونەیەکی تێگەیشتنی قووڵتر هەیە، ئەویش هەڵپەساردنی کارکردن بە سزای دزیکردن لەلایەن عومەرەوە لە ساڵی گرانییەکەدا لە مەدینە[1]، لەبەر ئەوەی واتێگەیشتبوو جێبەجێکردنی ئەم سزایە کە قورئانی پیرۆز فەرزی کردووە، لەکاتێکدا پێویستی خەڵکی گەیشتووەتە ئاستی لەناوچوون مەبەستی بنەڕەتی سزادان لە ئیسلامدا ناپێکێ، کە بریتییە لە دادگەریی، لەبەرئەوە عومەر وایدەبینی کە ئەم مەبەستە لەوە گەورەترە کە وازی لێبهێنرێ لەبەر خاتری جێبەجێکردنی ئەم حوکمە تایبەتییە.

نموونەی سێیەم لە شارەزایی عومەر ئەوەیە کە کارکردنی بە مانای ڕوون و ئاشکرای فەرموودەیەك ڕاگرت، ئەو فەرموودەیەی کە ڕێگا دەدات بە سەرباز لە کاتی شەڕدا دەست بەسەر شتومەکی سەربازی کوژراوی دوژمندا بگرێت بۆخۆی[2]، بەڵام عومەر بڕیاریدا کە تەنها پێنجیەکی ئەو دەسکەوتە بدرێت بەسەربازەکان ئەمە لەکاتێکدا کە دەسکەوتەکان بە بەها و نرخ بەرزبن، ئەمەشی بۆ ئەوە بوو کە دادگەریی و ئینساف لە نێوان سەربازەکاندا پەیڕەو بکات و ماڵی گشتیش بۆ ئوممەت زیاد بکات بۆ کاتی پێویست.

با نموونەی چوارەمیش لە شارەزایی عومەر باس بکەین بۆ زیاتر ڕوونکردنەوەی مانا، ئەویش بڕیاری عومەر بوو بەوەی کە ئەو ماڵەی زەکاتی لێدەکەوێ (ئەسپ)یش بگرێتەوە، ئەمە لەکاتێکدابوو کە پێغەمبەر (دروودی خوای لەسەر بێت) ئەسپی هەڵاواردبوو لە زەکاتدان لە فەرموودەیەکی ڕووندا، بەڵام بەڵگەی عومەر ئەوەبوو لەو سەردەمەدا نرخی ئەسپ زۆر بەرز بووبووەوە لەچاو نرخی حوشتردا، کە حوشتر لەو شتانەبوو کە پێغەمبەر (دروودی خوای لەسەر

---

[1] . محمد بلتاجي، منهج عمر بن الخطاب في التشريع، ط١، القاهرة، دار السلام، ٢٠٠٢، ص١٩٠.

[2] . الوليد بن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، بيروت، دار الفكر، بدون تأريخ، المجلد الأول، ص٢٩١.

بێت) خستبوونیە ناو ئەو ماڵ و سامانەی زەکاتیان لێ دەکەوێ[1]، بە واتایەکیتر عومەر وا لە مەبەستی زەکات تێگەیشتبوو کە جۆرێکە لە یارمەتی کۆمەڵایەتی بە دەربڕینی هاوچەرخ، دەوڵەمەندەکان دەیدەن بە هەژاران، ئەمە بە چاوپۆشی لە جۆری سامان و ئەو ماڵ و کاڵایانەی کە پێغەمبەر (درودی خوای لەسەر بێت) باسیکردوون لە فەرموودەکانی زەکاتدا هەر ئەوانەی خەڵکی بە شێوەیەکی حەرفی جێبەجێیان دەکەن[2].

ئەوەی تێبینی دەکرێت ئەوەیە هەموو مەزهەبە فیقهییەکان جگە لە مەزهەبی حەنەفی، دژی ئەم فراوانکردنەن لەو ماڵەی زەکات دەیگرێتەوە، ئەمەش ئەوەمان بۆ دەردەخات کە تا چەند مەزهەبی (زاهیریی) لە تێگەیشتنی تەقلیدی فیقهدا هەبووە بەشێوەیەکی گشتی، ئەوە (ئیبن حەزم)ە لە هەموو شەرعزانان زاهیرییترە ئەمە دووپات دەکاتەوە: "زەکات تەنها لە هەشت جۆر ماڵ و سامانە، ئەوانیش ئاڵتوون و زیو و گەنم و جۆ و خورما و حوشتر و (مەڕ و بزن)... دەربارەی ئەمانەش فەرموودە هاتووە.... و زەکات لە هیچ شتێکی تر نییە، جگە لەوەی باسمان کرد لە بەروبووم و کشتوکاڵ و وڵاخ و بەندە و هەنگوین و بۆندی بازرگانیی...."[3]، ئەوەی کە ڕوونە لەم ڕایەدا ئەوەیە دەبینین تا چەند دەزگای زەکات پەك دەخات لەوەی ڕۆڵێکی بەرچاو ببینێت لە بەدیهێنانی دادگەریی و هاوتایی کۆمەڵایەتیدا کە ئەمانەش مەبەستی زەکاتن.

---

[1] . السواسي، كمال الدين، شرح فتح القدير، المجلد الثاني ص١٩٢، وأبو عمر بن عبد البر، التمهيد، تحرير: محمد الوالي ومحمد البكري، المغرب، وزارة عموم الوقف، ١٣٨٧، االمجلد الرابع، ص٢١٦.

[2] . يوسف القرضاوي، فقه الزكاة، رسالة دكتوراه، جامعة الأزهر، مصر، ط١٥، ١٩٨٥، المجلد الأول، ص٢٢٩.

[3] . علي بن حزم، المحلّى، تحرير: لجنة إحياء التراث العربي، ط١، بيروت، دار الآفاق، بدون تأريخ، المحلى، ص٢٠٩.

لەسـەر بنـەمای "تێڕوانینـی مەنهەجییانـەی بنـچینە شـاراوەکانی ئـەودیو حوکمـەکان"ەوە شـێخ یوسـف قـەرزاوی بەرامبـەری ڕای جمهـور دەوەسـتێتەوە دەربـارەی (توورەکـەی زەکـات) ئـەو ماڵـەی زەکـات دەیگرێتـەوە، لەمیانـەی ڕوونکردنەوەی ئەم بابەتە لە کتێبە بەپێزەکەیدا (فقه الزكاة)، ئەو دەنووسێت: "هـەموو مـاڵێکی گەشـەکردوو زەکـات دەیگرێتـەوە ...... زەکـات تـەنها بـۆ بەدیهێنانی چەند شتێك پێویستکراوە، دابینکردنی پێویستی هەژاران و قـەرزاران و ڕێبوار و بەجێهێنانی بەرژەوەندی گشتی مسوڵمانان وەکو جیهاد لە پێناو خـوادا و دڵڕاگرتنی ئەوانەی تـازە دێنـە نـاو ئیسلامەوە..... زۆر دوورە یاسـادانەر (خـوای گەورە) مەبەستی لە زەکات قورسکردنی بـاری سەرشـانی کەسێك بێـت کـە تـەنها پێنج حوشتری هەیە، یان چل سەر حەیوانی هەیە، یـاخود پێـنج بـار جـۆی هەیـە، بەڵام گەورە سەرمایەداران عـەفوبکات کـە گـەورەترین کارگـە و بـەرزترین تـەلاری بازرگانی هەبێت، یاخود پزیشك و پارێزەر و فەرمانبەری گەورە و خـاوەن پیـشەی ئازاد، ئەوانەی لە تەنها ڕۆژێکدا ئەوەندەی چەندساڵێکی خاوەن پێنج حوشتر یان پێنج بار جۆیەکەیان دەست دەکەوێت[1].

بێگومـان نموونـەی زۆرمـان باسـکرد بـۆ ڕوونکردنـەوەی مەبەسـتەکەمان، کـە بریتیبـوو لـە ڕانـان و باسـکردنی گـۆڕان و پێـشکەوتنی تیـۆری مەبەسـتەکان، وە ئەوەی مانای دانانی مەبەستەکان وەکو چـەند بنـچینەیەکی نـەگۆڕ، بـەڵام ئـەوەی گرنگە ئاگامان لێیبێت ئەوەیـە بنـەمای لەبەرچـاوگرتنی مەبەسـتەکان و بنیاتنـانی حـوکمی شـەرعی لەسـەریان هـەموو حوکمـە شـەرعییەکان ناگرێتـەوە بەتایبـەتی "عیبادەتەکان".

بوخاری لە عومەرەوە دەگێڕێتەوە لەسـەردەمی خیلافـەتی خۆیـدا وتوویـەتی: "ئەی ڕاکردنی نێوان سەفا و مەروە و شـان ڕووتکـردن بۆچـییە؟ لـەکاتێکا خـوای

---

[1] . القرضاوي ، فقه الزكاة، المجلد الأول، ص١٤٦-١٤٨.

گەورە ئیسلامی سەربەرز کردووە و کوفر و هەڵگرانیشی سەرشۆڕ" بەم قسەیەی ئاماژەی کردووە بە حیکمەتی ئەو ڕاکردن و شان ڕووتکردنە کە پێغەمبەر (دروودی خوای لەسەر بێت) فەرمانی بە مسوڵمانان کردووە لەکاتی فەتحی مەککەدا بۆ ئەوەی هێز و توانای مسوڵمانان بسەلمێنێت، چونکە بێبڕواکان وایان بڵاوکردبووەوە کە مسوڵمانان لە مەدینە تووشی نەخۆشی بوون و بێهێزبوون، بەڵام عومەر دواتر دەڵێت: "هیچ شتێك واز لێناهێنین کە لەسەردەمی پێغەمبەردا (دروودی خوای لەسەر بێت) کردوومانە[1]، بەم شێوەیە عومەر جیاوازی کردووە لەنێوان عیبادەت و هەڵسوکەوتەکاندا، (مەبەستی ئیمامی عومەر ئەوەبووە ئەو شان ڕووتکردن و ڕاکردنە لەسەردەمی پێغەمبەردا (دروودی خوای لەسەر بێت) بۆ ئەوەبووە دەمکووتی کافرەکانی پێبکات کە وتوویانە مسوڵمانان بێهێز و لاواز بوون، ئێستا ئێمە بەهێزین و کافران لاوازبوون، بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا تەرکی ناکەین و هەر ئەنجامی دەدەین مادام بەندایەتی و عیبادەتە ـ وەرگێڕ).

کاتێك ئیمامی شاتبی هات جیاوازی کرد لە نێوان ئەو دوو بابەتەدا، کاتێك وتی: "بنەڕەتی عیبادەت بریتییە لە بەندایەتیکردن بەبێ لاکردنەوە لە ماناکەی، ئەسڵ تیایدا ئەوەیە ئەنجام نەدرێ تا ڕێگای پێنەدرێ، چونکە عەقڵ بواری داهێنانی عیبادەتی نییە، بەڵام بنچینە لە هەڵسوکەوتەکاندا ئەوەیە بۆ ماناکەی بڕوانی، ئەسڵیش تێیدا ڕێگەدانە مەگەر بەڵگەیەك دژی بێت"[2]، لەمەوە ڕێسا گشتییەکە ئەوەیە عیبادەت دەبێت بە نەگۆڕی بمێنێتەوە، مسوڵمان ئەنجامی بدات وەکو چۆن پێغەمبەر (دروودی خوای لەسەر بێت) و هاوەڵانی کردوویانە، بەڵام ئەوان فێرمان دەکەن کە بەشێوەیەکی حەرفی چاویان لێ نەکەین لە هەڵسوکەوتەکاندا، بەڵکو مەبەستەکان لەبەرچاو بگرین لە جێبەجێکردنیاندا.

---

[1] . البخاري، الصحيح، كتاب الحج، باب الرمل.

[2] . الشاطبي، الموافقات، المجلد الثاني، ص٦.

تیۆره سەرەتاكان دەربارەی مەبەستەكان

تیۆری مەبەستەكان و دابەشكردنیان لە دوای سەردەمی هاوەڵانەوە دەستیكرد بە گەشەكردن، بەڵام مەبەستەكان بەمشێوەیەی ئێستا دەیبینین گەڵاڵە نەبوو تا زانایانی ئوصوڵی ئەم دواییە دەركەوتن، واتە لەسەدەكانی پێنج تا هەشتی كۆچی، ئەمە لە بڕگەكانی دواییدا ڕووندەكەینەوە، بەڵام دەبێ ئەوە بڵێین كە لە سێ سەدەكانی یەكەمدا بیرۆكەی مەبەستەكان هەبووە (هەرچەندە پێیان وتراوە حیكمەتەكان، یان هۆكارەكان، یان بۆنە یاخود مانا لای ئوسوڵییەكان لە ئایینزا فیقهییەكاندا)، بە نموونە هەڵێنجانی حوكمەكان لەڕێگای پێوان (قیاس)ەوە بە هەموو جۆرەكانیەوە، یان (استحسان) یاخود (لەبەرچاوگرتنی بەرژەوەندی ـ المصالح)، بەڵام خودی مەبەستەكانی شەریعەت وەكو بابەتێكی سەربەخۆ دەرنەكەوت كە توێژینەوەی سەربەخۆی بۆ بكرێت، یان سەرنجی تایبەتی لێبدرێ، تا كۆتاییەكانی سەدەی سێیەمی كۆچی، دواتر تیۆری (پلەكانی پێویستی ـــ درجات الضرورة) دەركەوت لای ئیمامی (جوەینی ـ ساڵی ٤٧٨ك وەفاتیكردووە)، لەكاتێكی درەنگدا، واتە لەسەدەی پێنجەمی كۆچیدا، ئێستاش با بە كورتی هەوڵە سەرەتاكانی گەشەكردنی تیۆری مەبەستەكان لە نێوان سەدەكانی سێیەم و پێنجەمدا بخەینەڕوو.

(١) (الترمذي الحكیم ـ ساڵی ٢٩٦ك ـ ٩٠٨ز وەفاتی كردووە): كتێبی تیرمزی دانا "نوێژ و مەبەستەكانی"[١] یەكەم كتێبی ناسراوە تەرخانكرابێت بۆ مەبەستەكان، لە ناونیشانی كتێبەكەدا وەك دیارە وشەی "مەبەستەكان" هاتووە، ئەم كتێبە حیكمەت و نهێنییە ڕوحییەكانی هەموو هەڵسوكەوتەكانی نوێژ ڕووندەكاتەوە، بە ئاڕاستەیەكی سۆفییانە كە ڕوون و ئاشكرایە، بۆ نموونە كە

---

[١] . كما قال أحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، ط١، هيرندن، فيرجينيا، المعهد العالمي للفكرالإسلامي، ١٩٩٢.

دەڵێ: "**هەڵسوکەوتە جۆراوجۆرەکانی نوێژ بە جیاوازی حاڵی بەندە: بە وەستانی ناو نوێژ لەڕاکردن دەردەچێت، بەڕووکردنە قیبلە لە پشتهەڵکردن و سەرپێچی دەردەچێت، بە (الله أكبر) لە فیز و لەخۆباییبوون دەردەچێت، بە سوپاسگوزاریی لە بێئاگایی ڕزگاری دەبێت، بە ڕکوع لە وشکی ڕزگاری دەبێت، بە سوجدەبردن لە تاوان ڕزگاری دەبێت، ....**"، هەروەها تیرمزی دانا کتێبێکی تری هاوشێوەی هەیە دەربارەی حەجکردن ناویناوە "حەج و نهێنییەکانی"[1].

(٢) ئەبو زەیدی بەڵخی (ساڵی ٣٢٢ك ـ ٩٣٣ز وەفاتی کردووە): کتێبی ئەبو زەیدی بەلخی "ڕوونکردنەوەی هۆکارەکانی ئایینداریی ـ الإبانة عن علل الديانة) یەکەم کتێبی ناسراوە دەربارەی مەبەستەکان لە بواری هەڵسوکەوتەکاندا، تیایدا مەبەستە شاراوەکانی ئەودیو حوکمە شەرعییەکانی ڕوونکردووەتەوە، هەروەها بەلخی کتێبێکی تری نووسیوە لە مەبەستەکان ناویناوە "مصالح الأبدان والنفوس"، تیایدا ڕوونیکردووەتەوە چۆن هەڵسوکەوتی ئیسلامییانە و حوکمە ئیسلامییەکان دەبنە هۆی باشکردنی تەندروستی، جا تەندروستی لاشە بێت یان دەروونی[2].

(٣) (القفّال الكبير الشاشي ـ ساڵی ٣٦٥ك ـ ٩٧٥ز ووەفاتی کردووە) کۆنترین دەستنووس دەربارەی مەبەستەکان بینیبێتم کتێبی (القفال)ە بە ناونیشانی "محاسن الشريعة"[3]، ئەلقەفال کتێبەکەی بە پێشەکییەك دەست پێدەکات کە

---

[1] . وذلك بحسب أحمد الريسوني، في: مقاصد الشريعة الإسلامية : دراسات في قضايا المنهج ومجالات التطبيق، تحرير: محمد سليم العوا، القاهرة، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، مركز دراسات المقاصد، ٢٠٠٦، ص١٨١.

[2] . محمد كمال إمام، الدليل الإرشادي إلى مقاصد الشريعة الإسلامية، لندن، مركز دراسات المقاصد، ٢٠٠٧، المقدمة، ص٣.

[3] . علمت عن هذا الكتاب من البروفيسور أحمد الريسوني في محاورة شفهية في جدة، نيسان/إبريل، ٢٠٠٦، وحصلت على ميكروفيلم عن المخطوط بمساعدة الأستاذ الدكتور أيمن فؤاد، بجامعة القاهرة،

نزیکــەی بیــست لاپــەڕە دەبێــت، دواتــر کتێبەکــە دابەشــدەکات بــە شــێوە تەقلیدییەکەی کتێبە فیقهییـەکان، سـەرەتا بـە پـاکێتی (الطهـارة) و دەسـتنوێژ و نوێژ، تا کۆتایی بەشە تەقلیدییەکان، سەرەتا حوکمەکە بە گوشراوی باس دەکات دواتر ڕاڤەی مەبەستەکانی ئەو حوکمە دەکات لەگەڵ باسکردنی نهێنی و حیکمەتی شاراوە تیایدا، دەستنووسەکە تاڕادەیەك ڕوونـە و نزیکـە (٤٠٠) پـەڕە دەبێـت، لـە کۆتاییەکەیـدا مێـژووی تـەواوبوونی کتێبەکـە هەیـە، ئـەویش (١١ی ربیـع الأول-ی ساڵی ٣٥٨ی کۆچییە) کـە دەکاتـە (٧ی کـانوونی دووەمـی ٩٦٩ی زایینـی)، ئـەو حوکمانــەی کتێبەکــە دەیانگرێتــەوە زۆرن، بــەڵام ئــەو یــەك یــەك حوکمــەکان وەردەگرێت، بەجیا بەبێ ئـەوەی بەیەکیانـەوە ببەسـتێت بـە تیـۆرێکی گشتی لـە مەبەستەکان، بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا کتێبەکە زیادکردنێکی گرنگـە لـە پێـشکەوتنی تیۆری مەبەستەکاندا.

(عبدالناصر اللّغاني) بەشێکی لە کتێبێکی تـری (القفـال) پێـشکەش کـردووە و لێی کۆڵیوەتەوە بە ناونیشانی "محاسن الشرائع"، ئەمەش تێزی دکتۆراکەی بـووە کە پێشکەشی زانکۆی (وێڵز)ی کـردووە لـە شانـشینی یـەکگرتووی بریتانیـا سـاڵی ٢٠٠٤[1]، (موئل عزالدین) سەرپـەرشتیاری تێزەکە دەربارەی گرنگی دەستنووسەکە و بەشداریی (الشاشي) لە گەڵاڵەکردنی تیۆرەکانی فیقهی ئیسلامیی، دەڵێت:

گرنگیـی فەرمانـە شـەرعییەکان وەکـو (الـشاشي) دەڵێـت، دەگەڕێتـەوە بـۆ ماناکانیان ، کە زۆرجار یاسادانەر جەختیان لەسـەر دەکاتـەوە، نموونـەی ئەمـەش حەرامکردنی (مەی)ە، چونکە شەرع بەو شێوەیە سەیری هۆشبەرەکان دەکات کـە ڕێگایەکن بۆ ئەوەی شـەیتان لێیانـەوە دوژمنایـەتی لـە نـاو خەڵکدا بڵاوبکاتـەوە،

تموز/یولیه، ٢٠٠٦، والقفال الشاشي، محاسن الشريعة، مخطوطة في الفقه الـشافعي، رقـم٢٣٦، القـاهرة، دار الكتب، ٣٥٨هـ/٩٦٩م.

[1] . اللغاني، عبدالناصر، دراسة نقدية وتحرير الجزء الأول من كتـاب محاسـن الـشريعة للقفـال الـشاشي، رسالة دكتوراه، جامعة ويلز، ٢٠٠٤.

واشیان لێدەکات زیکری خوا و نوێژیان بیربچێتەوە.... خەریکە شاشی بوارێك نەهێڵێتەوە بۆ گومان لەوەی کە هەنگاوێکیتر دەنێت بۆ دەوڵەمەند کردنی مەزهەبە شافیعییەکەی ئەویش بە باسکردنی کۆمەڵێکی زۆر لە تیۆری فیقهی بۆ دانانی هۆکاری فەرمانە شەرعییەکان[1].

بەمشێوەیە ئەو "مانا" و "هۆکارانە"ی (القفال الشاشي) دەیانکاتە بنچینەی تێگەیشتن، بە تێزێکی سەرەتا دادەنرێن لە تیۆری مەبەستەکاندا، ئەگەرچی ئەم تیۆرە وەکو لقێك لە مەزهەبی شافیعی گەشەیکردووە، گرنگە لێرەدا ئاماژە بەوە بکەین کە گەشەپێدانی شاشی بۆ چەمکەکانی پێویستییەکان و مەبەستەکانی سیاسەت و پلەبەندی بەبەهاکان (مرتبة المكرمات)، ڕێخۆشکەر بوون بۆ جوەینی و غەزالی لە مەزهەبی شافیعی و تیۆری مەبەستەکانی شەریعەتدا بەیەکەوە، ئەمەش لە ڕێگای پەرەپێدانی ئەو چەمکانەی باسمان کردن و دواتریش لێیان دەدوێین.

(٤) ئیبنو بابۆی قومی (ساڵی ٣٨١ك - ٩٩١ز وەفاتی کردووە) هەندێك پێیانوایە گەڕان بەدوای مەبەستەکانی شەریعەتدا تایبەتبووە بە مەزهەبە فیقهییە سوننییەکان تا سەدەی بیستەم[2]، بەڵام لە ڕاستیدا یەکەم توێژینەوەی تێر و تەواو تایبەت کرابێت بە مەبەستەکان (ابن بابويه الصدوق القمي) نووسیویەتی، ئەویش شەرعزانێکی گەورەی شیعە بووە لە سەدەی چواری کۆچیدا، کتێبێکی نووسی لە (٣٣٥) بەش پێکهاتووە دەربارەی ئەم بابەتە[3]، ناونیشانی کتێبەکە

---

١. عزالدين، أصول التشريع الإسلامي، ص١٠٦.

٢. حسن جابر ، المقاصد في المدرسة الشيعية، في مقاصد الشريعة الإسلامية: دراسات في قضايا المنهج ومجالات التطبيق، تحرير: محمد سليم العوا، دراسات في فلسفة التشريع الإسلامي، النظرية والتطبيق، ط١، القاهرة، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، مركز دراسات المقاصد، ٢٠٠٦، ص٣٢٥، وكذلك: محاورة شفهية حول الموضوع في الإسكندرية، مصر، آب/اغسطس، ٢٠٠٦.

٣. كما قال الأستاذ الدكتور محمد كمال إمام، من كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، محاورة شفهية، القاهرة، مصر، آب/اغسطس، ٢٠٠٦.

"علل الشريعة ـ هۆكارەكانی شەریعەت"ە تەفسیرێكی عەقڵی بڕوابوون بە خوا و پێغەمبەران و غەیب و هەموو بیر و باوەڕەكانیتر دەكات، هەروەكو چۆن باسی هۆكاری شاراوەی پشت نوێژ و ڕۆژوو و حەج و زەكات و خێر و چاكە لەگەڵ دایك و باوك و كاری تری واجب دەكات لەسەر ئینسان[1].

(٥) عامریی فەیلەسوف (ساڵی ٣٨١ك ـ ٩٩١ز وەفاتی كردووە): یەكەم كتێبی ناسراو دەربارەی دابەشكردنی مەبەستەكانی شەریعەت وەكو ئەوەی ئەمڕۆ ناسراوە، عامریی فەیلەسوف كردوویەتی، لە كتێبەكەیدا "الإعلام بمناقب الإسلام ـ باسكردنی سەروەرییەكانی ئیسلام" نووسیویەتی دەربارەی "ڕێگرتن لە كوشتنی نەفس .... ڕێگرتن لە بردنی ماڵ.... ڕێگرتن لە پەردەلادان لەسەر نهێنی... ڕێگرتن لە عەیبداركردنی ئابڕوو... ڕێگرتن لە وازهێنان لە دین..." بەڵام دابەشكردنی عامریی تایبەتە بە سزای تاوانەكان بەتایبەتی "حەدە شەرعییەكان" لە ئیسلامدا.

بەمشێوەیە دابەشكردنی مەبەستەكان بەپێی پلەكانی پێویستی گەشەی نەكرد تا سەدەی پێنجەمی كۆچی، دواتر تیۆری مەبەستەكان گەیشتە لوتكەی پێگەیشتن لەسەدەی هەشتەمی كۆچیدا (ئەمە ئەگەر ئەو پێشكەوتنە ڕیزپەڕ بكەین كە لەسەدەی بیستەمی زایینیدا ڕوویدا).

---

[1] . ابن بابويه الصدوق القمي، علل الشريعة، تحرير: محمد صادق بحر العلوم، النجف، دار البلاغة، ١٩٦٦.

بەشی دووەم:
پێشەنگەکانی مەبەستەکان
لەسەدەی پێنجەم تا هەشتەمی کۆچی

سەدەی پێنجەمی کۆچی لەدایکبوونی "فەلسەفی یاسادانانی ئیسلامیی"ی بەخۆیەوە بینی، هەروەکو (عبدالله بن بیّە) ناوی دەنێت[1]، بە هاتنی ئەو سەردەمە دەرکەوت کە شێوازە حەرفییەکان و وەستان لەسەر ڕووکاری فتواکان کە پێشتر باوبوو، بەس نییە بۆ وەڵامدانەوەی پرسی هەڵسوکەوتەکان لەو شارستانییە چڕ و بەگرێ و گۆڵەی ئومەت لەو سەردەمەدا پێی گەیشتبوو، بۆیە وەك وەڵامدانەوە بۆ پێویستی نوێ تیۆری (بەرژەوەندییە ڕەهاکراوەکان - المصالح المرسلة) دەرکەوت، ئەوانیش ئەو بەرژەوەندی و سودانەن کە پێوستی نوێ پێیان دەرکەوتووە و شەرعزان نە لە قورئان و نە لە سوننەتدا باسکردنێکی ڕاستەخۆیان بۆ نادۆزێتەوە، ئەم تیۆرە ئەو بۆشاییەی پڕکردەوە کە تیۆرە حەرفییە تەقلیدییەکانی پێشوو بەجێیان هێشتبوو، دواتر بووە هۆی سەرهەڵدانی تیۆری مەبەستەکانی شەریعەتی ئیسلامیی، ئەو زانایانەی بەشدارییەکی بەرچاو و گرنگیان هەبوو لە گەشەپێدانی تیۆری مەبەستەکان لە نێوان سەدەکانی پێنجەم تا هەشتەمی کۆچی، ئەمانە بوون: (أبو المعالي الجويني، وأبو حامد الغزالي، والعز بن عبدالسلام، وشهاب الدين القرافي، شمس الدين ابن القيم) و دیارترینیان لەم بوارەدا (أبو إسحاق الشاطبي)ە.

---

1. محاورة شفهية مع الشيخ عبدالله بن بيّه في مكّة، نيسان/إبريل، ٢٠٠٦.

ئیمامی جوەینی و پێویستییە گشتییەکان

ئـەبو مـەعالی جـوەینی (سـاڵی ٤٧٨ك ـ ١٠٨٥ز وەفـاتی کـردووە) کتێبەکـەی (البرهان في أصول الفقه)ی نووسی، یەکەم کتێب بوو تیـۆری (پلـەکانی پێویـستی) پێشکەش کرد بـە شـێوەیەکی نزیـك لـەوەی ئـەمڕۆ هەیـە دەربـارەی ئـەو تیـۆرە، جـوەینی پێـشنیاری پێـنج ئاسـتی کـرد بەمـشێوەیە: "بەشـی یەکـەم: ئـەوەی پەیوەندی بە پێویستییەکانەوە هەیە وەکو تۆڵە سەندنەوە. بەشی دووەم: ئەوەی پەیوەندی بە پێویـستییە گـشتییەکانەوە هەیـە وەکـو بـەکرێگرتن لـەناو خەڵکدا. بەشـی سـێیەم: دەربـارەی خۆڕازاندنـەوە بـە شـتە باشـەکان و دوورکەوتنـەوە لـە دژەکانیان وەکـو خۆپاککردنـەوەکان. بەشـی چـوارەم: تایبەتـە بـە (المنـدوبات). بەشـی پێنجـەم: ئـەوەی هۆکـارێکی دیـار و مەبەسـتێکی ڕوونـی نییـە، ئەمـەش کەمە..."[1].

لەو شتانەی پێشنیاری کردبوو لە مەبەستی یاسادانانی ئیسلامیی بریتیبـوو لـە "پاراستن"ی بیروباوەڕی خەڵکی و ڕوح و ئەقڵ و عەورەت و ماڵیان[2].

مـن وای دەبیـنم ـ والله أعلـم ـ کتێبەکـەی تـری جـوەینی (غیـاث الأمـم) بەشدارییەکی گرنگی تری تیۆری مەبەستەکانی شـەریعەتە، ئەگەرچـی ئـەو کتێبـە باسی پرسگەلێکی سیاسەتی شـەرعی دەکـات بەشـێوەیەکی سـەرەکی، وە تیایـدا ترسی خۆی دەردەبڕێ لەوەی ڕۆژێك لە ڕۆژان هەڵگرانی شەریعەت و گـوێزەرەوانی مەزهەبەکان نەمێنن، لە بەشی کۆتـایی کتێبەکەیـدا گریمانـەی ئـەوە دادەنێـت کـە ئەمە ڕویدا، لەسەر بنەمای ئەم گریمانەیە حوکمەکانی شەریعەت بنیات دەنێـت لـە بابەتە فیقهییە جۆراوجۆرەکاندا لەسـەر"بنـەما کۆتاییـەکان ـ الأصـول القطعیـة" و

---

[1] . الجويني، عبدالملك، البرهان في أصـول الفقـه، تحريـر: عبـدالعظيم الـديب، ط٤، المنـصورة، الوفـاء، ١٤١٨هـ /١٩٩٨م، المجلد الثاني، ص٦٢١، ٦٢٢، ٧٤٧.

[2] . هەمان سەرچاوە.

ئـەو حوكمـە موحكەمانـەی نـە گریمانـە دژیەكـەكان و نـە ڕێگاكـانی تـەئویلكردن هـەڵناگرن، ئەمـە بـە دەربڕینـی ئـەو، دواتـر جـوەینی دەڵـێ ئـەو موحكەمانـە "مەبەستەكان"ن لە بابەتە فیقهییەكاندا، بۆ نموونە مەبەستی ڕازیبوونی هـەردوولا لە مامەڵەی كڕین و فرۆشتندا، هـەروەها مەبەسـتی لابردنـی زیـانی ئاتاجـەكان لـە زەكاتـدا، مەبەسـتی ئاسـانكاری لـە بەشـی (پیـسییەكان - النجاسـات)دا و جگـە لەمانەش[1]، كتێبی (غیاث الأمم)ی جوەینی بە بڕوای مـن تێزێكـی تێروتـەواوە بـۆ نوێكردنـــەوە و ســـەرلەنوێ داڕشـــتنەوەی فیقهـــی ئیـــسلامیی لەســـەر بنـــەمای مەبەستەكان.

ئیمامی غەزالی و "ڕێكخستنی پێویستییەكان"

ئـەبو حامیـدی غـەزالی (سـاڵی ٥٠٥ك - ١١١١ز وەفـاتی كـردووە) كـە قوتـابی جوەینی بووە، هەستا بە گەشـەپێدانی تیـۆری مامۆسـتاكەی، ئەمـە هـەروەكو لـە كتێبەكەیدا "المستصفی" دەردەكەوێت، پێویستییە بنەڕەتییـەكان كـە جـوەینی پێشكەشی كردبوون بەم شـێوەیە ڕێكـی خـستنەوە: ئـایین ئینجـا نـەفس، ئـەقڵ، وەچە، ماڵ[2]، غـەزالی خـۆی زاراوەی (پاراسـتن)ی داهێنـا لـە میانـەی قسەكانیدا دەربـارەی زۆر پێویـستەكان، بـەڵام لەگـەڵ شـیكردنەوەكانیدا غـەزالی هێـزی بەڵگـەبوونی - بـە مانـای ئوسـوڵییەكان - نـەداوە بـەهیچ یـەكێك لـە مەبەسـتەكان، بەڵكو ناوینـاون مەبەسـتە گریمانەییـەكان (المقاصـد الموهومـة)[3]، هـۆی ئەمـەش ئەوەیە ئەو مەبەستانە خوێنراونەتەوە و لە قورئانـەوە هـەڵێنجراون نـەك دەقێكـی

---

[1] . هەمان سەرچاوەی پێشوو، ص٤٤٦، ٤٧٣، ٤٩٤.

[2] . الغزالي، المستصفى، ص٢٥٨.

٣ . هەمان سەرچاوە، ١٧٢.

ڕاستەخۆیان لەسەر بێت، ئەمە بە پێچەوانەی بەڵگە شەرعییەکانی ترەوە کە بەڵگەیان لەسەرە.

لەگەڵ ئەوەشدا غەزالی مەبەستەکانی زۆر بە ڕوونی بەکارهێناوە وەکو بناغەیەك بۆ بنیاتنانی چەند حوکمێکی شەرعی، بۆ نموونە دەنووسێت: "دوای شاهیدی شەرع بەرژەوەندی سێ بەشە، بەشێکیان شەرع لەبەرچاویگرتووە، بەشێکیانی ڕەتکردووەتەوە، بەشێکیانی نە ڕەتکردووەتەوە و نە لەبەرچاویشی گرتووە، ئەوەی شەرع لەبەرچاوی گرتووە و شاهیدی بۆ داوە ئەوە دەبێتە بەڵگە، ئەنجامەکەشی دەگەڕێتەوە بۆ (پێوان ـ قیاس) کە بریتییە لە وەرگرتنی حوکمی دەق و کۆدەنگیی (الإجماع).... نموونەی ئەمەش حوکمی ئەوەی هەر شتێك لە خواردن و خواردنەوە سەرخۆشکەر (هۆشبەر) بێت حەرام دەبێت، ئەمەش بە قیاسکردن لەسەر (مەی)، حەرامکراوە بۆ پاراستنی ئەقڵ چونکە ئەقڵ بنچینەی تەکلیفە،.... مەبەستی شەرعیش لە خەڵکیدا پێنج شتە: ئەوەیە دین و نەفس و ئەقڵ و وەچە وماڵیان بپارێزێت بە حوکمە شەرعییەکان، هەر شتێك ئەم پێنج بنەمایەی تیابێت ئەوا بەرژەوەندییە، بە پێچەوانەوە هەر شتێك ئەو پێنج بنەمایەی تیا بەرجەستە نەبێت ئەوا خراپەیە و لابردن و نەهێشتنی بەرژەوەندییە[1]، هەروەها غەزالی "یاسا"یەکی پێشنیار کردووە لەسەر بنچینەی پێویستییە بنەڕەتییەکان بەو شێوەیەی خۆی دەیەوێ، ئەویش ئەوەیە گرنگیی و پێشخستن بۆ ئەو پێویستییە بێت کە لە پێویستبووندا لەپێشەوەیە و لە پلەبەندی پێویستییەکاندا لەسەرەوەیە، ئەمە بە تایبەتی لە کاتێکدا کە دوو پێویستی لە جێبەجێ کردندا تێکگیرانیان هەبێت، دەبێ گرنگی و ئەولەویەت بدرێ بەو پێویستییەیان کە لە پلەبەندییەکەدا لەپێشترە[2].

---

[1]. هەمان سەرچاوە پێشوو، ١٧٤.

٢ . هەمان سەرچاوە، ٢٦٥.

عیزەددینی کوڕی عەبدوسسەلام و "دانایی ئەودیو حوکمەکان"

عیزەدینـی کـوڕی عەبدوسـەلام (سـاڵی ٦٦٠ك ـ ١٢٠٩ز وەفـاتی کـردووە) دوو کتێبی قەبارە بچووکی نووسیوە تایبەت بـە مەبەسـتەکان، لـەو ڕووەوە کـە باسـی "حیکمـەت لـە پـشتی فەرمانـە شـەرعییەکان"ەوە دەکـەن، ئـەوانیش "مقاصـد الصلاة" و "مقاصد الصوم"ن[1]، بەڵام بەشداری دیار و بەرچـاوی لـە پێشخـستنی تیۆری مەبەسـتەکاندا لـە کتێبەکەیـدا دەربـارەی بەرژەوەندییـەکان دەردەکـەوێت "قواعد الأحكام في مصالح الأنام".

لەپاڵ ئەوەدا کە عیزەدینی کوڕی عەبدوسـەلام هـەڵێنجانێکی فراوانـی کـردووە بـۆ چـەمکی بەرژەوەنـدی و خراپـەکان (المـصالح والمفاسـد)، هەوڵیـشیداوە حوکمـەکان ببەسـتێتەوە بـە مەبەسـتەکانیانەوە و ئـەو هۆکـار و حیکمەتانـە ڕوون بکاتــەوە کــە لــە پــشت فەرمانــە شــەرعییەکانەوەن، بــۆ نموونــە دەنووســێت: "هەرکەسێك بە شوێن مەبەستی شەرعدا بگەڕێ لە هێنـانی بەرژەوەندییـەکان یـان لادانی خراپەکان ئەوا دەگاتە ئـەو قەناعـەت و بڕوایـەی کـە ئـەم مەبەسـتە نـاکرێ پشتگوێ بخرێ، ئەم خراپەیەش ناکرێ لێـی نزیـك بکەویتـەوە، ئەگەرچـی دەقێـك یـان کـۆدەنگیی یـان قیاسـیش نـەبێت هـەر تێگەیـشتن لـە خـودی شـەریعەت وا پێویست دەکات پەیڕەوی چاکەکان بکەین و لە خراپەکان دوور بکەوینەوە[2].

---

[1] . العز بن عبدالسلام، مقاصد الصوم، تحرير: إياد الطباع، ط٢،بيروت، دار الفكر، ١٩٩٥.

[2] . العز بن عبدالسلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، بيروت، دار النشر، بدون تأريخ، المجلد الثـاني، ص١٦٠.

ئیمامی قەڕافی و "جۆرەکانی هەڵسوکەوتی پێغەمبەر"

بەشدارییکردنی شیهابەدینی قەڕافی (ساڵی ٦٨٤ك - ١٢٨٥ز وەفاتی کردووە) لە تیۆری مەبەستەکاندا بەمشێوەیەی ئەمڕۆ هەیە، لەوەدا دەردەکەوێت کە جیاوازی کرد لە نێوان کارە جۆراوجۆرەکانی پێغەمبەردا (دروودی خوای لەسەر بێت)، ئەمەش لەسەر بنچینەی "مەبەست"ی خودی پێغەمبەر (دروودی خوای لەسەر بێت)، لەمبارەیەوە قەڕافی لە کتێبی (الفروق)دا دەڵێ:

پێغەمبەر (دروودی خوای لەسەر بێت) جیاوازی کردووە لە نێوان هەڵسوکەوت کردنی دادوەریی و هەڵسوکەوتی فتوادان کە ئاگادارکردنەوەیە و هەڵسوکەوتی ئیمامەت و پێشەوایەتیدا... کاریگەریی ئەو هەڵسوکەوتە جیاوازانەش لەشەریعەتدا دەگۆڕێت.... هەرچی فەرمووییەتی و کردوویەتی بۆ گەیاندن و تەبلیغکردنی خەڵکی ئەوە حوکمی گشتییە... بەڵام ناردنی سوپا و سەرفکردنی پارەی ماڵی مسوڵمانان و دادوەریکردن و دابەشکردنی دەسکەوت و بەستنی پەیماننامە، ئەوا هەمووی بە ڕێگای پێشەوایەتییە نەك شتی تر[1].

بەمشێوەیە قەڕافی مانای مەبەستەکان فراوان دەکات و دەیبەستێتەوە بە مەبەست و ویستی پێغەمبەر (دروودی خوای لەسەر بێت) لە هەڵسوکەوتەکانیدا، ئیبنو عاشوور (ساڵی ١٩٧٦ز وەفاتی کردووە) ئەم "جیاوازییانە"ی قەڕافی کە باسمان کردن دەکاتە بەشێك لە پێناسەی مەبەستەکان[2]، وەکو لە دواتردا باسی دەکەین.

هەروەها قەڕافی دەنووسێت دەربارەی "کردنەوەی ڕێگاکان بەرەو چاکەکردن بۆ بەدەستهێنانی بەرژەوەندیی" واتە "فتح الذرائع لتحقيق المصالح"، ئەمەش

---

[1] . شهاب الدين القرافي، الفروق (مع هوامشه)، تحرير: خالد منصور، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٩٩٨، المجلد الأول، ص٣٥٧.

[2] . ابن عاشور ، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص١٠٠.

فراوانکردنێکـی گرنگـی تـری تیـۆری مەبەسـتەکانە، ئـەو دەڵێـت: ئـەو ڕێگـا و هۆکارانەی دەبنە هۆی خراپەکاری دەبێت دابخرێن، ئەو ڕێگا و هۆکارانەشی دەبنە هۆی بەدەسـتهێنانی بەرژەوەندییـەکان دەبێـت بکرێنـەوە[1]، بەمـشێوەیە قـەڕافی خۆی نەبەستووەتەوە بە تەنها لایەنە سەلبییەکەی "ڕێگریـی لـە دەرەنجامـەکان ـ سد الذرائع"، هەروەکو دوایی زیاتر لێی دەدوێین.

ئیمام ئیبنو لقەییم و "ڕاستیی شەریعەت"

شەمـسەدین ئیبنـو لقـەییم (سـاڵی ٧٤٨ك ـ ١٣٤٧ز وەفـاتی کـردووە) قوتـابی شێخو لئیسلام ئیبنو تەیمیە (٧٢٨ك ـ ١٣٢٨ز وەفاتی کردووە) بـووە، دەتـوانیین بەشـداری ئـەو لـە تیـۆری مەبەسـتەکاندا سـەرەتا لـە توێژینەوەیـەکی بـەپێز و تێروپڕیـدا بـزانیین بـە ناونیـشانی (الحِيَـل الفقهيـة)، ئـەویش لـەو ڕاسـتییەوە سەرچاوەی گرتووە کە ئـەم فێڵـە فیقهییانـە لەگـەڵ مەبەسـتەکاندا دژیـەکن، فـێڵ چوونە ناو حەرامکراوێکە وەکو ، بەرتیل یان سوود، ئەگەرچی ڕووکەشـەکەی وایـە شەرعی بێت، بۆ نموونە وەکو بازرگـانی یـان بەخـشش دەربکـەوێت، ئیبنـو قـەییم دەنووسێت:

ئەوەی بەڵگەیە لەسەر بەتاڵبوونەوەی فێڵەکان و حەرامبوونیان ئەوەیـە خـوای گـەورە پێویـستییەکانی واجـب کـردووە و حەرامکراوەکانیـشی قەدەغـە کـردووە، چونکە بەرژەوەندی بەندەکانی تیایە لـەژیان و دواڕۆژیانـدا،.... ئەگـەر بەندەیـەك فێڵی کرد بـۆ حـەڵاڵکردنی ئـەوەی خـوا حـەرامی کـردووە، نـەکردنی ئـەوەی خـوا لەسەری داناوە، پەکی شەریعەتی خوای خـست، ئـەوا لـە چـەند لایەکـەوە هـەوڵی خراپەکاریی لە دینی خوادا داوە: یەکەمیان بەتاڵکردنەوەی حیکمەتی یاسادانەر لە کارە فێڵ تیاکراوەکەدا، هەڵوەشاندنەوەی حیکمـەت و دژایـەتیکردنی، دووەم ئـەو

[1] . القرافي، الذخيرة، المجلد الأول، ص١٥٣، القرافي، الفرقان (مع هوامشه)، المجلد الثاني، ص٦٠.

کارەی فێڵی تیا کردووە هیچ حەقیقەتێکی نییـە و ئـەویش مەبەسـت نییـە، بـەڵکو ئــەوە ڕووکــاری دەرەوەی ڕێگەپێدراوەکەیــە، کەواتــە مەبەســتی ڕێگەپێدراوەکــە نییە، بەڵکو خودی حەرامکراوەکەیە کە ئەویش دیارو ئاشکرایە لای یاسـادانەر، بـۆ نموونە ئەوەی سوو دەدات مەبەستی کڕین و فرۆشتنە ڕێگەپێدراوەکە نییە، بەڵکو مەبەستی سوودە حەرامەکەیە، یان ئـەو کەسـەی مـاڵ دەبەخـشێت بەکەسـێك کـە لەبنەڕەتدا مەبەستی بەخشین نییە، بـەڵکو جێبـەجێ نـەکردنی فـەرمانی خوایـە و بەرتیلدانە، بەڵام لە ڕووکەشدا بەخششە کە لە دڵیدا مەبەسـتی بەخـشین نییـە،... بێگومان شەریعەت بـۆ دڵ و دەروون وەکـو خـواردن و دەرمـان وایـە بـۆ جەسـتە، بەڵام ئەمە بە حەقیقەت و ڕاستییەوە نەك تەنها بە ڕووکەش و ناو.

ئیبنو لقـەییم ڕێـچکە فیقهییەکـەی خـۆی ڕوونکردووەتـەوە بـەوەی بنیـاتنراوە لەسـەر "حیکمـەت و بەرژەوەنـدی مـرۆڤ" ئەمـەش لـەم دەسـتەواژە بەهێزانـەدا دەبینین:

بنچینە و بنەمای شەریعەت لەسەر حیکمەت و بەرژەوەندی بەندەکان لە دنیا و دواڕۆژ دامـەزراوە، هـەمووی دادگەرییـە، هـەمووی ڕەحمەتـە، هـەمووی داناییـە، هـەمووی بەرژەوەندییـە، هـەر بابـەتێك لـە دادگەرییـەوە چـوو بـەرەو سـتەم، لـە ڕەحمەتەوە بەرەو دژەکەی، لـە بەرژەوەندییـەوە بـەرەو خراپـە، لـە حیکمەتـەوە بـەرەو نـەزانی، ئـەوە هـیچ پەیوەندییـەکی بـە شـەریعەتەوە نییـە، ئەگەرچـی بـە تەئویلکردن بتەوێ بیخەیتە ناو شەریعەتەوە[1].

ئەم بڕگەیەی وەرمانگرت لێرەدا بەڕای من گرنگترین "ڕێسا"یـە بـۆ تێگەیـشتن لـە سروشـتی یاسـادانانی ئیـسلامیی، لێـرەدا دەبیـنین مەبەسـتەکانی شـەریعەت شوێنی ڕاستەقینەی خۆیان وەرگرتووە، بەوەی بوونەتـە "بنـچینە و بنـەما"، یـان

---

[1] . شمس الدين ابن القييم، إعلام الموقعين، تحرير: طـه عبـدالرؤوف سـعد، بـيروت، دار الجيـل، ١٩٧٣، المجلد الأول، ص٣٣٣.

بوون بە سەرتاپای فەلسەفەی یاسادانان بە دەربڕینی هاوچەرخ، هەر ئەمەشە ئیمامی شاتبی بە ڕوونی و بەهێزتر دەریبڕیووە.

ئیمامی شاتبی و سەیرکردنی مەبەستەکان وەك "بەشێك لە بنچینەکانی شەریعەت"

ئەو زاراوانەی لە مەبەستەکاندا ئەبو ئیسحاقی شاتبی (ساڵی ٧٩٠ك ـ ١٣٨٨ز وەفاتی کردووە) بەکاری هێناون، بەگشتی هەمان ئەو زاراوانەن کە جوەینی و قوتابییەکەی، غەزالی، بەکاریان هێناون، بەڵام من پێموایە کە کتێبەکەی شاتبی "الموافقات في أصول الشريعة" سێ هەنگاوی گرنگ تیۆری مەبەستەکانی بردووەتە پێشەوە:

أ ـ **یەکەم:** لە "بەرژەوەندییە ڕەهاکراوەکان"ەوە بۆ "بنچینەکانی شەریعەت"

مەبەستەکان پێش کتێبی"الموافقات"ی شاتبی وەکو بەشێك لە بەرژەوەندییە ڕەهاکراوەکان سەیر دەکران، هەرگیز وا سەیر نەکراون کە بنچینەی سەربەخۆن و لقی هیچ شتێکیتر نین، ئەوەبوو لە پێشەوە ئاماژەمان بۆ کرد، شاتبی لە بەشی تایبەت بە مەبەستەکان لە کتێبەکەیدا "الموافقات" بەچەند ئایەتێکی قورئانی پیرۆز دەست پێدەکات بۆ ئەوەی بیسەلمێنیت کە خوای گەورە مەبەستی هەیە لە دروستکراوەکانی و ناردنی پێغەمبەران و ئەو شەریعەتەی ناردوویەتیە خوارەوە[1]، دواتر وایداناوە کە مەبەستەکان "بنچینەی ئایین و ڕێساکانی شەریعەت و شتە گشتییەکانی مرۆڤایەتین"[2].

ب ـ **دووەم:** لە "حیکمەت لە پشت حوکمەکان"ەوە بۆ "ڕێساکانی حوکمەکان".

---

[1]. الشاطبي، الموافقات، المجلد الثاني، ص٦.

[2]. المصدر نفسه، المجلد الثاني، ص٢٥.

شـاتبی پـشتی بەسـتووە بـە بیرۆکـەی گرنگـی و پێـشەنگایەتی (الأولویـة) بـە مەبەستەکان و گشتێتیان تاکو بگاتە ئـەوەی کـە "شـتە گـشتییەکان" بەتایبـەتی "پێویـستییە بنەڕەتیـەکان" نـاتوانرێ حوکمیـان بەسـەردا بـدرێت بـە حوکمـە تایبەتییەکان[1]، ئەم بنەمایە هەنگاوێکی یەکلاکەرەوە بـوو تەنانـەت لـە مەزهـەبی مالیکیـشدا کـە مەزهـەبی شـاتبی خۆیـەتی، چـونکە مەزهـەبی مـالیکی هەمیـشە پێشەنگایەتی (الأولویة) دەدات بە بەڵگەی تایبەت لەسەر بەڵگـەی گـشتی[2]، نـەك هـەر ئـەوە، بـەڵکو شـاتبی شـارەزایی لـە مەبەسـتەکاندا کـردووە بـە مـەرجێکی پێویست بۆ هەڵێنجان لە هەموو ئاستەکاندا[3].

ج ـ سێیەم: لە "بۆچوون ـ الظنیَّة"ەوە بۆ "بڕانەوە ـ القطعیة".

شاتبی بۆ ئەوەی پاڵپشت دروست بکات بـۆ ئـەو گرنگییـەی بـە مەبەسـتەکانی داوە لـە نـاو بنـچینەکانی شـەریعەتدا، هەسـتاوە بـە دەسـتپێکردنی کتێبەکـەی دەربارەی مەبەستەکان، بە هێنانی کۆمـەڵێك بەڵگـە بـۆ چەسـپاندنی ئـەوەی دەق خوێندنەوە (الاستقراء) کارێکی حەتمییە، ئەوەش ئەو مەنهەجەیە کـە گرتوویەتیـە بەر بۆ گەیشتن بە مەبەستەکان بە شێوەیەکی سەرەتایی، ئەمەش بـە پـشتبەستن بە کۆمەڵێك بەڵگە کە گفتوگۆی لەسەر کردوون[4]، ئەمـەش هـەنگاوێکی مەنهـەجی ترە جیاوازە لە مەنهەجەکانی پێشوو کە لەسەر فەلـسەفەی یۆنـانی بنیـاتنرابوون، هەمیـشە دەق خوێندنـەوەیان بـە بۆچـوون دادەنـا، ئـەم کتێبـەی شـاتبی بـووە سەرچـاوەی زانایـان لـە بابـەتی مەبەسـتەکاندا تـا سـەدەی بیـستەم، بـەڵام پێشنیارەکەی کە بریتی بوو لەوەی مەبەستەکان ببنـە بنـچینەی شـەریعەت، ئـەو پێشوازییەی لێنەکرا و بەو شێوە فراوانە وەرنەگیرا.

1 . المصدر نفسه، المجلد الثاني، ص٦١.

2 . الريسوني، نظرية المقاصد، ص١٦٩.

3 . الشاطبي، الموافقات، المجلد الرابع، ص٦.

4 . المصدر نفسه، المجلد لاثاني، ص٦.

بەشی سێیەم:
ڕۆڵی مەبەستەکان لە نوێگەریی ئیسلامیی هاوچەرخدا

ئــەمڕۆ مەبەســتەکانی شــەریعەت لــە گــرنگترین میکانیزمــەکانن کــە فیکــری ئیسلامیی هاوچەرخ بەهۆیانــەوە هــەوڵی چاکسازی و نوێگــەریی دەدات، بێگومــان کۆمەڵێك هەوڵی چاکسازی هەیە میدیاکان گرنگیی پێدەدەن، بــە تایبــەتی میــدیای ڕۆژئاوا، ئاراستەیەکی ڕەخنەئامێزی هەیە بەناو چاکسازی لە یاساداناني ئیسلامیدا دەکات، جا بۆ گەلە مسوڵمانەکان بێت یان بۆ کەمینە مـسوڵمانەکانی وڵاتـانی تـر، بەڵام ئـەم هەوڵانــە زۆرجـار دەیانــەوێ ئیـسلام یـان مـسوڵمانان بگـونجێنن لەگـەڵ سیستمێکی ئەقڵی و کۆمەڵایەتی و تەنانەت سیاسـیش، ئەمـە دوورە لـە ئیـسلام و بەرژەوەندی مسوڵمانان، بەڵام لەم سیاقەدا ڕۆڵی مەبەستەکانی شەریعەت ڕۆڵێکـی ئیجابیە و فەلسەفەی یاسادانانە و دەکرێت ببێتە پایەیەکی نوێکردنەوە، لەکاتێکدا مەبەسـتەکان لـە چوارچـێوەی خـودی زانـستە ئیـسلامییەکاندا گەشـەی کـردووە، لەچوار دەوری ئەقڵی ئیسلامیی و لۆژیکی ئیـسلامیی بـۆ تێگەیـشتنی بوونـەوەر و ژیان، دەسوڕێتەوە، هەوڵدەدەین ئەمە ڕوون بکەینەوە لە میانی ئەو بڕگانـەی لـەم بەشەدا دێن، بەشێوەیەك بەچەند تێڕوانینێکی جیاواز سەیری دەکەین.

ســەرەتا یەکــەم: باسـێکی فیکـری ئیـسلامیی هاوچـەرخ دەکـەین لـە بـواری مەبەستەکاندا وەکـو پڕۆژەیـەکی "گەشـەپێدان" و "مـافی مـرۆڤ"، بـە دەربڕینـی هاوچــەرخ. دواتــر دووەم: باســی مەبەســتەکان دەکــەین وەك مەنهــەجێك بــۆ نوێکردنەوەیـەکی خـوازراو و پێویـست لـە بـواری فیقهـی ئیـسلامییدا، بەتایبـەتی دەربـارەی بیرۆکـەی جیـاوازییکردن لـە نێـوان ئامـانج و میکانیزمەکانـدا. ئینجـا سێیەم: ڕوونکردنەوەیەك پێشکەش دەکـەین دەربـارەی گرنگیـی مەبەسـتەکان لـە نوێکردنەوەی تێگەیشتنی قورئـان و سـوننەتدا. دواتـریش باسـی ئـەو مەنهەجـەی

هەڵێنجان دەکەین کە پشت دەبەستێت بە "باسکردنی خراپەکان" لەبەرامبەر هەڵوێستی تەقلیدی بانگەشەکار بۆ کورتهەڵهێنان لە "داخستنی دەرگای خراپەکان". چوارەم و کۆتایی: مەبەستەکان پێشکەش دەکەین وەك زەمینەیەکی هاوبەش لە نێوان سەرجەم مەزهەبە فیقهییەکاندا، هەروەها وەك زەمینەیەك بۆ گفتوگۆی ئایینەکان.

مەبەستەکانی شەریعەت وەك پرۆژەیەك بۆ گەشەپێدان و مافەکانی مرۆڤ

لە کۆی ئەو بەشدارییەی شەرعزانان و بیرمەندانی هاوچەرخ کردوویانە لە زانستی مەبەستەکاندا، پشت بەستنە بەزاراوەگەلێك کە هەڵقوڵاوی زاراوە هاوچەرخەکانن، ئەمە سەرەڕای ئەوەی هەندێك بیرۆکەی "هاوچەرخبوون" ڕەتدەکەنەوە لە مەبەستەکانی شەریعەتدا[1]، ئێستا با هەندێك لەو بەشدارییانە باس بکەین.

توێژینەوە کۆنەکان "پاراستنی وەچە"یان وەکو یەکێك لە مەبەستە زۆر پێویستەکان هەژمار دەکرد کە شەریعەتی ئیسلام هەوڵی بەرجەستەکردنی دەدات، ئەمە لەو کاتەوە دەرکەوت کە کاتێك عامیری لە هەوڵە سەرەتاییەکانیدا لە میانی تیۆریزەکردنی سزاکان لە ئیسلامدا باسی "ڕێگریی لە پەردەلادان لەسەر نهێنی"[2] کردووە هەروەکو پێشتر باسکرا، لەدوای ئەویش ئیمامی جوەینی هات و قسەی زانایانی پێشخۆی گەشەپێدا دەربارەی "ڕێگرییەکان ـ المزاجر"، دەتوانین پێی بڵێین "تیۆری پاراستن ـ نظرية العصمة"، پاراستنی نەفس و ماڵ، وەکو باسکرا، لەمەوە سزای ئەو کەسەی شەرمی خەڵکی بریندار دەکات لەلای جوەینی دەچێتە

---

[1]. مثلا الشيخ علي جمعة، مفتي الديار المصرية في حوار شفهي معه بالقاهرة، كانون الأول/ديسمبر، ٢٠٠٥.

[2]. العامري، الإعلام، ص١٢٥.

ناو "پاراستنی داوێن"ەوە[1]، بەڵام زاراوەی "پاراستنی وەچە" ئەوا ئیمامی غەزالی دایهێناوە و کردوویەتی بە یەکێك لە مەبەستەکانی شەریعەتی ئیسلامیی لەسەر ئاستی پێویستییە بنەڕەتییەکان[2]، شاتبیش هەمان زاراوەی غەزالی بەکارهێناوە وەك پێشتر باسمان کرد.

مەبەست لێرەدا ئەوەیە بە هاتنی سەدەی بیستەم زانایان بەتایبەتی ئەوانەیان کە گرنگی بە بابەتی مەبەستەکانی شەریعەت دەدەن، گەشەیان بە زاراوەی "پاراستنی وەچە"دا تاکو ببێتە بەشێك لە تیۆری "هێشتنەوەی بنەماڵە" یاخود "پاراستنی خێزان"، بۆ نموونە ئەوە ئیبنو عاشوورە "مەبەستەکانی بنەماڵە" دەکاتە باسێکی سەربەخۆ لە کتێبەکەیدا دەربارەی مەبەستەکانی شەریعەت، هەندێك لە توێژەران ئەم ڕایەی ئیبنو عاشوور وەکو سەرلەنوێ داڕشتنەوەی "پاراستنی وەچە" سەیردەکەن بە دەربڕین و داڕشتنی نوێ، هەندێکیتریان بە تیۆرێکی نوێی دادەنێن کە شوێنی تیۆرە کۆنەکە دەگرێتەوە، هەرچیەك بێت ڕوونە کە ئەم بەشدارییەی ئیبنو عاشوور ڕێگای خۆشکرد بۆ زانایانی دوای خۆی تا تیۆری مەبەستەکان بەرەو ئاسۆیەکی فراوانتر ببەن، هەروەکو شێخ قەرزاوی "پێکهێنانی خێزانێکی بۆ خوا سوڵحاو" دەخاتە ناو مەبەستەکانی شەریعەتی ئسلامییەوە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ، ئەم زاراوەیە تێڕوانینێك دەردەخات بۆ کۆمەڵگا کە بنەماڵە یەکەی سەرەکیی پێکهاتنیەتی، ئەمەش بە مانای سڕینەوەی "ڕێگریی لە پەردەلادان لەسەر نهێنی" نایەت، یان لەکارخستنی "پاراستنی داوێن" یان لەبیرکردنی "پاراستنی وەچە"، بەڵکو بە واتای ئەوە دێت کە بەدی هێنانی ئەم مەبەستە تاکی و گشتییانە بەشێك بن لە بنیاتنانی خێزان و ئەنجامی ئەو بن و لە چوارچێوەی خێزاندا بهێنرێنەدی، ئەمە باشترە، بێگومان پێدانی ئەم

---

[1]. الجويني، البرهان، المجلد الثاني، ص٧٤٧.

[2]. الغزالي، المستصفى، ص٢٥٨.

پێشەنگایەتییە (الأولوية) بە بەرژەوەندی خێزان، دەبێتە پاڵپشت بۆ مافەکانی ئافرەت و ـ دیارە پێویستی بە پاڵپشت هەیە ئەگەر واقیعی هاوچەرخ لەبەرچاو بگرین ـ مافەکانی منداڵانیش کە نەوەی داهاتووی ئوممەتن، هەروەها هەموویان دەپارێزێت لە ستەم و مافخواردن، ئەم نەرمی نوواندنە لە پێشخستنی زاراوە مەبەستییەکاندا شەریعەت دەخاتە خزمەتی پرسە گرنگ و هاوچەرخەکانی ئەم ئوممەتە.

کەواتە ڕێگەی مەبەستەکانی دوای ئیبنو عاشوور هەمان ڕێگەی عامیریی نییە کە پێیوابوو بەدیهێنانی بەرژەوەندییەکان دەبێت لە چوارچێوەی "سزاکان"دا بێت، هەروەها هەمان تێگەیشتنی غەزالیش نییە کە جەختی دەکردەوە لە "پاراستن" واتە پارێزگاریی لە زەرەر و خراپەکاریی، بەڵکو ئەم تیۆرە نوێیە ڕوودەکاتە "بەهاکان" و "سیستمەکان"، ئەم دووانەش زاراوەی ئیبنو عاشوورن[1]، بەڵام هەندێك لە زانایانی هاوچەرخ دژی تێکەڵکردنی چەمکی نوێن لەگەڵ مەبەستەکانی شەریعەتدا، وەکو دادگەریی و ئازادی، ئەمان پێیان وایە دەبێت ئەم چەمکە نوێیانە لەناو تیۆرە کۆنەکەدا جێگایان بکرێتەوە، وەکو "ئاو چۆن بەناو جۆگادا دەڕوات"[2]، بەڵام من هۆیەك نابینم بۆ ترس لە گەشەپێدانی تیۆری مەبەستەکان هەروەکو هەموو تیۆرەکانی تر پێشکەوتن بەخۆیانەوە دەبینن لە زانستەکانی تردا.

هەروەها بابەتی "پاراستنی ئەقڵ" تا سەردەمانێکی نزیك کورتهەڵاتبوو لە حەرامکردنی هۆشبەرەکان لە ئیسلامدا، دیارە ئەمە گرنگە، بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا ئەم زاراوەیە فراوان دەبێت لەم سەردەمەی ئێمەدا تا شتگەلێکی تر بگرێتەوە

---

[1] . ابن عاشو الطاهر، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، تحرير: محمد الطاهر المساوي، عمّان، دار النفائس، ٢٠٠١، ص٢٠٦.

[2] . مثلا الشيخ علي جمعة، مفتي الديار المصرية، محاورة شفهية، القاهرة، مصر، كانون الأول/ديسمبر، ٢٠٠٥.

وەكـو "بڵاوكردنـەوەی بیركردنـەوەی زانـستی" و "سـەفەركردن لـە پێنـاوی بەدەسـتهێنانی زانـستدا" و "لـەناوبردنی گیـانی مێگـەل" و "زاڵبـوون بەسـەر كۆچكردنی ئەقڵەكان لە كۆمەڵگا ئیسلامییەكاندا"[1].

هـەروەها لـە بابـەتی "پاراسـتنی ئـابڕوو" و"پاراسـتنی نـەفس"دا، ئـەم دوو زاراوەیـە لـە ئاسـتی زۆر پێویـستەكاندا پـۆلێن دەكـرێن بـەپێی زاراوەی غـەزالی و شاتبی، هەروەها پێشتر باسی سزای "ئەتككردنی ئابڕوو"مـان كـرد لای عـامیریی، هەروەها جوەینی زاراوەی "پاراسـتنی نەفـسەكان"ی پێـشنیار كردبـوو، تەنانـەت بابەتی "پاراستنی ئابڕوو" شوێنی تایبەتی خۆی هەبوو لای عەرەب، پـێش هـاتنی ئیسلامیش، ئەوەتا (عەنتەرە) شاعیری ناسراوی جاهیلی دەڵێـت لـە شـیعرەكانیدا دەربارەی شەڕكردنیان لەگەڵ كوڕانی (ضمضة) لەسەر پارێزگاریی لە ئابڕوو:

ولقد خشيت بأنْ أموتَ ولم تَدُرْ ... للحَربِ دائرةٌ على ابنَي ضَمضَمِ
الشاتِمَي عِرضِي ولم اَشتِمهُما ... والنَّاذِرَينِ إذا لم ألقَهُما دَمـــي

واتـە: دەترسـم بمـرم و شـەڕ ڕوونـەدات دژی دوو كوڕەكـەی (ضمـضم)، ئـەو دووانەی كە بەبێ ئەوەی من قسە بە ئابڕوویـان بڵـێم ئـەوان وتوویانـە بـە ئـابڕووی من، خوێنم لە گەردنیاندایە ئەگەر لەشەڕدا لێیان وەرنەگرمەوە.

هەروەها عەلی كوڕی ئەبو تالیب خوا لێی ڕازی بێت دەڵێ:

سأمنحُ مالِي كلَّ من جاءَ طالِبـاً ... وأجعَلهُ وَقفاً عَلى القَرضِ والفَرضِ
فإمَّا كَريمٌ صُنتُ بالمَالِ عِرضهُ ... وإمَّا لَئيمٌ صُنتُ عَن لُؤمِهِ عِرضي

---

[1] . جاسر عودة، فقه المقاصد: إناطة الأحكام الشرعية بمقاصدها، فيرجينيا، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ٢٠٠٦، ص٢٠.

واتە: ماڵ و سامانەکە دەدەم بە هەر کەسێك بێت و داوام لێبکات، جا یان بە قەرز و دواتر بۆم بگێڕێتەوە، یاخود بێ بەرامبەر و وەك بەخشش بێت، ئەگەر پیاوی باش بوو ئەوا بەو ماڵە ئابڕوویم پاراستووە، خۆ ئەگەر خراپ بوو ئەوا ئابڕووی خۆمم لە بەرامبەریدا پاراستووە.

(حەسسانی کوڕی سابت)یش هەر دەربارەی هەمان مانا دەڵێت:

أصُون عِرضي بِمالِي لا أدنِّسُه   لا بَارَكَ اللهُ بَعدَ العِرضِ في المَالِ

واتە: ئابڕووم بە ماڵ و سامانەکەم دەپارێزم و دەیکەمە قوربانی مانەوەی، دەك خوا بەرەکەت نەخاتە ماڵێکەوە بە بێ ئابڕوو مابێتەوە.

هەروەها پێغەمبەریش (دروودی خوای لەسەر بێت) ئەوەی ڕوونکردووەتەوە کە "خوێن و ئابڕوو و ماڵی هەموو مسوڵمانێك لەسەر مسوڵمانێکیتر حەرامە"[1]، بەڵام خەریکە لە لێکۆڵینەوەی هاوچەرخدا دەربارەی مەبەستەکان زاراوەی (پاراستنی شکۆی مرۆڤ ـ حفظ الكرامة الإنسانية) جێگای (پاراستنی ئابڕوو) دەگرێتەوە، ئەمە بە پێی دەربڕینی ژمارەیەکی زۆر لە زانایانی هاوچەرخ، بۆ ئەوەی ئەمە ببێتە مەبەستێکی شەریعەت لە خودی خۆیدا[2].

بێنەوبەرەیەکی زۆر هەیە دەربارەی گونجانی مافەکانی مرۆڤ لەگەڵ ئیسلامدا، چی لەسەر ئاستی توێژەرانی مسوڵمان بێت یان توێژەرانی نامسوڵمان[3]، هەروەها

---

[1] . البخاري، المجلد الأول، ص٣٧.

[2] . يوسف القرضاوي، مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، القاهرة، وهبة، ١٩٩٧، ص١٠١، عطية، نحو تفعيل مقاصد الشريعة، ص١٧٠، أحمد الريسوني، محمد الزحيلي، محمد الشبير، "مقاصد الريعة محور حقوق الإنسان، كتاب الأمة، عدد٨٧ (٢٠٠٢)، محمد العوّا، الفقه الإسلامي في طريق التجديد، القاهرة، المكتب الإسلامي، ١٩٩٨، ص١٩٥.

[3] . محمد عثمان صالح، الإسلام نظام شامل لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، بحث مقدم في المؤتمر الدولي للإسلام وحقوق الإنسان، الخرطوم، ٢٠٠٦.

لـه سـالّی (١٩٨١)دا جاڕنامـەی ئیـسلامیی بـۆ مافـەکانی مـرۆڤ ڕاگەیـەنرا، کـە ژمارەیــەکی زۆر لــە زانایــان پێــی هەســتان لــە هــەموو ئاراســتە و بۆچــوونە ئیسلامییەکان، ئەم ڕاگەیاندنـەش لـە ڕێگـای یونـسکۆوە بـوو، ئـەم جاڕنامەیـە لـە بنـچینەدا پـشتی بـە قورئـان و فـەرموودە بەسـتبوو، هـەروەکو ئەوانـەی پێـی هەستابوون لە سەرچاوەکاندا ڕوونیان کردبووەوە. ئەوەی تێبینی دەکرێت ئەوەیە ئـەم جاڕنامەیـە بەشـێوەیەکی گـشتی هـەموو ئـەو مافانـەی لـەخۆگرتبوو کـە لـە جاڕنامــەی جیهــانیی مافــەکانی مرۆڤــدا هــاتوون، وەکــو مــافی ژیــان، ئــازادی، یەکسانی، دادگەریی، دادگاییکردنی دادگەرانـە، ڕێگریـی لـە ئەشـکەنجەدان، مـافی پەنابەریی، ئـازادیی بیروبـاوەڕ و دەربـڕین، ئـازادیی کۆبوونـەوە، مـافی فێرکـردن، ئازادیی گەڕان و گواستنەوە[1].

بـەڵام هەنـدێك لـە ئەنـدامانی کۆمیـسیۆنی مافـەکانی مرۆڤـی سـەر بـە نەتـەوە یـەکگرتووەکان، دڕدۆنگیـی خۆیـان دەربـڕی سـەبارەت بـە جاڕنامـەی ئیـسلامیی مافەکانی مرۆڤ، چونکە ـ بەپێی قسەی ئەوان ـ "هەڕەشـەیەکی گەورەیـە بـۆ سـەر ئەو کۆدەنگییەی لە نێوان هەموو کلتوورەکاندا بەدیهاتووە، ئەویش لەو چەمکانەدا گەڵاڵـە بـووە کـە لەسـەر بنـەمای ئـەوان جاڕنامـەی جیهـانیی مافـەکانی مـرۆڤ ڕاگەیەنرا"[2]، بەڵام کۆمەڵێك ئەندامی تری ئەو کۆمیـسیۆنە ئـەوەیان ڕاگەیانـد کـە

[1] . جامعة تورنتو مكتبة الحقوق بورا لاسكن، الحمايـة الدوليـة لحقـوق الإنـسان، ٢٠٠٤، إحالـة في ١٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥، متوفر في موقع:
www.law.unhchr.cah/Huridocdca/Huridoca.nsf/(Sybol)/E.CN.٤.Sub.٢,٢٠٠٣.NGO.١٥.En.

[2] . لجنة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان، قضايا محددة في حقوق الإنسان، تموز/ يولية، ٢٠٠٣، إحالة في الأول من شباط/فبراير، ٢٠٠٥، متوفر في موقع:
www.unhchr.cah./Huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.٤.Sub.٢,٢٠٠٣.NGO.١٥.En.

جاڕنامەی ئیسلامیی مافەکانی مرۆڤ "کۆمـەڵێك لایـەنی نـوێی ئیجـابی زیـادکرد بـۆ مافــەکانی مــرۆڤ، چــونکە بــە پێــچەوانەی جاڕنامــەی جیهــانیی مافــەکانی مــرۆڤ ڕەهەندێکی خوایی بەم مافانە دەبەخـشێت، ئەمـەش کۆمـەڵێك پاڵنـەری ئـەخلاقی دروسـت دەکـات بـۆ پـەیڕەوکردنی ئـەم مافانـە"[1]، ئاڕاسـتەی مەبەسـتێتی بـۆ مافـەکانی مـرۆڤ ئـەم بیرۆکەیـەی دووەم پـشتڕاست دەکاتـەوە، بـەڵام دڕدۆنگیـی کۆمـەڵی یەکـەمیش لەبەرچـاو دەگرێـت، بەتایبـەتی ئەگـەر بمانـەوێ زاراوەکـانی مەبەستەکان ببنە زاراوەی هاوچەرخ و ڕۆڵێکی ڕادیکـاڵیتر ببیـنن لـە بیرکردنـەوەی یاســای نێودەوڵــەتی، بێگومــان بابــەتی پەیوەنــدیی نێــوان مافــەکانی مــرۆڤ و مەبەستەکانی شەریعەت چاوەڕوانی توێژینەوەی زیاترە تا خاڵە کێشە لەسەرەکان چارەسـەر بکـات، ئـەو خاڵانـەی هەنـدێك لـە توێـژەران پێیانوایـە لەسـەر ئاسـتی جێبەجێکردن کێشەیان هەیە[2].

هەروەها زاراوەی "پاراستنی ئایین" کە غەزالی و شاتبی بەکاریان هێناوە و لـە قسەکانی عامیریشدا ڕیشەیان هەبووە دەربارەی "ڕێگریـی لـە پاشـگەزبوونەوە لـە ئایین"، واتە ئەو سزایەی جێبەجێ دەکرێ لەسـەر ئـەو کەسـەی لـە ئـایینی حـەق پاشگەز دەبێتەوە[3]، بەڵام هـەر هـەمان تیـۆر لـەم سـەردەمەدا بەشـێوەیەکی تـر فامراوەتەوە زۆر جیاواز لـە پێـشخۆی، ئێـستا زاراوەی "ئـازادیی بـاوەڕ پێبـوون" بەکاردەهێنرێ کە زاراوەی ئیبنو عاشوورە[4]، یان "ئازادیی بیروباوەڕ" لە زاراوەی

---

[1] . المصدر نفسه.

[2] . صالح، "الإسلام هو نظام شامل لحماية وتعزيز حقوق الإنسان." مراد هوفمان، الإسلام عـام ألفـين، ط١، القاهرة، مكتبة الشروق، ١٩٩٥، ص٥٦.

[3] . العامري، الإعلام، ص١٢٥.

[4] . ابن عاشور مقاصد الشريعة الإسلامية، ٢٩٢.

توێـژەرانی هاوچـەرخیتردا[1]، ئـەو توێژەرانـەی لایـەنگریی لـە ئـازادیی بیروبـاوەڕ دەکـەن بـە مانـای هاوچـەرخ، پـشت بـە گـشتێتی ئایـەتی (لاَ إِكْرَاهَ فِـي الـدِّينِ)[2] دەبەسـتن، لەبەرئـەوەی بنەمایـەکی سـەرەکییە و بـەهێزترە لـە "سـزای هەڵگەڕانەوە" کە لە فیقهی تەقلیدیدا هاتووە لە میانەی "پاراستنی ئایین"دا وەکو سزایەك بۆ ئەو کەسەی ئایینەکەی دەگۆڕێت، ئەگەرچی تاوانێکی تریشی لەپاڵ هەڵگەڕانەوەکەیدا نەکردبێت، دەبینین ـ لە مێژوودا ـ سزای هەڵگەڕانـەوە خراپ بەکارهێنراوە بۆ مەبەستی سیاسی و دەسەڵاتدارەکان، بەهیوای ئـەوەی ئـەمڕۆ بەهۆی مەبەستەکانی شەریعەتەوە بیگۆڕین بە چەمکی بنـەڕەتی کـە "زۆرلێکـردن نییە لە ئاییندا"، بەڵام ئەو بابەتە بێگومان پێویستی بە توێژینەوە هەیە.

لە کۆتاییدا زاراوەی "پاراستنی ماڵ و سامان" هـەروەکو لای غـەزالی هـاتووە، کە هاوتای دەربڕینی عامیریە دەربـارەی "ڕێگریـی لـە بردنـی سـامان یـان سـزای دزیکـردن"، هـەروەها قـسەی جـوەیینی دەربـارەی "پاراسـتنی مـاڵ و دارایـی" هەمووی گەشەیکرد لەم دواییەدا، بۆ ئەوەی بگونجێ لەگـەڵ زاراوە باوەکـانی ئـەم سەردەمە لە بواری ئابووری و کۆمەڵایەتیدا، بۆ نموونە نووسین دەبینین لە بواری مەبەسـتەکانی شـەریعەتدا دەربـارەی: بـەدیهێنانی دادگـەریی و هاوتـایی و نزیککردنەوەی چینەکانی کۆمەڵگا، ئەمە جگە لـە پاراسـتنی سـامانی تاکـەکان لـە دەستدرێژی و داگیرکـران و حـەرامکردنی سـوود، ئەمـەش چـەمکی بنەڕەتییـە[3]،

---

[1] . عطية، نحو تفعيل مقاصد الشريعة، ص١٧١، الريسوني، الزحيلي، والشبير، "حقوق الإنسان محور مقاصد الشريعة".

[2] . القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية ٢٥٦، من وا لـەم ئایەتـە تێدەگـەم کـە جائیز نییـە لـە هـیچ فەرمانێك لە فەرمانەکانی ئاییندا زۆر لە خەڵکی بکرێت نەك لـە هـەموو ئاییـندا (كما هـو الأمـر في ترجمة يوسف علي وبيكثول).

[3] . قطُب سانو، قراءة معرفية في الفكر الأصولي، ط١، (كوالا لامبور: دار التجديد، ٢٠٠٥) ص١٥٧.

ئەمجۆرە پێشکەوتن و گەشەکردنە هەل دەڕەخسێنێت بۆ ئەوەی مەبەستەکانی شەریعەت هانی گەشەکردنی ئابووری و کۆمەڵایەتی بدات، ئەمەش هەموو ئەو وڵاتانەی زۆرینەیان مسوڵمانە پێویستییەکی زۆریان پێیەتی، هەر وەکو دەکرێ ببێت بە "ئەلتەرناتیڤی ئیسلامیی - البديل الإسلامي" لەبواری وەبەرهێناندا، ئەمەش ئەلتەرناتیڤێکە ئێستا برەوێکی فراوانی هەیە، تەنانەت لەو وڵاتانەش کە زۆرینەیان مسوڵمان نین، بەتایبەتی لە سایەی ئەم تەنگژە ئابوورییەی ئەم دواییەی جیهاندا.

"گەشەپێدانی مرۆیی" ئەو چەمکەی گەشەپێدانە کە ڕاپۆرتەکەی نەتەوە یەکگرتووەکان دەربارەی ئەم بابەتە دەیکاتە بنەما، ئەمەش چەمکێکی فراوانترە لە چەمکی گەشەپێدانی ئابووری، بەپێی نوێترین ڕاپۆرتی بەرنامەی گەشەپێدانی نەتەوە یەکگرتووەکان، وڵاتانی خاوەن زۆرینەی مسوڵمان لە ڕیزبەندی گەشەپێداندا لە خوار ئاستی پێشکەوتوو دێن بە پێی "ئاماژەی گەشەپێدانی مرۆیی"، ئەم ئاماژەیەش بەپێی لێکدانەوەیەك کراوە هەڵێنجراو لە زیاتر لە (دوو سەد) ئامارە، لەوانە: ڕێژەی بەشداریی سیاسی، کەمی نەخوێندەواریی، ڕێژەی چوونە قوتابخانە و زانکۆکان، درێژی تەمەنی چاوەڕوانکراو، هەبوونی ئاوی پاك، کەمی بێکاریی، ئاستی بژێوی، پێوەرەکانی دادگەریی کۆمەڵایەتی، بەڵام هەندێك لە وڵاتانی زۆرینە مسوڵمان بەتایبەتی وڵاتە دەوڵەمەندەکان بە نەوت، جیاوازییەکی زۆریان تیایە بەپێی ڕاپۆرتی نەتەوە یەکگرتووەکان کە باسمان کرد، لە نێوان دەسهاتی نەتەوەیی و پێوەرەکانی دادگەریی کۆمەڵایەتیدا، بە تایبەتی بەشداریی ئافرەتان لە ژیانی گشتییدا و بەشداریی بواری ئابووری[1].

---

[1] . برنامج الأمم المتحدة للتطوير، التقرير السنوي ٢٠٠٤ (٢٠٠٤ إحالة في الخامس من شباط/فبراير، ٢٠٠٥) متوفر في موقع:

www.undp.org/annulreports/english.

لەپاڵ ئەو کەمینە مسوڵمانانەی لە وڵاتانی پێشکەوتوودا دەژین، هەندێك وڵاتی زۆرینــە مــسوڵمان خراونەتــە نــاو کۆمەڵــەی "ئــەو وڵاتانــەی گەشــەپێدان تیایانــدا بەرزە"، وەکو برۆنـای، قەتــەر، میرنـشینە عەرەبییــە یــەکگرتووەکان، بـەڵام ئـەو کۆمەڵانەی باسمان کردن ئەگەر بەیەکەوە کۆیان بکەینەوە ناگەنە لەسەدا یـەك لـە کۆی گشتیی مسوڵمانان، هـەروەها کۆمـەڵێك وڵات لـە خـوارترین ڕێـژەی ئامـاژەی گەشەپێدانی مرۆییدان وەکـو یەمـەن و نێجیریـا و مۆریتانیـا و جیبـۆتی و زامبیـا و سەنیگال و کینیا و سـاحیل عـاج و مـالی و نەیجـەر (کـۆی گـشتیی ئـەم وڵاتانـەش دەکاتە نزیکەی لەسەدا (دە)ی کۆی ژمارەی مسوڵمانان).

پێـشنیار دەکـەم (هێمـای گەشـەپێدانی مرۆیـی) بکەینـە پێوەرێـك بـۆ ڕادەی بــەدیهێنانی "بەرژەوەندییــە گــشتییەکان" لــەم ســەردەمەدا، بەشـێوەیەك کـە شەریعەت دەیەوێ ئاستێکی باش بەدی بهێنێت لـەم ئامـاژە و هێمایـە لـە میانـەی حوکمە جۆراوجۆرەکانی هەڵسوکەتەکانەوە، ئەم جـۆرە تێگەیـشتنە لـە مەبەسـتی حوکمـە شـەرعییەکان دەمانگەیەنێتـە ئـەوەی کـە ڕادەی بـەدیهاتنی گەشـەپێدان بپێوین لە واقیعـدا بـە پێوانەیـەکی کـرداری پـشتبەستوو بەڕێساگەلێکی زانستی. ئێمـە پێویـستیمان بـە توێژینـەوەی زیـاترە لـە بـواری گەشـەپێدانی مرۆییـدا لـە تێڕوانینی مەبەسـتەکانی شـەریعەتەوە، هـەروەکو لـە بـواری مافـەکانی مرۆڤیـشدا باسمـان کـرد، بـەڵام ئێمـە لێـرەدا دەڵـێین پێـشکەوتنی چـەمکی "مەبەسـتەکانی یاساداناني ئیسلامیی" و فراونبـوونی تـا ئامانجگـەلێك بگرێتـەوە لـە گەشـەپێدانی مرۆییـدا بـە تێڕوانینــی ئیـسلامیی، ئـەوا بنـچینەیەکی بـەهێز دروسـت دەکـات بـۆ ســەرلەنوێ هەســتانەوەی جیهــانی ئیــسلامیی، لــەجیاتی ئــەوەی بمێننــەوە لــە پاشــکۆیەتی وڵاتــانی پێــشکەوتوودا و تەنانــەت لـــە چـــەمکی گەشـــەپێدان و پێشکەوتنیشدا شوێنکەوتەی ئەوان بن.

مەبەستەكان وەك بنچینەیەك بۆ ئیجتیهادێكی نوێ

لە ئوسوڵی فیقهی ئیسلامییدا جیاوازی هەیە لەنێوان تـێكگیران (تعـارض) یـان نـاكۆكیی بەڵگـەكان (جـا ئایـەت بـن یـان فـەرموودە) و دژیـەكی (تنـاقض) ئـەو بەڵگانە[1]، بۆیـە دژیـەكی پێناسـەكراوە بـەوەی ئـەنجامێكی لـۆژیكی دابەشـبوونی ڕاست و هەڵەیە، یاخود بوونی ڕاستی یـان ناڕاسـتی لـە یـەك كاتـدا و لـە پرسـێكی دیارییكراودا بەبێ بوونی گریمانەی سێیەم[2].

بەڵام تێكگیران یان جیاوازی لە نێوان بەڵگەكاندا بریتیە لە "بوونی جیاوازی لە زەینی موجتەهیددا نەك لە خودی كارەكەدا"[3]، ئەمـەش بـەواتای ئەوەیـە كاتێـك دوو بەڵگـە (لـە قورئـان و سـوننەت) دێنـە بەردەسـتی موجتەهیـد لـە ڕووكەشـدا تێكگیران لە نێوانیاندا هەیە، ئەوە ناگەیەنێ كـە دژی یـەكترین و ڕێگـا چـارەی تـر نییە لەنێوانیاندا، لەوانەیە دژبوونەكە لە تێگەیشتنی شەرعزانەكەدا بێت كە لایوایە ئـــەم دوو بەڵگەیـــە كـــۆك نـــین و كۆناكرێنـــەوە بەیەكـــەوە لەبـــەر تێنەگەیـــشتنی فەرموودەكە، سەرەڕای ئەوەش لەوانەیە كەموكورییـەك هـەبێت لـە زانیارییـەكانی گێڕانەوەی فەرموودەكەدا، دەربارەی كات یان هەلومەرج یاخود ئەو شـوێنەی ئـەو دەقـەی تیـا وتـراوە، ئـەم هۆكارانـە ڕۆڵـی كاریگـەریان هەیـە لـە تێگەیـشتن و جێبەجێكردندا[4].

بۆیە لەوانەیە دەركەوێ لە ئەنجامی لێكۆڵینەوەدا كە یەكێك لەم دوو فەرموودە "تێكگیراوە" بەڕێگایەكی ڕاست نەگەیشتووە، بەمشێوەیە كێشەكە دەڕەوێتەوە و

---

[1] . الغزالي، المستصفى في أصول الفقـه، ص٢٧٩، الـشاطبي، الوافقـات، المجلد الرابـع، ص١٢٩، ابـن تيمية، كتب ورسائل وفتوى، تحرير: عبـدالرحمن النجـدي، ط٢، الريـاض، مككتبـة ابـن تيميـة، بـدون تأريخ، المجلد التاسع عشر، ص١٣١.

[2] . الغزالي، مقاصد الفلاسفة، القاهرة، دار المعارف، ١٩٦١، ص٦٢.

[3] . ابن تيمية، كتب ورسائل وفتاوى، المجلد التاسع عشر، ص١٣١.

[4] . عبدالعزيز البخاري، كشف الأسرار، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٩٩٧، المجلد الثالث، ص٧٧.

لەگـەڵ یـەك فـەرموودەی ڕاسـتدا دەمێنینـەوە، ئەمـەی شـەرعزانان پێـی دەڵـێن "یەکلاکردنـەوە ـ الترجـیح"، بـەڵام یەکلاکردنـەوەش زۆرجـار هۆکـاری لایـەنگیریی تێدەکـەوێ و بێلایـەنی لەدەسـت دەدات، نموونـەی ئەمـەش ئەوەیـە کـە ئـەبوو هـورەیرە گێڕاویەتـەوە، هـەروەکو ئەحمـەد لـە ئـەبوو حەسـسانەوە پـشتڕاستی کردووەتـەوە، دوو پیـاو چـوون بـۆ لای عائیـشە و وتوویانـە: ئـەبوو هـورەیرە لـە پێغەمبەرەوە (دروودی خوای لەسەر بێت) دەگێڕێتەوە کە ڕەشبینی و شوومی لە ئـافرەت و ئـاژەڵ و خانوودایـە"[1]، کەچـی عائیـشە (ڕەزای خـوای لـێ بێـت) وتوویەتی: سوێند بەو زاتەی قورئانی دابەزاندووە بۆ سەر ئەبو قاسم بەمـشێوەیە نـەیووتووە، بـەڵکو پێغەمبـەر (دروودی خـوای لەسـەر بێـت) دەیفـەرموو: ئـەهلی سـەردەمی نـەفامیی دەیـانووت: شـوومی و ڕەشـبینی لـە ئـافرەت و خـانوو و ئاژەڵدایە[2].

ئـەم دوو فەرموودەیـە لـە ڕواڵەتـدا جیـاوازن، بـەڵام ئـەوەی جێگـای سـەرنجە زۆربەی ڕاڤەکاران فەرموودەکەی عائیشەیان ڕەتکردووەتـەوە لەگـەڵ ئـەوەدا کـە فەرموودەی تر هەیە بەهێزی دەکات، هەروەکو ئەوەی موعاویەی کوڕی حەکیم لـە مامیەوە میخمەری کـوڕی موعاویـەوە دەگێڕێتـەوە و دەڵێـت: گـوێم لـە پێغەمبـەر (دروودی خوای لەسەر بێت) بوو دەیفەرموو: شوومیی نییە، بەڵام خێر و بەرەکەت دەکـرێ لـە ئـافرەت و وڵاخەبـەرزە و ئاژەڵـدا هـەبێت، لەگـەڵ ئەوەشـدا عائیـشە بەڵگەی بەم ئایەتە هێناوەتەوە لە سورەتی (الحديد) (مَـا أَصَـابَ مِـنْ مُـصِيبَةٍ فِـي الأَرْضِ وَلاَ فِـي أَنْفُـسِكُم إِلاَّ فِـي كِتَـابٍ مِـن قَبْـلِ أَنْ نَبْرَأَهَـا) (الحديـد٢٢)[3]. بـەڵام دەبیـنین (ابـن الجـوزي) بەمـشێوەیە دەدوێ: "ئەمـە ڕەتکردنـەوەی خەبـەرێکی

---

[1] . البخاري، الصحيح، ص٦٩.

[2] . المصدر نفسه.

[3] . عودة، فقه المقاصد، ص١٠٦.

ئاشـكرا و ڕوونــە کــە گێڕەرەوەکــانی جێگــای متمانــەن"، لەگــەڵ ئــەوەدا کــە خەبەرەکەی عائیشە فەرموودەیەکی ڕوونە و گێڕەرەوەکانیـشی متمانـە پێکـراون، ئـەی وانییـە؟ ڕەخنـە لـەو قـسەیەی ئـەبوو بـەکری ئیبنـو عـەرەبی دەگیرێـت کـە وەسفی وتەکەی عائیشە دەکات بەوەی "قسەیەکی بێکەڵکە" بۆ ئیمـامێکی وەکـو ئەو نابێت قسەیەکی ئاوەها بە دایکی مـسوڵمانان عائیـشە بڵێـت![1] مەبەسـت لـە هێنانەوەی ئەم نموونەیە دەرخستنی ڕادەی قەناعەتی کەسەکانە لـە "نەهێـشتنی تێکگیران"دا.

بەڵام لە زۆربەی حاڵەتەکانی تێکگیرانـدا شـەرعزانان پێیانوایـە یـەکێك لـە دوو ئایەتەکە یان لە دوو فەرموودەکە نەسخ کراوەتەوە، واتە کاریگەریی نـەماوە، ئـەم نەسخ کردنەش ـ لای ئەوان ـ تەنها بەوە چەسـپاوە کـە یـەکێك لـەو دوو دەقـە لـە ڕووی مێژووەوە پێش ئەویتر کەوتبێ، واتـە تێکگیرانـی ئـەو دوو دەقـە نامێنێـت و چارەسەر دەبێت تەنها بەوەی دەقی نوێ دەقە کۆنەکە نەسخ بکاتەوە، بۆ نموونە ئەگەر دوو ئایەت هەبن یـەکێکیان دوای ئـەویتر دابـەزیبێت لـە ڕووی کاتـەوە ئـەوا نەسخ کەرەوەیە بـۆ ئـەوەی پێـشخۆی، فـەرموودەش هـەر بەمـشێوەیەیە، کاتێـك شـەرعزان (الفقیـە) مێـژووی دوو فـەرموودەی بـۆ دەردەکـەوێ کـە تـێکگیران لـە نێوانیاندا هەیە ـ بە بۆچوونی ئەو ـ بە یەکێك لەڕێگەکانی زانینی مێـژوو، ئـەوا ئـەو فەرموودەیەی دواتر وتراوە بەپێی کات دەبێتە نەسـخ کـەرەوەی هـەموو ئەوانـەی لەگەڵیدا یەکناگرنەوە کە پێش ئەو دەکەون، لەبەر ئەمە زۆرێك لە بەڵگـە کـە هـیچ گومانێکیان لەسەر نییە نە لەڕووی ناوەرۆك و ماناوە و نە لە ڕووی ئـەو کەسـانەی کـە گێڕاویانەتـەوە وازیـان لێهێنـراوە بەبەڵگـە وەرنـەگیراون، چـونکە زۆرێـك لـە

[1] . أبوبكر المالكي بـن العربـي، عارضـة الأحـوذي، القـاهرة، دار الـوحي المحـمدي، بـدون تـأريخ، المجلـد العاشر، ص٢٦٤.

شەرعزانان نەیانتوانیوە لە نەسەقێکی تۆکمە و بەیەکەوە بەستراودا کۆبکەنەوە لە چوارچێوەیەکی خوازراودا.

ئەوەی کە ڕوونە ئەمڕۆ و لە کتێبەکانی فەرموودەدا هاتووە بەهەموو قوتابخانە و ئـاییـنزا جیاوازەکانیـەوە بەڵگەیـەك نییـە تیـۆری (نەسـخکردن) بـسەلمێنێت لـە وتــەکانی پێغەمبــەر (دروودی خــوای لەســەر بێــت)دا بەوشــێوەیەی لــە وتــەی شــەرعزاناندا هــاتووە، زۆر گــەڕام بــەدوای ڕەگوڕیــشەی وشــەی (نَ سَ خَ) و وشــە وەرگێراوەکانی تر کە دەکرێ لێوەی داتاشرێ و وەربگـیرێ لـە ژمارەیـەکی زۆر لـە کتێبە ناسراوەکان لـەمڕۆدا، لەناویانـدا بوخـاری و موسـلیم و تیرمـزی و نەسـائی و ئـەبو داوود و ئیبنـو ماجـە و ئەحمـەد و مالیـك و دارەمـی و موسـتەدرەك و ئیبنـو حیببــان و ئیبنــو خوزەیمــە و بەیهــەقی و دارەقــوتنی و ئیبنــو ئــەبی شــەیبە و عەبـدوڕڕەزاق، تــەنها فەرموودەیەکیـشم نــەبینی صــەحیح یـان حەســەن بێـت و بگەڕێتەوە بۆ پێغەمبەر (دروودی خـوای لەسـەر بێـت) و یـەکێك لـە داتاشـراوەکان (المشتقات)ی ئەم وشەیەی تیابێت، تەنها ئەوەی کە بینیم نزیکەی (چـل) حاڵـەتی نەسخ بوو لـەم کتێبانـەدا هـاتبوو، هـەر هـەمووی دەگەڕایـەوە بـۆ ڕای یـەکێك لـە ڕاویەکان یـا ڕاڤـەکاران لـە لێکدانـەوەی (تـێکگیران)دا، نـەك بـۆ دەقـی فـەرموودە پیرۆزەکـە، بـەڵام لــە زۆربــەی حاڵەتەکانـدا نەسـخ بـە مانـای (تایبـەتکردن - التخصیص) هاتووە، واتە ئەو زانایانە حاڵەتەکانی تێکگیرانیان وا لێکداوەتەوە کە یەکێك لەو دوو فەرموودەیە "حاڵەتێکی تایبەت"یە لەو بنچینەیەی کە فەرموودەی دووەم باسی لێوە دەکـات، نـەك نەسـخ بـە مانـای (سـڕینەوە) هاتبێـت، هـەروەك دەبیـنین کتێبـە تەفـسیرە تەقلیدییـەکانیش تیـۆری نەسـخیان وەکـو سـڕینەوە و نەهێـشتن نەچەسـپاندووە لـە قورئانـدا، بـەو واتایـەی ئایەتـەکانی دوایـی حـوکمی

ئایەتەکانی پێشخۆیان ڕەتبکەنەوە، چونکە ئەو چەند ئایەتەی دەوترێ نەسخیان تیایە بەزۆری ڕاجیاییان لەسەرە[1].

ئەم نموونەیە ئەوە دەسەلمێنێت کە نەسخ زۆر بڵاوبووە بەبێ بەڵگە، ئەویش ئایەتی پێنجە لە سورەتی تەوبە، ئەو ئایەتەی بە "ئایەتی شمشێر" ناسراوە: (فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الحُرُمُ فَاقْتُلُواْ المُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُم وَخُذُوهُم وَاحْصُرُوهُم وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرصَدٍ) (التوبة: ٥)، کاتێك دەگەڕێینەوە بۆ بۆنەی دابەزینی ئایەتەکە دەبینین لە ساڵی نۆی کۆچیدا دابەزیوە، کاتێك شەڕ لە نێوان مسوڵمانان و کافرەکانی مەککەدا ڕوویدا، ئەو ئایەتانەی لەگەڵ ئەم ئایەتەدان هەموویان لە سیاقی ئەو شەڕەدا هاتوون، سورەتەکەش بابەتی گۆڕەپانی شەڕ باس دەکات، بەڵام ڕاڤەی ئایەتەکە دەری هێناوە لەناو ئایەتەکانی تردا و لەو هەلومەرجی شەڕەی دەربارەی دابەزیووە، وا لێکدراوەتەوەکە پەیوەندی نێوان مسوڵمانان و کافران دیاری دەکات لە هەموو سەردەم و شوێنێك و لە هەر هەلومەرجێکدا بێت، لێرەوە ئەوانەی دەڵێن ئەم ئایەتە نەسخکەرەوەیە حوکمی ئەوەدەدەن کە ئەم ئایەتە نزیکەی (دووسەد) ئایەتی تری قورئانی پیرۆزی نەسخ کردووەتەوە، هەموویان داوای گفتوگۆ و ئازادی بیروباوەڕ و لێبووردن و ئاشتی دەکەن، تەنانەت ئەو ئایەتانەشی داوای ئارامگرتن دەکەن، تاکە هەڵبژاردن کە ڕاڤەکاران پەنایان بۆ بردووە بۆ نەهێشتنی تێکگیران ئەوەیە بانگەشەی ئەوە دەکەن کە ئەم ئایەتە لە کۆتاییەکانی ژیانی پێغەمبەر (دروودی خوای لەسەر بێت)دا دابەزیوە و هەر ئایەتێك جیاوازبێت لێی ئەوا پێش ئەو دابەزیووە و نەسخ بووەتەوە بەهۆی ئەمەوە.

---

1 . يمكن للقاريء أن يرجع إلى الرازي، التفسير الكبير، بيروت، دار الكتب العلمية، ٢٠٠٠، المجلد الثالث، ص٢٠٤، وإلى فضل بن الحسين الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، بيروت، دار العلوم، ٢٠٠٥، المجلد الأول، ص٤٠٦، وإلى محمد ندا، النسخ في القرآن، القاهرة، الدار العربية للكتب، ١٩٩٦، ص٢٥.

لەبەر ئەمە بانگەشەی ئەوە دەکرێت ئەم ئایەتانەی دێن نەسخ کراونەتەوە: (لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ) (البقرة: ٢٥٦)، (فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ) (المائدة: ١٣)، (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ) (المؤمنون: ٩٦)، (فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ) (الرُّوم: ٦٠)، (وَلاَ تُجادِلُوا أَهْلَ الكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) (العنكبوت: ٤٦)، (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٌ) (الكافرون: ٦)، جگە لەمانەش زۆرن.

هەروەها بە هەمان بانگەشە و بەبێ بەڵگە ژمارەیەکی زۆر فەرموودەیان نەسخ کردووەتەوە کە ڕێگا دەدات بە ئاشتی و بەیەکەوە ژیان لەنێوان پێکهاتە و کلتوورە جیاوازەکاندا، بەدەربڕینی هاوچەرخ، لەو فەرموودانەش پەڕاوی مەدینە یان پەیمانی مەدینە، کە پێغەمبەر (دروودی خوای لەسەر بێت) لەگەڵ جوولەکەدا پەیماننامەیەکی نووسی تیایدا پەیوەندی نێوان مسوڵمانان و ئەو جوولەکانەی دیاریکرد کە لە (يثرب)دا دەژیان، پەیمانەکە جەخت لەوە دەکاتەوە کە مسوڵمان و جوولەکەکان "یەك ئومەتن، مسوڵمانان ئایینی خۆیانیان هەیە و جوولەکەکانیش ئایینی خۆیان"[1]، بەڵام لەلای زۆرێك ڕاڤەکاران ئەو پەیماننامەیە نەسخکراوەتەوە، لەسەر بنچینەی ئایەتی "شمشێر" و ئەو ئایەتانەی باسی شەڕکردن دەکەن[2]، بۆیە کاتێك مرۆڤ سەیری هەموو ئەو ئایەت و فەرموودانە دەکات کە هەندێکیان بڕیاری شەڕکردنیان تیایە و هەندێکیتریان ئاشتی بەرقەرار دەکەن، لەوانەیە وا هەست بکات کە تێکگیران لە نێوانیاندا هەیە، بەڵام من نازانم بۆ دەبێ ناچاربین لە نێوان شەڕی بەردەوام و ئاشتی هەمیشەییدا یەکێکیان هەڵبژێرین، لەهەموو سەردەم و کات و حاڵێکدا؟

---

[1] . برهان زريق، الصحيفة، ميثاق الرسول، الطبعة الأولى، دمشق، دار المنير ودار معد، ١٩٩٦، ص٣٥٣.

[2] . المصدر نفسه، ص٢١٦.

ئەوەی کە دڕدۆنگیی زیاتری لەسەر پرسی نەسخ دروست کردووە ئەوەیە کە حاڵەتەکانی نەسخ لای شوێنکەوتووان (التابعين) و شوێنکەوتووانی شوێنکەوتوواندا زۆر زیاترە وەك لەوەی لای هاوەڵان هەبووە[1]، دواتر و بە تێپەڕینی سەدەی یەکەم دەبینرێ شەرعزانان لە مەزهەبە جۆراوجۆرەکان دەستیان کردووە بە زیادکردنی حاڵەتەکانی نەسخ، حاڵەتگەلێك کە شوێنکەوتووان باسیان نەکردووە، هەروەکو ئەوەی نەسخکردنەوە ڕێگایەك بێت لەبەردەم شەرعزاندا تا بەرپەرچی هاوشێوەکانی پێبداتەوە لە مەزهەبەکانی تر، بۆ نموونە (ئەبوو حەسەنی کەرخی ـ ٩٥١ز وەفاتی کردووە) دەنووسێت: "ڕێسا لای ئێمە ئەوەیە هەر ئایەتێك ناکۆك بوو لەگەڵ ڕای هاوڕێیانمان ئەوا تەئویلکراوە یان نەسخکراوەتەوە"[2]، لەبەر ئەمە جێگای سەرسوڕمان نییە کە لە کتێبە فیقهییەکاندا حوکمێك ببینیت نەسخکەرەوە بێت لە مەزهەبێکدا و نەسخکراو بێت لە مەزهەبێکی تردا، چونکە نەسخ بووە بە کارێك وەکو ئەوەی هیچ پرەنسیپێکی نەبێت لەلای ژمارەیەك لە شەرعزانانی ئەم دواییە.

لێرەوە ڕۆڵی مەبەستەکانی شەریعەت دەست پێدەکات، چونکە مەبەستەکان ڕێگەچارەیەکی لۆجیکی و بنیاتنەر پێشکەش دەکەن بۆ کێشەی دەقە ناکۆکەکان، ئەمەش لەم نموونانەی دێن ڕووندەبێتەوە بۆ نەهێشتنی تێکگیرانی ڕواڵەتی لە ڕوانگەی مەبەستەکانەوە:

(١) ژمارەیەك لە بەڵگەی ناکۆك هەن دەربارەی ڕێگا جیاوازەکانی بەجێهێنانی بەندایەتی و ڕێوڕەسمەکان، هەمووشیان پاڵدراونە لای پێغەمبەر (درودی خوای لەسەر بێت) بە شێوەیەکی صەحیح، بەڵام ـ بەداخەوە ـ ئەم

---

[1] . بناء على نفس الدراسة المسحية لكتب الحديث التي قمت بها، كما ذكرنا قبل قليل.

[2] . طه جابر العلواني، مقاصد الشريعة، في كتاب مقاصد الشريعة، تحرير: عبدالجبار الرفاعي، دمشق، دار الفكر، ٢٠٠١، ص٨٩.

گێڕانەوە جیاوازانە بوونەتە هۆی بێنەوبەرەیەکی زۆر و دوور و درێژ و کێشگەلێك لەناو مسوڵماناندا، تەنانەت لە یەك مزگەوتیشدا هەندێجار، بەڵام تێڕوانین لەم دەقانە لە دەلاقەی مەبەستەکانەوە دەمانگەیەنێتە ئەوەی مەبەستی "ئاسانکاریی" ببینین لە ئەنجامدانی ئەو عیبادەتانە بە ڕێگای جیاواز لەلایەن پێغەمبەرەوە (درودی خوای لەسەر بێت)، ئەمەش وایکردووە نەرمییەکی فراوان ببینین کاتێك سەیری ئەم عیبادەتانە دەکەین[1]، لە نموونەی (شعائر)یش ڕێگە جیاوازەکانی دەستگرتن لە نوێژدا و هەموو جووڵەکانی ناو نوێژ[2]، چۆنیەتی شایەتمان هێنان[3] و چۆنیەتی سوجدەی سەهو[4] و داڕشتە (صیغة)ی تەکبیرکردن لە نوێژی جەژنەکاندا[5]، ڕاجیایی لەسەر هەندێ وردەکاریی حەج و بابەتی تر[6].

(٢) ژمارەیەك گێڕانەوە هەن دەربارەی ئەو شتانەی پەیوەندییان بە "دابونەریت"ەوە هەیە، هەروەها پێشیان دەوترێت "وصف المتعارض"، بەڵام دەکرێ لەم ڕیوایەتانەوە جۆراوجۆریی بخوێنینەوە لە دیدگای مەبەستی

---

١ . حسبما اقترحه عدد من الفقهاء، منهم منهم مثلا، الشافعي، الرسالة، صفحات ٢٧٢-٢٧٥، محمد الزرقاني، شرح الزرقاني على موطّأ الإمام مالك، ط١، بيروت، دار الكتب العلمية، بدون تأريخ، المجلد الأول، ص٢٢٩.

٢ . السيواسي، شرح فتح القدير، المجلد الأول، ص٣١١، السرخسي، محمد بن أحمد، أصول السرخسي، بيروت، دار المعرفة، بدون تأريخ، المجلد الأول، ص١٢، والكاساني، علاءالدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط٢، بيروت، دار الكتاب العربي، ١٩٨٢، المجلد الأول، ص٢٠٧.

٣ . الشافعي، محمد بن إدريس، الرسالة، تحرير: أحمد شاكر، القاهرة، المدني، ١٩٣٩، صفحات ٢٧٢-٢٧٥.

٤ . محمد بن عيسى الترمذي، الجامع الصحيح سنن الترمذي، تحرير: أحمد م.شاكر، بيروت، دار إحياء التراث العربي، بدون تأريخ، المجلد الثاني، ص٢٧٥.

٥ . النووي، يحيى أبو زكريا، المجموع، بيروت، دار الفكر، ١٩٩٧، المجلد الرابع، ص١٤٥.

٦ . الغزالي، المستصفى، المجلد الأول، صفحات ١٧٢-١٧٤.

"جیهانێتی شەریعەت"ەوە[1]، یان بە دەربڕینێکی تر، جیاوازی لە نێوان ئەم فەرموودە پیرۆزانە دەبێت وا حساب بکرێت کە جیاوازییە لەو دابونەریتانەدا کە فەرموودەکە ویستوویەتی دانی پیابنێت و بیچەسپێنێت، ئەمەش مانای "دژیەکبوون" ناگەیەنێ، بۆ نموونە دوو فەرموودە هەن هەردووکیان پاڵدەدرێنە لای عائیشە (رەزای خوای لێ بێت) یەکێکیان شووکردنی ئافرەت قەدەغەدەکات بەهەر شێوەیەك بێت بەبێ ڕەزامەندیی بەشوودەر، جا باوکی بێت یان برای، (ئەبو داوود و ترمزی و ئیبنو ماجە و ئیبنو حیببان و حاکم و ئیبنو عەدی لە عائیشەوە دەگێڕنەوە کە وتوویەتی: "پێغەمبەر (دروودی خوای لەسەر بێت) فەرموویەتی: هەر ئافرەتێك بەبێ ڕەزامەندیی بەشوودەرەکەی شوویکرد ئەوا نیکاحەکەی دانەمەزراوە - سێجار ئەمەی دووبارە کردووەتەوە") لەکاتێکدا لە فەرموودەیەکیتردا ڕێگا دەدات بە ئافرەتی بێوەژن، خۆی مێرد بۆ خۆی هەڵبژێرێ (مالیك لە (موطأ) و موسلیم لە ڕێگای مالیك و ئەبو داوود و ترمزی و ئیبنو ماجە و دارەمی لە عائیشەوە دەگێڕنەوە: پێغەمبەر (دروودی خوای لەسەر بێت) فەرموویەتی: بێوەژن خۆی شایستەترە بەخۆی تا بەشوودەرەکەی و کچ ڕای وەردەگیرێ و بێدەنگبوونەکەی نیشانەی ڕازیبوونیەتی)[2]، هەروەها گێڕراوەتەوە کە عائیشە لەکاتێدا ئەم دوو فەرموودەیەی ڕیوایەتکردووە خۆی سەرپەرشتی کۆمەڵێك هاوسەرگیریی کردووە بەبێ جێبەجێکردنی مەرجی ڕازیبوونی بەشوودەر، هەستاوە بە بەشوودانی حەفصەی برازای کە کچی عەبدورڕەحمانی کوڕی ئەبووبەکری کوڕی مونزیری کوڕی زوبەیرە، لەکاتێکدا عەبدورڕەحمان خۆی ئامادە نەبووە، "ئەمەش مانای ئەوەیە بۆچوونیان وابووە کە هاوسەرگیریی

---

[1] . ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص٢٣٦.

[2] . زين الدين بن نجيم، البحر الرائق، ط٢، بيروت، دار المعرفة، بدون تأريخ، المجلد الثالث، ص١١٧، علي المرغياني، الهداية شرح البداية، المكتبة الإسلامية، بدون تأريخ، المجلد الأول، ص١٩٧.

جائیزە بەبێ بەشوودەر"، هەروەك لێکدەرەوان وتوویانە[1]، هەندێك لە پـەیڕەوانی مەزهـەبی حەنـەفی تەفـسیری ئـەو ڕێگریـەیان لـە ئـافرەت کـردووە کـە ئامـادەی پەیمانی مارەبڕین نـەبێت ڕاسـتەخۆ تـەنها لەبـەر ئـەوەی بەسـووك سـەیرنەکرێت، ئەمەش پەیوەندی بە دابونەریتەوە هەیە[2].

بەڵام تێگەیشتنی ئەم دوو فەرموودەیە بەیەکەوە لـە سـیاقی دابونەریتـدا و بـە لەبەرچاوگرتنی مەبەستی "جیهانێتی شەریعەت" کێـشەی تێکگیرانەکـە چارەسـەر دەکـات لـە نێوانیانـدا، هـەروەها نەرمییـەکیش بەدیـدەهێنێت لـە بـەرپاکردنی مەراسـیمی هاوسـەرگیریدا بـەپێی دابونەریتـە جیاوازەکـان لـە هـەموو شـوێن و کاتێکدا، ئـەم جـۆرە هەڵوێـستە کارئاسـانیی بـۆ مـسوڵمانان دەکـات لـە هـەموو شـوێنێك کـە دابونـەریتی پەسـەندی کۆمـەڵگاکانیان ڕەچـاو بکـەن سـەبارەت بـەم مەراسـیمە، بێگومـان ئەگـەر حـەرامی تێنەکـەوێت، ئـەم تێگەیـشتنە کلتـووری پێکـەوەژیان و لەیەکگەیـشتن بـەهێز دەکـات لـەناو کۆمـەڵگا فرەپێکهاتـە و فـرە کلتوورەکاندا.

(٣) ژمارەیەك فەرموودە لە نەسخکراوەکان هەژمار کراون لەگـەڵ ئـەوەدا کـە پلەبەندیی دەردەخەن لـە جێبـەجێکردنی فەرمانـە شـەرعییەکاندا، ئامـانجیش لـە پلەبەندیی لە جێبەجێکردنی فەرمانەکاندا ئاسانکارییە بۆ ئـەو گۆڕانـەی شـەریعەت مەبەستیەتی بەدی بهێنێت لە نەریتـە هەڵەکانـدا کـە لـەناو کۆمەڵگایەکدا ڕەگیـان داکوتاوە، یان ئاسانکارییە بۆ ڕاهێنانی کۆمەڵگا لەسەر نەریتی چاکە[3]. فەرموودە ناکۆکەکان دەربارەی حەرامکردنی مەی و سوود، یان پێویستبوونی نوێـژ و ڕۆژوو، دەبێـت لـە سـیاقی مەبەسـتی پێغەمبـەرەوە (دروودی خـوای لەسـەر بێـت) سـەیر

---

[1] . السيواسي، شرح فتح القدير، المجلد الثالث، ص٢٥٨.

[2] . ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتاج، بيروت، دار الفكر، ٢٠٠٠، المجلد الثالث، ص٥٥.

[3] . محمد الغزالي، نظرات في القرآن، القاهرة، نهضة مصر، ٢٠٠٢، ص١٩٤.

بکـرێن بـۆ جێبـەجێکردنی پلەبەپلـەی فەرمانـەکان لـە کۆمـەڵگادا، بـە تایبـەتی دەربارەی مسوڵمانە نوێیەکان، ئەوانە پێویستیان بە کاتێکی تەواو هەیە بۆ ڕاهاتن لەسەر پابەندبوون بە فەرمان و ڕێنماییەکانی ئیسلامەوە.

(٤) هەنـدێك لـە زانایـان ژمارەیـەك فـەرموودە بـە نـاکۆك لـە قەڵـەم دەدەن، لەبەرئـەوەی وشـەکانیان فـەرمانی جیاوازیـان لێـوە دەفامرێتـەوە بـۆ حاڵـەتی لەیەکچوو، بەڵام کاتێك سەیری ئەو فەرموودانە دەکەین بەو تێڕوانینەی کە ئەمانـە ڕووی گوتاریان لە خەڵکانی جیاواز و جۆراوجۆرە، ئەم ناکۆکییە دەڕەوێتەوە، لـەم حاڵەتانەشدا مەبەستی "بـەدیهێنانی زۆرتـرین بەرژەوەنـدیی بـۆ خـەڵکیی" کلیلـی تێگەیشتنی ئەم دەقانەیە بە پـشت بەسـتن بـەو جیاوازییـەی لـە نێـوان هاوەڵانـدا هەبووە کە ئەو فەرموودانە دەربارەیان وتـراوە، بـۆ نوونـە ژمارەیـەك فـەرموودەی پیرۆزمـان هەیـە دەریدەخـەن کـە پێغەمبـەر (دروودی خـوای لەسـەر بێـت) بـە ئافرەتێکی تەڵاقدراوی فەرمووە ئەگـەر شـووی کـردەوە ئـەوا مـافی بـەخێوکردنی منداڵەکانی لەدەست دەدات، ئەبو داوود لە باسی کێ مافی زیاترە بەسەر منداڵـەوە لە بەشی تەڵاقدا فەرموودەیەکی ڕیوایەتکردووە دەربارەی مافی بەخێوکردنی منداڵ لەلایەن دایکیەوە کاتێك شووی کردەوە: "لـە عەبـدوڵڵای کـوڕی عـەمرەوە دەڵێـت ئافرەتێك وتی: ئەی پێغەمبەری خوا ئەم کوڕەم لەسکی مندا بووە و لەمەمکەکانی منی خواردووە و باوەشی مـن لانـەی بـووە بـاوکی تـەڵاقی داووم و دەیـەوێ لێمـی بستێنێت، پێغەمبەر (دروودی خـوای لەسـەر بێـت) پێیـووت: تـۆ لەپێـشتری بـۆی ئەگـەر شـوونەکەی"[1]، بـەڵام ژمارەیـەك فـەرموودە هـەن نـاکۆکن لەگـەڵ ئـەم فەرموودەیـەدا، وەکـو چـیرۆکی ئوممـو سـەلەمە کـە کوڕەکـەی لای مایـەوە دوای ئەوەی هاوسەرگیریی لەگەڵ پێغەمبـەردا (دروودی خـوای لەسـەر بێـت) کـرد، یـان چـیرۆکی کـچەکەی حـەمزە کـە پێغەمبـەر (دروودی خـوای لەسـەر بێـت) دای بـە

---

[1] . أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد، ج٢، ص٢٨٣.

پوورەكـەی (خوشـكی دایكـی) لەكاتێكـدا كـە هاوسـەردار بـوو[1]، بـەڵام زۆربـەی مەزهەبەكان پشتیان بە كۆمەڵـەی یەكـەم لـە فـەرموودەكان بەسـتووە بـۆ ئـەوەی بگەنە ئەو ئەنجامـەی كـە مـافی بـەخێوكردن ڕاسـتەوخۆ بـدرێت بـە بـاوك لـەكاتی شووكردنەوەی دایكەكەدا، لەمەدا ئەوانەی كۆمەڵـەی دووەمیـان لـە فـەرموودەكان پـشتگوێ خـستووە پێیانوایـە كۆمەڵـەی یەكـەم چەسـپاوترن، چـونكە بوخـاری ریوایەتی كردوون[2]، بەڵام ئیبنو حـەزم پـشتی بـە كۆمەڵـەی دووەم بەسـتووە لـە فـەرموودەكان و كۆمەڵـەی دووەمـی ڕەتكردووەتـەوە لەبـەر ئـەوەی گومـانی لـە بیرەوەریی یەكێك لـە ڕاویـەكان هەیـە[3]، بـەڵام صـەنعانی ـ دوای ئـەوەی هـەردوو كۆمەڵەكەی گێڕاوەتـەوە ـ حوكمەكـەی گێڕاوەتـەوە بـۆ: بەرژەوەنـدیی منداڵەكـە، ئەگەر هات و دایكەكە باشتر پارێزگاریی لێدەكرد لە بـاوكی و سـوورتر بـوو لەسـەر گرنگی پێدانی ئەوا دەدرێت بەو..... و كامیان سوودبەخشتر بـن بـۆی لای ئـەویان دەبێت" دواتر دەڵێت: "شەریعەتیش جگە لەمە هەڵناگرێ"[4].

لـەم وتەیـەدا بەرژەوەنـدی و دادگـەریی دەبیـنین كـراون بـە پێـوەر، نـاكرێ شەریعەت بە نادادیی یـان بـە لەبەرچـاو نـەگرتنی بەرژەوەنـدی تۆمـەتبار بكرێـت، مەبەستم بەرژەوەندی شەرعی ویستراوە، هەر بەم بۆنەیەشەوە ئەمجۆرە تێڕوانینە وا لە مسوڵمان دەكات بە ویژدانەوە سـەیری هـەر یاسـایەكی تـری مرۆڤكـرد بكـات ئەگەر هاتوو هەوڵی دەستەبەركردنی دادگەریدا لە كۆمـەڵگادا، هـەتا ئەگـەر هـاتوو

---

1 . الصنعاني، محمد بن اسماعيل الأمير، سبل السلام، تحقيق: محمد عبدالعزيز الخولي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط٤، ١٣٧٩، ج٣، ص٢، وراجع : ابن رشد،الوليد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، بيروت، دار الفكر، بدون تأريخ، المجلد الثاني، ص٤٣.

٢ . محمد بن اسماعيل الصنعاني، سبل السلام في شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، تحقيق: محمد عبدالعزيز الخولي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط٤، ١٣٧٩، ج٣، ص٢٢٧.

3 . هەمان سەرچاوە.

4 . هەمان سەرچاوە.

سەرچاوەکانیش نائیسلامیی بوون، چونکە دادگەریی خاڵی هاوبەشی نێوان هەموو یاساکانە.

جیاکردنەوەی ڕێگاکانی بەدیهێنان لە ئامانجەکان

شێخ محەمەد غەزالی ـ ڕەحمەتی خوای لێبێت ـ جیاوازیی کردووە لەنێوان ڕێگاکانی بەدیهێنان (الوسائل) و ئامانجەکان (الغايات)دا، ڕوونیکردووەتەوە لە کاتێکدا ماوەی میکانیزم و ڕێگاکان بەسەر دەچێت و دەگۆڕێن ئەوا ئامانجەکان کۆتاییان نایەت، بۆ ئەو بابەتەی ناوینیاوە "کۆتاییهاتنی حوکم" نموونەی "سیستمی دەسکەوت ـ نظام الغنائم" دەهێنێتەوە، سەرەڕای ئەوەی کە غەنیمەت لە دەقی ڕاستەخۆی ئایەتەکانی قورئاندا هاتووە بەڵام دەکەوێتە بازنەی "ڕێگا گۆڕاوەکان"ەوە[1].

هەروەها هەردوو شێخ یوسف قەرزاوی و فەیسەڵ مەولەوی لەمدواییەدا هەستان بە فراوانکردنی گرنگیدان بە "جیاکردنەوەی ڕێگاکان لە ئامانجەکان" لە میانەی ئەو ڕاگۆڕینەوانەی کە ڕوویدا لە ئەنجوومەنی ئەوروپی بۆ فتوا و توێژینەوە دەربارەی سەرەتای مانگی ڕەمەزان لە ئەوروپا، هەردووکیان هەمان بیرۆکەیان جێبەجێ کردووە کە بریتییە لەوەی بینینی مانگ لە ڕەمەزاندا تەنها ڕێگایەکە یان میکانیزمێکە بۆ دڵنیابوون لە چوونە ناو مانگێکی نوێوە نەک ئامانجێك بێت لە خودی خۆیدا، لەمەوە گەیشتنە ئەوەی کە لێکدانەوە گەردوونییەکان ئەمڕۆ ڕێگاگەلێکی گونجاوترن بۆ چارەسەری کێشەی کەمینە مسوڵمانەکان لە پرسی

---

[1] . الغزالي، السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، ط١١، القاهرة، دار الشروق، ١٩٩٦، ص١٦١.

دیارییکردنی سەرەتا و کۆتایی ڕەمەزان[1]، هەروەها شێخ یوسف قەرزاوی هەمان بیرۆکەی جێبەجێ کردووە لەسەر (پەچە ـ الجلباب)ی ئافرەتی مسوڵمان، کاتێك وایداناوە پەچە میکانیزمێکە بۆ بەدیهێنانی شکۆ (العفة) نەك خۆی لە خۆیدا ئامانجێکی نەگۆڕ بێت[2].

وەکو دیارە بەڕوونی کردنەوەی دەرگای "جیاکردنەوەی ڕێگاکان لە ئامانجەکان" بوارێکی فراوان دەکاتەوە بۆ ڕاوبۆچوونی نوێ و ڕەسەن لە هەمانکاتدا لە یاساداناني ئیسلامیدا، دکتۆر تەها جابر عەلوانی بۆ نموونە هەستاوە بە پێشنیارکردنی پڕۆژەیەك بۆ چاکسازییکردن لە فیکری ئیسلامیدا لە دووتوێی کتێبەکەیدا "چاکسازیی لە فیکری ئیسلامیدا"، تیایدا تێڕوانینی خۆی ڕاناوە دەربارەی پرسی جیاوازیی کردن لە نێوان میکانیزم و ئامانجەکاندا لە بابەتێکی زۆر گرنگدا ئەویش پرسی یەکسانیی لە نێوان نێر و مێدا لە شایستەیی یاساییدا (الأهلية القانونية)، ئەو نووسیوویەتی:

قورئانی پیرۆز خەڵکیی گواستووەتەوە لەسەردەمی دابەزینی پەیامەکەیدا بۆ بڕوابوونی تەواوەتی بە یەکسانیی هەردوو ڕەگەز، ئەم بەندە بەتایبەتی پەیوەستە بە بەندەکانی دینەوە زۆر زیاتر لەهەر بەندێکیتر، بریتیبوو لە شۆڕشێکی گرنگ کە زۆر کەمتر نەبوو لە شۆڕش دژی بتپەرستیی،..... لە کۆمەڵگای ئیسلامیی یەکەمدا بە لەبەرچاوگرتنی دابونەریتە کۆنەکان کە ڕەگ و ڕیشەیان لە دوورگەی عەربی داکوتابوو و بە لەبەرچاوگرتنی هەڵوێست و نەریتە وەرگیراوەکان لە جاهیلیەتەوە، پێویستبوو کە ئەم گۆڕانکارییانە بە قۆناغ جێبەجێ بکرێن، تاکو کۆمەڵگا بتوانێت

---

[1] . محاورة شفهية، سراييفو، البوسنة، أيار/مايو، ٢٠٠٧، الجلسة الدورية الثامنة عشرة للمجلس الأوروبي للفتوى والبحوث.

[2] . انظر مقال القرضاوي في كتاب: محمد سليم العوا، محررا: مقاصد الشريعة الإسلامية: دراسات في قضايا المنهج ومجالات التطبيق، القاهرة، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، مركز دراسات المقاصد، ٢٠٠٦، صفحات ١١٧ — ١٢١.

ئەم گۆڕانكارييانە هەرس بكات بە پێی گونجان لەگەڵیاندا.... كاتێك ئیسلام دانینا بـە شـاهێدیدانی ئـافرەت لـە ڕێككەوتننامەكانـدا كـە كارێـك بـوو لـە كـاتی هـاتنی ئیسلامدا ئافرەتان ڕۆڵێكیان نەبوو تیایدا شایانی باس بێـت، قورئـان مەبەسـتیبوو ڕۆڵی ئافرەت بچەسپێنێ وەكو هاوبەش و هاوشانی ژیان..... ئامانج لەمـە كۆتـایی هێنـان بـوو بـە ڕۆڵـە تەقلیدییەكـەی ئـافرەت، ئەمـەش بـەوەی كـە ئـەم ئایەتـە بیانگرێتەوە (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) (البقرة:٢٨٢).... بەڕاستی هێنانەناوەوەی ئافرەت بۆ ڕیزی شایەتیدەران میكانیزمێك بـوو بـۆ بـەدیهێنانی ئامانجێـك، یـان بـا بڵێین ئەمە ڕێگایەك بووە بۆ دامەزراندنی بیرۆكـەی یەكسانی هـەردوو ڕەگەزەكـە، بەڵام هەڵوێستی ڕاڤەكارانی قورئان دەربارەی (أَنْ تَـضِلَّ إِحْـدَاهُمَا فَتُـذَكِّرَ إِحْـدَاهُمَا الأُخْـرَى) (هـەمان ئایـەت)، ئەوەیـە وایـان دانـاوە كـە شـایەتیدان لـە نێـوان دوو ئافرەتەكەدا دابەش دەكرێت، ئەمەش نایەكسانی دەگەیەنێت لەگەڵ پیاواندا وەكو بنەمایەكی سەرەكیی، ڕاڤەكارانی كۆن و نوێ ئـەم بیرۆكەیـەیان وەرگرتـووە بۆیـە نـەوە لـەدوای نـەوەی مـسوڵمانان بـەردەوامییان بـەم تێگەیـشتنە داوە، لەمەشـدا تـەنها چـاولێكەرییان كـردووە لەگـەڵ ئـەوەدا كـە تێگەیـشتنێكی ناڕاسـتە، بۆیـە بێگومان ئەم هەڵوێستە كە لەم تێگەیشتنەوە سەرچاوەی گرتووە، پەڕیوەتەوە بۆ ئەودیوو فیقهیش بەشێوەیەكی بەربڵاو....[1].

نزیك لەم تێزەوە ئایەتوڵڵا مەهدی شەمسەدین پێشنیار دەكات كـە شـەرعزانان ئەمڕۆ تێڕوانینێكی دینامیكیان هەبێت بۆ تێگەیشتنی قورئان و سوننەت، نابێت وا سەیری هەر ئایەتێك لـە ئایەتـەكانی قورئـان بكـەن كـە یاسـا و حـوكمی كۆتـایی و گـشتگیرە، بـەڵكو دەبێـت عـەقڵیان بكەنـەوە بـۆ گریمانـەی ئـەوەی ئـەم یاسـایە لەوانەیە پێوەست بێت بـە هەلومـەرجێكی دیـاریكراوەوە، نابێـت وا حـوكم بەسـەر

[1] . طه جابر العلواني، قضايا في الفكر الإسلامي المعاصر، لندن-واشنطن،: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ٢٠٠٥، صفحات ١٦٤-١٦٦.

فەرموودەکاندا بدەن کە ئەو بۆنە و هەلومەرجانەی تیایدا وتراوون ڕەهان لەڕووی کات و شوێن و هەلومەرج و کەسەکانەوە[1]، هەروەها ئایەتوڵڵا شەمسەدین درێژەدەدات و دەڵێت لەگەڵ ئەوەشدا کە پشتڕاستی ئەم تێگەیشتنە دەکاتەوە، بەڵام هیچ حوکمێکی شەرعیی بڕیار نادات لەسەر بنچینەی ئەم تێگەیشتنە لە ئێستادا، لەگەڵ ئەوەشدا جەخت دەکاتەوە لەسەر زەرورەتی وەرگرتنی ئەم بنچینەیە لە حوکمەکانی تایبەت بە ئافرەت و بواری دارایی و جیهاد[2].

نموونەیەکی تر ئەوەیە کە دکتۆر فەتحی عوسمان پێی هەستاوە لە "پێداچوونەوەی لایەنە زانستییەکان"دا کە لەو میانەیەدا شایەتیدانی ئافرەت وەکو پیاو هەژمار نەکراوە، هەروەکو ئایەتی (٢٨٢)ی سورەتی بەقەرە دووپاتیدەکاتەوە، بۆیە فەتحی عوسمان هەستاوە بە سەرلەنوێ خوێندنەوەی ئەم ئایەتە بەشێوەیەك کە بگونجێ لەگەڵ ئەو لایەنە زانستییانەدا، بەتەواوی هەروەکو شێخ عەلوانی کردوویەتی وەکو لە باسی ئەو ئایەتەدا هێنامان پێشتر[3]، بەڵکو دکتۆر حەسەن تورابی هەمان ڕای هەیە دەربارەی حوکمەکانی تایبەت بە فیقهی ئافرەت و جلوبەرگی[4].

هەروەها ڕۆجێ گارودی - ڕەحمەتی خوای لێبێت ـ هەمان بیرۆکەی دووپات کردووەتەوە کە قورئان "دەکرێ دابەش بکرێت بۆ دوو بەش: بەشێکی دەکرێ

---

١ . شمس الدين، آية الله مهدي، الاجتهاد والتجديد في الفقه الإسلامي، بيروت، المؤسسة الدولية، ١٩٩٩، ص١٢٨.

٢ . هەمان سەرچاوە.

٣ . الأفندي، عبدالوهاب، محرراً، إعادة التفكير في الإسلام والحداثة، مقالات في ذكرى فتحي عثمان، لندن، المؤسسة الإسلامية، ٢٠٠١، ص٤٥.

٤ . حسن الترابي، تمكين المرأة: وجهة نظر إسلامية، Emancipation of Women: An Islamic Perspective ، ط٢، لندن، مركز المعلومات الإسلامية، ٢٠٠٠، ص٢٩، ومحاورة شفهية، الخرطوم، السودان، آب/أغسطس، ٢٠٠٦.

مێژوویی بێت"، نموونەشی بۆ ئەمە حوکمەکانی تایبەت بە ئافرەتە، بەشێکیتریش بریتییە لە "بەها نەمرەکان کە تیایدا هاتوون"[1]، هەروەها عەبدولکەریم سرووش قورئان دابەش دەکات بۆ دوو بەش: "بەشی نەگۆڕەکان و بەشی گۆڕاوەکان، گۆڕاوەکانیش لەگەڵ ژینگەی کلتووری و کۆمەڵایەتی و مێژووییدا دەگۆڕێن"[2].

بەڵام، گرنگە لێرەدا بزانین بەشێك لەو نووسەرانەی کاریگەری فەلسەفەی هاوچەرخی ڕۆژئاوایان لەسەرە زۆرتر بیرۆکەی سنووردارکردنی حوکم بە هەلومەرجی مێژووییەوە پەسەند دەکەن ئەو مێژووەی حوکمەکەی دەرچووە، ئەمانە پێیان دەوترێت "پۆست مۆدێرنە مێژووییەکان"، ئەو بیرە بەسەر قورئان و فەرموودەدا جێبەجێ دەکەن بەشێوەیەك دەبێتە هۆی نەسڕکردنەوەی سەرلەبەری حوکمەکانی قورئان و سوننەت و نەگەڕانەوە بۆ سەروەری و دەسەڵاتیان، ئەم هەڵوێستەی کە "مێژوویەتی" قورئان و سوننەت تەبەنی دەکات، دەڵێ بیری ئێمە دەربارەی کتێبەکان و کلتوورەکان و ڕووداوەکان بە تەواوی پەیوەستە بە شوێن و جێگەی ئەو کتێب و کلتوور و ڕووداوانە لە هەلومەرجە مێژووییە دیاریکراوەکانیاندا و پەیوەستە بە گەشەکردنی مێژووییان[3]،

---

[1] . روجيه غارودي، الإسلام والقرن الواحد والعشرون: شروط نهضة المسلمين، ترجمة كمال جاد الله، القاهرة، الدار العالمية للكتب والنشر، ١٩٩٩، صفحات١١٩،٧٠.

[2] . سروش، عبدالكريم، "تطوّر وتدنّي المعرفة الدينية" في كتاب الإسلام الليبرالي: كتاب مرجعي Libreal Islam: A Sorcebook ، تحرير تشارلز كيرزمان، أكسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد، ١٩٩٨، ص٢٥٠.

[3] . تيلر، محرراً، موسوعة ما بعد المعاصرة، ص ١٧٨، فريدريك ماينيكي، التأريخانية: بزوغ النظرة التأريخية الجديدة، ترجمة: جيه إي أندرسون، لندن، ١٩٧٢.

هـەروەکو ئـەوەی قورئـان "بەرهـەمێکی کلتـووریی" بێـت ئـەو کلتـوورەی تیایـدا دەرکەوتووە بەرهەمی هێنابێت، بە پێی بانگەشەی هەندێك نووسەر[1].

بەڵام بەپێی ئەم تێڕوانینە قورئانی پیرۆز دەبێتە "بەڵگەنامەیەکی مێژوویی" و تەنها یارمەتیدەر دەبێت بـۆ تێگەیـشتن لـە کۆمەڵگایـەکی مێـژوویی دیـاریکراو کـە لەسەردەمی پێغەمبـەردا (دروودی خـوای لەسـەر بێـت) هـەبووە[2]، هـەر ئەمەشـە یەکێکی وەکو (هایدە موغیسی) بانگەشەی بـۆ دەکـات کاتێـك دەڵـێ: "شـەریعەت ناگونجـێ لەگـەڵ بنـەمای یەکـسانی نێـوان مرۆڤەکانـدا"[3]، هـەروەها دەڵـێ: "هەرچـەندێك لـە دەقـەکان و تەئویلکردنیـشیان وەرگـرین بـەس نییـە بـۆ ئـەوەی فـەرمان و ئاراسـتەکردنەکانی قورئـان دەربـارەی مـافی ئافرەتـان و ئەرکـەکانیان بگونجێنین لەگەڵ یەکسانی هەردوو ڕەگەزەکەدا"[4]، هەروەها ئیبنـو وەرراق نزیـك لە بۆچوونی موغیسیەوە بانگەشەی ئەوە دەکات مافی مرۆڤ لـە ئیـسلامدا "بەشـی پێویستی تیانییە بۆ بەهێزکردنی بنەمای ئازادیی"[5]، ئیبراهیم موساش دەربـارەی

---

١ . أبو زيد، "صفات الله تعالى في القرآن"، في كتاب الإسلام والمعاصرة: استجابة المثقفين المسلمين، تحرير: جون كوبر، رونالد إل. نيتلر، ومحمد محمود، لندن، آي بي توريس، ص١٩٩، محمد أركـون، "إعـادة التفكير بالإسلام اليوم"، في كتاب الإسلام الليبرالي: كتاب مرجعي، تحرير: تشالز كيرزمـان، أكسفورد، مطبعة جامعة أكسفورد، ١٩٩٨، ص٢١١.

٢ . أبو زيد، نصر حامد، الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية، ط٣، القاهرة، مدبولي، ص٢٠٩، إبراهيم موسى، ديون وهموم الإسلام النقد، في "المسلمون التقدميون" تحرير أوميد صافي، أكسفورد: وان ويرلد، ٢٠٠٣، ص١١٤.

٣ . موغيسّي، هايدا، النسوية والأصولية الإسلامية: حدود تحليل مابعد المعاصرة، نيويورك، زيد بوكس، ١٩٩٩، ص١٤١.

٤ . هةمان سةرضاوة.

٥ . ابن ورّاق، "الردة وحقوق الإنسان"، في "الاستكشاف الحر" شباط/ فبراير، آذار/مارس، ٢٠٠٦، بدون تأريخ، ص٥٣.

ئەمە دەڵێت فیقهی ئیسلامیی ناکرێ ببێتە بەڵگەی "تێڕوانینی ئەخلاقی" بەمانای نوێی ئەم دەستەواژەیە[1].

بەڵام من پێموایە وتنی ئەوەی قورئان "نادادگەرە" یان "نائەخلاقییە" دژی ئەو بڕوابوونەیە کە دەبێ بەکتێبی خوا هەمانبێت، لەبەرامبەر ئەمەشدا پێموایە هەندێك ڕووداوی مێژوویی و هەندێك فەرمانی فیقهی دیاریکراو لە قورئاندا دەبێت لە چوارچێوەی سیاقی کلتووری و جوگرافی و مێژوویی پەیامی ئیسلامدا سەیربکرێن، دەگەڕێینەوە و جارێکیتر دەڵێین کلیلی تێگەیشتنی ئەم دەقانە ئەوەیە جیاوازیی بکەین لەنێوان میکانیزمە گۆڕاوەکان و بنەما و ئامانجە نەگۆڕەکاندا، دەکرێ میکانیزمەکان (الوسائل) کۆتاییان بێت، بەپێی دەربڕینی شێخ غەزالی، بەڵام ئامانج و بنەماکان هەرگیز گۆڕانیان بەسەردا نایەت، ئەم تێگەیشتنەش بۆ لایەنە جاوازەکان وامان لێدەکات دەقە دامەزراوەکانی قورئان لەهەموو کات و شوێنێکدا جێبەجێ بکەین.

مەبەستەکان و ڕاڤەی بابەتییانە بۆ قورئانی پیرۆز

بزووتنەوەی "ڕاڤەی بابەتییانە ـ التفسير الموضوعي" هەنگاوی باشی ناوە بەرەو ئەوەی ناوبنرێت ڕاڤەی مەبەستییانەی قورئانی پیرۆز (التفسير المقاصدي)، خوێندنەوەی بابەتییانەی قورئانی پیرۆز لەسەر بنەمای ئەوە دادەمەزرێت کەوا سەیری قورئان بکرێت "پێکهاتەیەکی تێروتەواوە"[2]، لەسەر بنچینەی ئەم تێڕوانینە گشتگیرە "ئایەتەکانی ئەحکام" کە چەند سەد ئایەتێك

---

[1] . إبراهيم موسى، "تعريف" في كتاب "النهضة والإصلاح في الإسلام: دراسة للأصولية الإسلامية بقلم فضل الرحمن" تحرير: إبراهيم موسى، أكسفورد، واين ويرلد، ٢٠٠٠، ص٤٢.

[2] . حسن الترابي، التفسير التوحيدي، ط١، المجلد الأول، لندن، دار السياقي، ٢٠٠٤، ص٢٠، حسن محمد جابر، المقاصد الكلية والاجتهاد المعاصر ـ تأسيس منهجي وقرآني لآلية الاستنباط، ط١، بيروت، دار الحوار، ٢٠٠١، ص٣٥.

دەبێت شەرعزانان ئەم ناوەیان بۆ داناوون، بازنەکەیان فراوان دەبێت و بەپێی ئەم تێڕوانینە نوێیە هەموو قورئانی پیرۆز دەگرێتەوە، ئەو ئایەت و فەرموودانەی باس لە عەقیدە یان چیرۆکی پێغەمبەران (علیهم السلام) یاخود ڕۆژی دوایی یان بوونەوەر دەکەن، هەموویان دەبن بە بەشێك لەچوارچێوە گشتییەکە، بەمەش ڕۆڵیان دەبێت لە داڕشتنی حوکمە فیقهییەکاندا بە هەمان شێوەی ئایەتەکانی ئەحکام، ئەم ڕێگایەش بوار دەڕەخسێنێت بۆ بنەما و بەها ئەخلاقییەکان، ئەمانەش گرنگترین ئەو بابەتانەن کە چیرۆکە قورئانییەکان و بابەتەکانی ڕۆژی دوایی جەختیان لەسەر دەکەنەوە کە ببن بە بنچینەی حوکمە فیقهییەکان، شان بەشانی ڕێگە تەقلیدییەکانی چەسپاندنی حوکمە فیقهییەکان.

هەمان ئەو مەنهەجەی باسمان کرد بۆ تەفسیرکردنی بابەتییانەی قورئانی پیرۆز بەسەر فەرموودە پیرۆزەکانیشدا جێبەجێ دەکرێت، بەشێوەیەك سەیری فەرموودە بکرێت لەسەر بنچینەی بابەتەکان لەچوارچێوەی ڕوانینی گشتی بۆ دەقەکان و تێگەیشتنی ژیانی پێغەمبەر (دروودی خوای لەسەر بێت) لەڕووی مەبەستەکانەوە، ئەم ڕێگایە وا لە توێژەر دەکات پرسیار بکات لە ڕاستی و دروستیی هەر فەرموودەیەك کە لەگەڵ بەها و بنچینە ئیسلامییە ئاشکراو ڕوونەکان یەك نەگرێتەوە، هەروەها ئەگەر شەرعزانان نەگەیشتنە یەکخستنێك لەنێوان دوو فەرموودەدا ئەوا ئەوەیان هەڵدەبژێررێت کە زیاتر لەگەڵ بنەماکانی قورئاندا گونجاوترە، ئەمە ژمارەیەك لە زانایانی هاوچەرخ وتوویانە[1]، ئەمەش بە

[1] . بۆ نموونە سەیری ئەمانە بکە: العلواني، طه جابر، مدخل إلى فقه الأقليات، ورقة قدّمها إلى المجلس الأوروبي للفتوى والبحوث، دبلن، في كانون الثاني/ يناير، ٢٠٠٤، ص٣٦، والغزالي، السنة النبوية، صفحات، ١٩، ١٢٥، ٦١، والغزالي، نظرات في القرآن، ص٣٦، وعبدالمنعم النمر، الاجتهاد، القاهرة، دار الشروق، ١٩٨٦، ص١٤٧، وحسن الترابي، قضايا التجديد: نحو منهج أصولي، بيروت، دار الهادي، ٢٠٠٠، ص١٥٧، ياسين داتون، أصول القانون الإسلامي: القرآن، الموطّأ وعمل أهل المدينة، ساري، كيرزون، ١٩٩٩، ص١، وجون مقدسي، " اختبار على ضوء الواشع للإستحسان كأصل من أصول

واتـــای ئەوەیـــە بـــۆ ســـەلماندنی ڕاســـت و دروســـتی "ناوەڕۆکێـــك ـ مـــتن"ی فەرموودەیەکی پیرۆز، پێویستە زانای شـەرعزان گرنگیـی بـدات بـە گونجـانی ئـەو فەرموودەیە لەگەڵ بنەما ئیسلامییەکاندا.

لە کۆتاییدا دەڵێین مەنهەجی بنیاتنراو لەسەر مەبەستەکان دەکرێ بۆشاییەکی سـەرەکی پڕبکاتـەوە لـە گێڕانـەوەی فـەرموودەدا بەشـێوەیەکی گـشتی، ئـەویش بۆشـایی نـەبوونی بۆنـە و سـیاقە (المناسـبة والـسياق)، زۆرینـەی فـەرموودە پیرۆزەکان لـە کتێبـە جۆراوجۆرەکـانی فـەرموودەدا لـە ڕسـتەیەك یـان دوو ڕسـتە پێکهاتوون، یاخود وەڵامـی پرسـیارێك یـان دوو پرسـیارن، بەشـێوەیەکی ئاسـایی فەرموودە هیچ سیاقێکی مێژوویی و سیاسی و کۆمەڵایـەتی و ئـابووری و ژینگـەیی لەخۆی ناگرێ کە ئەو فەرموودەیەی تیا وتـراوە، ڕاسـتە هەنـدێك لـە هـاوەڵان یـان گێڕەرەوەکان جاری وا هەیە وتوویانە "نازانم کە پێغەمبەر (دروودی خوای لەسـەر بێت) ئەمەی فەرمووە مەبەستی ئەوە یان ئەوە بووبێت..." بـەڵام ئەمـە تـەنها لـە ژمارەیەکی کەم لە فەرموودەدا هاتووە کە لەگەڵ دەقـی فەرموودەکـەدا بۆنەکـەی باسـکرابێت یـان چـۆنیەتی وەرگرتنـی لەلایـەن هاوەڵانـەوە یـاخود چـۆنیەتی جێبـەجێکردنی، بـەڵکو ئەمـە جێهێڵـراوە بـۆ لێکدانـەوەی ڕاوی یـان شـەرعزان، تێڕوانیی گشتگیرانە بێگومان یارمەتیمان دەدات بۆ قەرەبووکردنەوەی ئەم کەلێنـە لە کەمی زانیاریی پێویست بـۆ تێگەیـشتنی ئـەوەی گـشتییە و ئـەوەی تایبەتییـە، ئەمەش بە تێگەیشتن لە مەبەستە شەرعییەکان دێتەدی.

الاجتهاد الإسلامي"، في مجلة القانون الإسلامي والشرق أوسطي، عـدد٩٩، (الخريـف/الـشتاء) ٢٠٠٣، وإيه أموتوشو، مشكلة الأمر في أصـول الفقـه، رسـالة دكتـوراه، جامعـة أدنـبرة، ١٩٨٤، لـؤي صـافي، إعمـال العقـل، بيـسبيرغ، دار الفكـر، ١٩٩٨، ص١٣٠، شمـس الـدين، الاجتهـاد والتجديـد في الفقـه الإسلامي، ص٢١.

تێگەیشتنی مەبەستەکانی پێغەمبەر (دروودی خوای لەسەر بێت)

هەروەها زیاتر لەمەش دەکرێ مەبەستەکانی خودی پێغەمبەر (دروودی خوای لەسەر بێت) بەکاربهێنرێ بۆ دانانی فەرموودە تایبەتەکان لە سیاقی خۆیاندا، پێشتر ڕوونمان کردەوە چۆن قەڕافی جیاوازی کردووە لەنێوان کردەکانی پێغەمبەر (دروودی خوای لەسەر بێت) لە دادوەریی و فتوادان و پێشەوایەتیدا، قەڕافی ئەوەشی ڕوونکردووەتەوە کە هەریەکێك لەم ڕۆڵانەی پێغەمبەر (دروودی خوای لەسەر بێت) لێکەوتە و کاریگەریی خۆی هەبووە. دواتر ئیبنو عاشوور چەند لایەنێکی تری زیاد کرد بۆ "مەبەستەکانی پێغەمبەر (دروودی خوای لەسەر بێت)" کە ئەم بۆچوونەی قەڕافی فراوانتر کرد، ئەمەش کۆمەڵێك مەبەست و "حاڵ"ی تایبەتی پێغەمبەرن (دروودی خوای لەسەر بێت) کە ئیبنو عاشوور هێناونی[1]:

١ــ مەبەستی یاسادانان: یەکێك لە نموونەکانی مەبەستی یاسادانان لای پێغەمبەر (دروودی خوای لەسەر بێت) لە میانەی حەجیماڵئاواییدا بوو، کاتێك فەرمووی: "خذوا عنّي مناسككم" (واتە تێبینی من بکەن چی ئەکەم لەکاتی حەجکردندا وەکو خۆی بیکەنەوە و شوێنم بکەون)، نموونەی ئەم کارانە دەبێ وەکو خۆیان ئەنجام بدرێن.

٢ــ مەبەستی فتوادان: نموونەی ئەم مەبەستەش فتوادانەکانی پێغەمبەرە (دروودی خوای لەسەر بێت) لە کاتی حەجی ماڵئاواییدا، بۆ نموونە پیاوێك هات بۆلای و وتی: پێش ئەوەی بەردباران بکەم حەیوانم سەربڕی"، پێغەمبەر (دروودی خوای لەسەر بێت) پێی فەرموو: "بەردباران بکە و کێشەی تیا نییە"، دواتر پیاوێك هات و وتی: "قژم بڕی پێش ئەوەی حەیوان سەربڕم"، ئەویش پێی فەرموو: "ئێستا سەریبڕە و کێشە نییە"، ڕاوییەکە درێژە بە باسەکە دەدات و دەڵێت لەو ڕۆژەدا هەر پرسیارێکی لێکرابێت دەربارەی پێشخستن و دواخستنی

---

[1] . ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، الفصل السادس.

هەر شتێك فەرموویەتی "بیکە کێشەکی تیا نییە"، نموونەی ئەم فەرموودەیە پێویستە شوێنی بکەوین وەکو خۆی، ئینجا ئەوەی بە مەبەستی فتوادان کردوویەتی بەکەڵکە بۆ حوکمدان و یاسای فتوادان بەگشتی نەك تەنها ئەو کارە دیاریکراوەی کە کراوە، هەر لەو نموونەیەی کە هێنامانەوە موفتی فێردەبێت کە ریزبەندی لە ئەنجامدانی کارەکانی حەجدا پێویست نییە تەنها ئەوە نەبێت کە دەقێکی ڕاستەوخۆی لەسەر هاتبێت.

٣ـ مەبەستی دادوەریی: ئیبنو عاشوور ئەم نموونانەی خوارەوەی هێناوەتەوە لەسەر ئەم مەبەستە: (١) دادوەرییکردنی پێغەمبەر (دروودی خوای لەسەر بێت) لەنێوان پیاوێك لە حەزرەمەوت و پیاوێك لە کیندە دەربارەی کێشەیان لەسەر پارچە زەوییەك. (٢) حوکم و دادوەرییکردنی پێغەمبەر (دروودی خوای لەسەر بێت) لەنێوان عەرەبێکی دەشتەکی و کەسێکی تردا کاتێك عەرەبە دەشتەکییەکە هات و بۆڵای و وتی: دادوەریی بکە لە نێوانماندا پێغەمبەریش (دروودی خوای لەسەر بێت) فەرمووی: "بەدڵنیاییەوە دادوەری لەنێوانتاندا دەکەم". (٣) دادوەریی پێغەمبەر (دروودی خوای لەسەر بێت) لەنێوان حەبیبە و سابیتدا، کاتێك حەبیبەی کچی سەهل هات حاڵی خۆی لای پێغەمبەر (دروودی خوای لەسەر بێت) ڕوونکردەوە کەوا مێردەکەی خۆش ناوێت و دەیەوێ لێی جیاببێتەوە، پێغەمبەریش (دروودی خوای لەسەر بێت) پێی فەرموو: ئایا باخەکەی بۆ دەگێڕیتەوە؟ حەبیبەش وتی: نەك هەرئەوە بەڵکو بڵێ هەرشتێکی ئەوت لایە، بەمشێوەیە پێغەمبەر (دروودی خوای لەسەر بێت) بڕیاریدا کە سابیت باخەکەی وەرگرێتەوە و تەڵاقی بدات. ئەم جۆرە فەرموودانە یاسای گشتی نین و مەبەست لێیان یاسادانان نەبووە هەروەکو قەڕافی ڕوونی کردووەتەوە، بەڵکو فەرمان دەرکردن و دادوەرییکردن بەپێی ئەو ئیجتیهاد و ئەنجامە دەبێت کە دادوەر پێی دەگات بەپێی کێشەکە.

٤ ـ مەبەستی سەرکردایەتیکردن (واتە ڕۆڵی پێغەمبەر (دروودی خوای لەسەر بێت) وەکو فەرمانڕەوای مسوڵمانان): نموونەی ئەمەش ڕێگەدانی پێغەمبەر (دروودی خوای لەسەر بێت) بە خاوەنداریێتی هەر پارچە زەوییەك کە فەرامۆشکراوە لەلایەن ئەو کەسەوە کە دووبارە زیندووی دەکاتەوە، ڕێگری لە خواردنی گۆشتی سوور لە شەڕی خەیبەردا، هەروەها وتەی پێغەمبەر (دروودی خوای لەسەر بێت) لەمیانەی شەڕی (حونەین)دا: "هەرکەسێك کەسێکی کوشت و شاهیدی هەبوو کە ئەو کەسە بەدەستی ئەو کوژراوە، ئەوا بۆی هەیە هەموو شتەکانی کوژراوەکە بۆ خۆی ببات"، یاسای گشتی ئەوەیە ئەو فەرموودانەی دەربارەی بابەتە کۆمەڵایەتی و سیاسییەکان وتراون دەبێت لە ڕوانگەی مەبەستە باڵاکانەوە سەیر بکرێن بەشێوەیەك بەرژەوەندیی گشتی دەستەبەر بکەن.

٥ ـ مەبەستی ڕێنمایی کردن (ئەمەش لە یاسادانان فراوانترە): لێرەدا فەرموودەیەکمان هەیە کە بوخاری گێڕاویەتیەوە دەڵێ: "بە ئەبوزەڕ گەیشتم مێردمنداڵێکی لەگەڵدا بوو بەندەی بوو و عەبایەکی بەسەر شانەوە بوو، پێموت: ئەمە چییە ئەبوو زەڕ؟ وتی: وەرە باپێت بڵێم: من قسەی ناشرینم بە بەندەکەم وت و تانەم لێدا بەهۆی دایکیەوە، ئەویش شکاتی لێ کردم لای پێغەمبەر (دروودی خوای لەسەر بێت) پێغەمبەریش (دروودی خوای لەسەر بێت) پێی فەرمووم: ئایا تانەو تەشەرت لێداوە بەهۆی دایکیەوە؟ وتم: بەڵێ، فەرمووی: تۆ پیاوێکی هێشتا نەفامیت تیا ماوە، بەندەکانتان بەخششی خوان بۆ ئێوە"، لەم فەرموودانەوە ڕێنوێنی و ئامۆژگاریی پێغەمبەر (دروودی خوای لەسەر بێت) دەبینین لە مامەڵەکردنی هاوەڵانی تایبەت لەگەڵ بەندەکاندا.

٦ ـ مەبەستی نێوەندگیریی: نموونەی فەرموودەیەك ئەمە ڕوون بکاتەوە فەرموودەی بورەیرەیە، تیایدا هاتووە پێغەمبەر (دروودی خوای لەسەر بێت) داوای لە بورەیرە کردووە بگەڕێتەوە لای مێردەکەی دوای ئەوەی تەڵاقیداوە، بورەیرەش وتوویەتی: "ئایا فەرمانم پێدەکەی ئەی پێغەمبەری خوا ؟(دروودی

خوای لەسەر بێت)؟ فەرموویەتی: "نەخێر، بەڵکو داوادەکەم" ئـەویش وتوویـەتی: "من هیچ پێویستیەکم پێی نییە"، هەروەها بوخاری فەرموودەیەکیتر دەگێڕێتـەوە دەکرێ نموونەیەکیتر بێـت لەسـەر ئەمـە کاتێـك بـاوکی جـابر مـرد جـابر داوای لـە پێغەمبەر (دروودی خوای لەسەر بێت) کرد قسە لەگەڵ خاوەن قەرزەکانیـدا بکـات تا لە بەشێك لە قەرزەکانیان خۆشبن، پێغەمبەریش (دروودی خـوای لەسـەر بێـت) قـسەی لەگـەڵا کـردن، بـەڵام ڕازی نـەبوون، پێغەمبـەریش (دروودی خـوای لەسـەر بێت) لاری نەبوو و لێی قبـوڵکردن، هـەروەها فەرموودەیـەکی تـر هەیـە دوربـارەی نێوەنـدگیریی تیایـدا هـاتووە کـەعبی کـوڕی مالیـك داوای قـەرزێکی کـردەوە لـە عەبدوڵڵای کوڕی حەدرەد کە لەسەری بوو، پێغەمبەر (دروودی خوای لەسەر بێـت) داوای لە کەعب کرد کە لە نیوەی خۆش ببێـت کـەعبیش ڕازیبـوو، لـە هـەموو ئـەم فەرموودانەدا هاووەڵان وا تێگەیشتوون کە پێغەمبەر (دروودی خوای لەسـەر بێـت) مەبەسـتی نـەبووە کەسـێك پابەنـد بکـات یـان فـەرمانی بەسـەردا بکـات، بـەڵکو مەبەستی نێوەندگیریی و ڕازیکردن بووە.

٧ ـ مەبەسـتی ڕێنمـاییکردن دەربـارەی پرسـیارلێکراو: نموونـەی ئەمـەش فەرموودەکەی عومەری کوڕی خەتتابە کاتێك ئەسپێکی بە پیاوێك بەخـشی لـەڕێی خوادا، دوایی ویستی لێی بکڕێتەوە چونکە دڵنیـابوو لـەوەی پیاوەکـە دەچـێت بـە هەرزان دەیفرۆشێت، بەڵام کاتێك پرسـیاری لـە پێغەمبـەر (دروودی خـوای لەسـەر بێت) کرد دەربارەی ئەمە، پێغەمبەر (دروودی خوای لەسـەر بێـت) پێـی فـەرموو: "نەیکڕیتەوە لێی ئەگەر بە درهەمێکیش بیفرۆشـێت، ئـەوەی لـە خێـر و بەخـشش پەشـیمان بێتـەوە وەکـو سـەگێك وایـە ڕشـانەوەی خـۆی بخواتـەوە" بـەڵام هـیچ کەسێك نازانێ پێغەمبەر (دروودی خوای لەسەر بێت) ئەم ڕێگریکردنەی گـشتییە و بـۆ هـەموو کـەس و کاتێکـە یـان نـا. نموونەیـەکی تـر فەرموودەیەکـە (زەیـد) گێڕاویەتیـەوە تیایـدا هـاتووە پێغەمبـەر (دروودی خـوای لەسـەر بێـت) فەرموویەتی:"کڕین و فرۆشتن بە بەروبوومەوە مەکەن تا دەرنەکەوێ چۆن دەبێت

(واته پێش ئەوەی پێبگات)"، بەڵام زەید دەربارەی ئەم فەرموودەیە دەڵێ ئەمە وەکو ڕاوێژپێکردن وابووە کە پێغەمبەر (دروودی خوای لەسەر بێت) پێی فەرموون، چونکە کێشەی زۆر ڕووبەڕووی دەبووەوە لە ئەنجامی ئەمجۆرە کڕین و فرۆشتنەدا، لەم دوو ڕووداوە هاوەڵان وا تێگەیشتوون ـ وەکو خاڵی پێشوو ـ کە ناچارکردنی کەسی تیا نییە دەربارەی شتێك.

٨ ـ مەبەستی ئامۆژگاری: نوعمانی کوڕی بەشیر دەگێڕێتەوە کە باوکی بە پێغەمبەر (دروودی خوای لەسەر بێت)ی وتووە شتێکی بەخشیوە بە یەکێك لە کوڕەکانی، پێغەمبەریش (دروودی خوای لەسەر بێت) لێی پرسیوە: ئایا بە هەموو کوڕەکانیترت وەکو ئەو بەخشیوە؟ ئەویش وتوویەتی: نەخێر، پێغەمبەریش (دروودی خوای لەسەر بێت) فەرموویەتی: مەمکە بە شایەتحاڵی ستەم. لێرەدا هیچکام لە مالیك و ئەبو حەنیفە و شافیعی وای نابینن کە پێغەمبەر (دروودی خوای لەسەر بێت) ئەم بەخشش و دیارییەی حەرام کردبێت یان هەڵیوەشاندبێتەوە، ئەوەی ئەمە پشتڕاست دەکاتەوە لە هەندێك ڕیوایەتدا هاتووە کە پێغەمبەر (دروودی خوای لەسەر بێت) فەرموویەتی (کەسێکی تر جگە لە من بکە بە شاهێد).

٩ ـ مەبەستی هاندانی نەفس بەرەو کاملبوون: ئەمەش زۆر هەیە لە فەرمانەکانی پێغەمبەر (دروودی خوای لەسەر بێت) بۆ هاوەڵان بۆ کاملکردنی خۆیان نەك بۆ گشتاندن بەسەر هەموو ئوممەتدا، لە سەحیحی بوخاریدا هاتووە لە بەرائی کوڕی عازبەوە: "پێغەمبەر (دروودی خوای لەسەر بێت) فەرمانی پێکردووین بە حەوت شت و ڕێگریی لێکردووین لە حەوتی تر: فەرمانی پێکردووین بەسەردانی نەخۆش و شوێنکەوتنی مردوو و وەڵامدانەوەی کەسێك کە دەپژمێت و بەجێگەیاندنی سوێند و سەرخستنی ستەملێکراو و پەرەپێدانی سەلامکردن و چوون بەدەم بانگهێشت کردنەوە، هەروەها ڕێگریی لێکردووین لە مستیلەی ئاڵتوون و قاپ و قاچاغی زیو و (پارچە قوماشێکی سوور کە دەدرێت بەسەر

پشتی ولاخدا) و لەبەرکردنی قوماشە گرانبەهاکانی وەك (استبرق) و ئاوریشم و دیباج"، هەندێك لەم فەرمانانە واجببوونیان دیارە و براوەتەوە، بەلام هەندێکیان بۆ پاراستنی هاوەلان بووە لە خۆبەزلگرتن و دوورکەوتنەوە لە خۆڕانان.

١٠ ـ مەبەستی فێرکردنی بەها بالاکان: نموونەی ئەمەش کاتێك پێغەمبەر (دروودی خوای لەسەر بێت) لە ئەبوزەڕی پرسی: ئایا کێوی ئوحود دەبینی؟ ئەبوزەڕیش وتی: بەڵێ، پێغەمبەریش (دروودی خوای لەسەر بێت) فەرمووی: حەزم دەکرد بەقەد ئوحود ئاڵتوونم هەبووایە و هەموویم ببەخشییایە لەو هەمووە تەنها سێ دینارم بهێشتایەتەوە"، لێرەدا مەبەستی ئەوە نەبووە ئەمە بەسەر هەموو مسوڵمانێکدا جێبەجێ بکرێت".


١١ ـ مەبەستی ڕەوشت جوانکردن (التأديب): تیایدا هەندێك لە زیادەڕۆیی هەیە بەمەستی هەڕەشەکردن وەکو ئیبنو عاشوور دەڵێت، نموونەی ئەمەش وتەی پێغەمبەرە (دروودی خوای لەسەر بێت) کە دەفەرموێ: "سوێند بە خوا ئیمانی نییە، سوێند بە خوا ئیمانی نییە، وتیان: کێ ئەی پێغەمبەری خوا؟ فەرمووی: هەرکەسێك دراوسێکەی لە شەڕ و پیلانی دڵنیا نەبێت" مەبەست لێرەدا نەبوونی ئیمانی تەواوەتییە نەك بنچینەی ئیمان.

١٢ ـ مەبەستی خۆدامالین لە ڕێنموویی (واتە مەبەستی فێرکردن نەبووە): ئەمە پەیوەندی بە یاسادانان و دینداریی و سیستمی ئومەتەوە نەبووە، لەمانەش نەریتی پێغەمبەر (دروودی خوای لەسەر بێت) لە نانخواردن و جل لەبەرکردن و خەوتن و ڕۆیشتن و سواریی ولاخ، نموونەی ئەمەش وەستانی پێغەمبەر (دروودی خوای لەسەر بێت) لە حەجی ماڵئاواییدا لەسەر گردێك وەستابوو (لەو شوێنەدا کە وردە بەردی تیادا بوو لە مینا) دەیڕوانی بەسەر ئاوی بەنو کینانەدا، عائیشە دەربارەی ئەم شوێنە دەڵێت: مانەوە لەو شوێنە لە ڕێوڕەسمەکانی حەجکردن نەبوو، بەڵکو تەنها شوێنێك بوو پێغەمبەر (دروودی خوای لەسەر بێت) هەڵیبژاردبوو تا تیایدا بمێنێتەوە بۆ ئەوەی ئاسانتر بتوانێت بەرەو مەدینە بڕوات.

ئەم فراوانییە لە تێگەیشتنی ئیبنو عاشور بۆ ئـەو فەرموودانـەی هێنامانـەوە، گرنگە بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی تێگەیشتنمان بـۆ مەبەسـتی دەقـە شـەرعییەکان، هەروەها بوارێکی فراوانتر دەڕەخسێنێ بۆ نەرمی نواندن لە تێگەیـشتنی دەقــەکان و جێبەجێکردنیان.

"ئاوەڵاکردن بە هۆی ئاکامەوە" لە بەرامبەر "ڕێگریی بە هۆی ئاکامەوە" (فتح الذرائع في مقابل سد الذرائع)

"ڕێگریی لە هۆکارەکـان بـە هـۆی ئاکامەکانیانـەوە" لـە فیقهـی ئیـسلامیدا بـە واتای ڕێلێگرتن و سنووربەندکردن دێت، بۆ کارێکی ڕێگا پێـدراو لـە بنەڕەتـدا، کـە دەبێتــەهۆی بــەرپابوونی کــاری خــراپ و نابــەجێ[1]، شــەرعزانان لەســەر ئــەوە کۆدەنگن بە جیاوازی ئاینزاکانیانەوە کە ئەو کارەی ڕێگریی لێدەکرێ بـە هۆکـاری ئەوەی دەبێتە هۆی ڕوودانی کارێکی ناپەسەند، دەبێت "ئەگەری ڕوودانی ئاکـامی ناپەسەندی زۆرتر بێت نەك چـاك" بـەڵام شـەرعزانان دوای ئەمـە ڕاجیاییـان هەیـە لەسەر پۆلێنکردنی ئەو ئەگەرانە، لەمـەوە ئەگـەرەکانی ڕوودانـی کـاری ناپەسـەند دابەش دەکەن بۆ (چوار) ئاست[2]:



---

[1] . الشوكاني، محمد بن علي، إرشـاد الفحـول إلى تحقيـق الحـق مـن علـم الأصـول، تحريـر: محمـد سـعيد البدري،ط١، بيروت، دار الفكر العربي، ١٩٥٨، ص٢٦٨.

[2] . أبو زهرة، أصول الفقه، ص٢٧١.

ئەمە چوار ئاستن لە ئەگەری بەدیهاتنی ئاکامی ناپەسەند و خراپ بۆ کارێك کە لە بنەڕەتدا ڕێگەپێدراوە و چاکە، بێگومانی، زۆرجار، لەوانەیە، هەندێکجار.

لێرەدا چەند نموونەیەك دەهێنینەوە کە شەرعزانان باسیان کردوون بە ڕوونکردنەوەی ئەم چوار بەشە:

١ ـ زۆرێك لە شەرعزانان نموونەیەك دەهێننەوە لەسەر کارێك کە بێگومان دەبێتە هۆی زەرەرگەیاندن و ئاکامی خراپی دەبێت، ئەویش "هەڵکەندنی بیر لەسەر ڕێگای خەڵکی (واتە لەسەر ڕێگایەکی گشتی کە زەرەر بگەیەنێت)"، شەرعزانان لێرەدا کۆکن لەسەر ڕێگاگرتن لەو هۆکارەی دەبێتە هۆی ڕوودانی ئەم کارە، بەڵام جیاوازن لەوەی کە ئایا ئەو کەسەی بیرەکەی هەڵکەندووە سزادەدرێت لەسەر ئەم کردەوەیەی ئەگەرهاتو خەڵکی تووشی ئازار و ناڕەحەتی بوون؟ ناوەرۆکی ئەم جیاوازییەش ئەوەیە: ئایا ڕێگرتن لە کارێکی ناپەسەند سزادانی بکەرەکەشی دەگرێتەوە یان نا ئەگەر خەڵکی تووشی زەرەر و زیان بوون بەهۆی کارەکەیەوە؟

٢ ـ نموونەیەکی تر شاتبی هێناویەتی بۆ کارێك "هەندێك جار" دەبێتە هۆی ڕوودانی ئاکامی خراپ، ئەویش (فرۆشتنی ترێ)یە، بەوپێیەی ئەوانەی بەکاری دەهێنن بۆ دروستکردنی (مەی) ڕێژەیەکی کەمن، لێرەدا "ڕێگرتن بەهۆی ئاکامەوە" جێبەجێ نابێت وەکو شەرعزانان دەڵێن، لەبەر ئەوەی سوود و قازانجی ئەو کارە (ترێ فرۆشتن) زیاترە لە زەرەر و زیانی، بەڵکو زیانی چاوەڕوانکراو زۆر کەمە[1].

٣ ـ هەندێك لە شەرعزانان وایدەبین کە زەرەر و زیان (زۆرجار ـ غالبا) زاڵدەبێت بەسەر فرۆشتنی چەکدا لەکاتی ئاشوب و بەرپابوونی فیتنەدا (واتە لەکاتی ململانێ ناوخۆییەکاندا)، یان فرۆشتنی ترێ بە کەسێك کە (مەیفرۆش یان

---

[1] . الشاطبي، الموافقات، المجلد الثاني، ص٢٤٩.

مەی دروستکەر)بێت[1]، لێرەدا مالیکییەکان و حەنبەلییەکان کۆکن لەسەر ڕێگـرتن لەئاکامەکان، بەڵام شافیعییەکان و حەنبەلییەکان (ئاوا نووسراوە، بـەڵام لەوانەیـە مەبەسـتی حەنەفییـەکان بێـت) جیـاوازن لەگەڵیانـدا و دەڵـێن دەبێـت لـە زەرەر و زیانەکەی دڵنیابین (واتە ئاستی یەکەم بێت) ئینجا ڕێگریی دەکرێت لە کردنـی ئـەو کارە.

٤ ـ هەندێك لە شەرعزانان پێیانوایە کە زیان و ئاکامی خراپ (لەوانەیە ـ ئاستی سێیەم) بێتەدی کاتێك ئافرەت بەتەنیا سەفەر دەکـات، یـان کاتێـك خـەڵکی فێڵـی فیقهی (حیلە شەرعی) بـەکاردەهێنن لـەکڕین و فرۆشـتندا وەکـو ئـەوەی مامەڵـەی بازرگانی لە ڕووکەشدا ڕاست و دروست بەڵام لە ناوەڕۆکدا فێڵی شـاراوەی تیایـە و لەوانەیە سـوودی لێبکەوێتـەوە[2]، لێرەشـدا مالیکییـەکان و حەنبەلییـەکان کـۆکن لەسـەر ڕێگـرتن لـەو کارانـەی دەبنـەهۆی ئاکـامی ناپەسـەند، بـەڵام ئـەوانی تـر ڕاجیاییان هەیە لەگەڵیاندا، لەبەر ئەوەی لە ئاکامەکەی دڵنیا نین کە دەبێتە هۆی خراپە و گومانی زۆرتریش بەلای خراپەدا نییە (واتە ئاستی یەکەم و دووەم نییە).

لەم نموونانەوە کە هێنامان دەردەکەوێت کە دابەشکردنی (ڕێگاکان ـ الوسائل) و (ئاکامـەکان) و ئـەو ئەگەرانـەی پەیوەنـدی پێیانـەوە هەیـە دەگـۆڕێن، بـەپێی بارودخی ئابووری و سیاسی و کۆمەڵایەتی، نەك کۆمەڵێك یاسای نەگۆڕ و چەسـپاو بن.

"ڕێگریی بـەهۆی ئاکامـەوە" بـە دەربڕینـی فەلسەفەی ئـەخلاقی جۆرێکـە لـە حوکمدان لەسەر بنەمای ئاکام و ئەنجامی کردارەکان[3]، دەکـرێ هەنـدێجار سـوود بەخش بێت، بەڵام هەندێجاریش خراپ بەکاردەهێنرێت لەلایەن ئەوانـەی تونـدگیرن

---

١ . أبو زهرة، أصول الفقه، ص٢٧٣.

٢ . هەمان سەرچاوە و هەمان لاپەڕە.

٣ . وولف، روبرت بول، حول الفلسفة، الطبعة الثامنة، نيوجيرسي، برنتيس ـ هول، ٢٠٠٠، ص٩٠.

و زیادەڕۆیی دەکەن، یان ئەوانەی بۆ مەبەستی سیاسی و خۆسەپاندن بەسەر خەڵکیدا پەنای بۆ دەبەن، ئەمڕۆ دەبینین چۆن "ڕێگریی بەهۆی ئاکامەکانەوە" ڕێگایەکە زۆر بەکاردەهێنرێت لە نووسینەکانی "زاهیرییە نوێیەکان"دا بەپێی دەربڕینی شێخ قەرەزاوی، بەتایبەتی لەو یاسایا و حوکمانەی تایبەتن بە ئافرەتی مسوڵمان، بۆ نموونە لەسەر بنچینەی "ڕێگریی لە ئاکامی خراپ" ئافرەت ڕێگای لێدەگیرێت سەیارە لێخوڕێت یان بەتەنیا سەفەر بکات، یان کاربکات لە ئێزگە و تەلەفیزیۆنەکان، یان بەشداریی لە پڕۆسەی سیاسیدا بکات، تەنانەت لە هەندێك نووسیندا ڕێگریی لێدەکرێت بە ناوەڕاستی ڕێگادا بڕوات[1]، لێرەدا فەتوایەك دەهێنین بەتەواوی ئەوە ڕووندەکاتەوە کە مەبەستمانە لەخراپ بەکارهێنانی "ڕێگریی لە ئاکامی خراپ"، بەبێ قسە لەسەرکردن وەکو خۆی هێناومە بەئومێدی ئەوەی خوێنەر ئەو سەمەرەیەی تیا ببینێت کە من تێبینیم کردووە[2]:

پرسیار: خوازیارم حوکمی لێخوڕینی ئۆتۆمبێل لەلایەن ئافرەتەوە ڕوون بکەنەوە، ڕای ئێوە چییە لەسەر ئەوەی دەوترێت ئافرەت خۆی ئۆتۆمبێل لێبخوڕێ باشترە لەوەی لەگەڵ شۆفێرێکی نامەحرەم سواربێت؟

ـ وەڵامی ئەم پرسیارە لەسەر ئەوە بنیات دەنرێ... هەرشتێك سەری کێشا بۆ حەرام ئەوا حەرامە... بێگومان ئۆتۆمبێل لێخوڕین لەلایەن ئافرەتەوە خراپەی زۆری هەیە، لەو خراپانەش: دانانی حیجاب، لەبەر ئەوەی ئۆتۆمبێل لێخوڕین پێویستی بە دەرخستنی دەموچاوە ئەمەش جێگای فیتنەیە، دەبێتە هۆی سەرنجڕاکێشانی پیاوان،.... لەوانەیە کەسێك بڵێ: ئافرەت دەتوانێت ئۆتۆمبێل لێخوڕێ بەبێ ئەو پەچەیەی هەیە وەکو ئەوەی دەمولوتی هەڵبەستێت و

[1] . وجنات عبدالرحيم ميمني، قاعدة الذرائع، ط١، جدة، دار المجتمع، ٢٠٠٠، صفحات ٦٠٨، ٢٢، ٣٢،٥٠.

[2] . كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام، ابن عثيمين.

چاویلکەیەکی ڕەش بکاتە چاوی، بەڵام لەوەڵامدا دەڵێین ئەمە پێچەوانەی واقیعی ئەو ئافرەتانەیە کە عاشقی ئۆتۆمبێل لێخوڕینن، ... هەروەها لە خراپەکانی لێخوڕینی ئۆتۆمبێل لە لایەن ئافرەتەوە دانانی شەرم و نەمانیەتی.... دەبێتە هۆی زۆر دەرچوونی ئافرەت لەماڵ.... هەروەها لە خراپەکانی ئەوەیە ئافرەت ئازاد دەبێت بۆ هەرکوێیەك پێی خۆشبێت بچێت و کەی بیەوێ بچێت و هەرشتێکی بوێ خێرا بڕواتە دەرەوە، چونکە بەتەنیایە لە ئۆتۆمبێلەکەیدا کەی ویستی بێتەوە بۆ ماڵەوە تەنانەت تا درەنگانی شەو بمێنێتەوە.... هەروەها لە خراپەکانی هۆکارێکە بۆ هەڵگەڕانەوەی ئافرەت لەماڵ و مێردی هەر لەبەر بچووکترین شت سواری ئۆتۆمبێلەکەی دەبێت و دەڕوا تا تیایدا پشوویەك بدات.... هەروەها لە خراپەکانی دەبێتە هۆی فیتنە لە زۆر شوێن، وەکو وەستان لەلای ترافیکەکانی وەستان و لە بەنزینخانەکان... یان لەکاتی تێکچوونی شتێکی ئۆتۆمبێلەکەی لەڕێگا ناچار دەبێت دابەزێت و خەریکی بێت تا چاکی بکاتەوە، لەمکاتەدا لەوانەیە کەسێکی ڕەوشتنزم یارمەتی بدات و خۆی لێبەرێتە پێشەوە بۆ چاککردنەوەی لەسەر حسابی ئابڕووی ئافرەتەکە، ئەوکاتە دەبێ حاڵی چۆن بێت؟ .... لەخراپەکانی لێخوڕین لەلایەن ئافرەتەوە زیادبوونی قەرەباڵغی شەقامەکان، یان بێبەشبوونی هەندێك گەنجی تر لە لێخوڕینی ئۆتۆمبێل کە ئەوان شایستەترن بە لێخوڕین لە ئافرەت و باشتریشن، هەر لە خراپەکانی ئۆتۆمبێل لێخوڕین لە لایەن ئافرەتەوە زۆربوونی ڕووداوی هاتوچۆیە، چونکە ئافرەت هەر لە سروشتی خۆیدا لە پیاو کەمتواناتر و کورتبینتر و بێدەسەڵاتترە... (تا کۆتایی!!!).

لەلایەکیترەوە هەندێك لە مالیکییەکان پێشنیاری "ئاوەڵاکردن بە هۆی ئاکامەکانەوە ـ فتح الذرائع"یان کردووە بۆ ئەوەی ببێتە بەرامبەرێکی لۆجیکی بۆ

"ڕێگریی بەهۆی ئاکامەکانەوە"[1]، بۆ نموونە قەڕافی حوکمەکانی دابەشکردووە بۆ "ڕێگاکـانی بـەدیهێنان" و "مەبەسـتەکان" و پێیوایـە ئـەو هۆکـار و میکانیزمـەی دەبێتــە هــۆی ئــەنجامێکی ناپەســەند ڕێگــای لێــبگیرێ، ئەوەشــی دەبێتــە هــۆی ئــەنجامی بــاش ئــاوەڵا بکرێــت[2]، لێــرەدا دەبیــنین چــۆن قــەڕافی دیــاریکردنی هەلومــەرجی میکانیزمــەکان دەبەســتێتەوە بــە مەبەســتەکانەوە کــە ئــەم ڕێگــا و میکانیزمانــە دەبنــە هــۆی بــەدیهێنانیان، لەســەر ئــەم بنەمایــەش (ســێ پلــە) لــە مەبەستەکان دیاریی دەکات، ئەوانیش "خراپ" و "چاك" و "ناوەند"ن، هــەروەها شــەرعزانێکی مــالیکی مەزهــەبی تــریش کــە (ئیبنــو فــەرەحون)ە (ســاڵی ٧٦٩ك) وەفاتی کردووە، هەمان ڕێسای قەڕافیی پێڕەو کـردووە لـە "ئـاوەڵاکردن بـەهۆی ئاکامەوە" بەسەر کۆمەڵێك حوکمی شەرعییدا[3].

مەبەستێکی باش ئەو ڕێگایانەی بەدی دەهێنن ئاوەڵان	مەبەستی ناوەند ئەو ڕێگایانەی بەدی دەهێنن ڕێگا پێدراون	مەبەستێکی خراپ ئەو ڕێگایانەی بەدی دەهێنن ڕێگا پێنەدراون

[1] . القرافي، الذخيرة، المجلد الأول، ص١٥٣، القرافي، الفرقان (مع هوامشه)، المجلد الثاني، ص٦٠، برهان الدين بن فرحون، تبصرة الحكام في أصول القضية ومنهاج الأحكام، تحرير جمال مرعشلي، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٩٩٥، المجلد الثاني، ص٢٧٠.

[2] . القرافي، الذخيرة، المجلد الأول، ص١٥٣، القرافي، الفرقان، (مع هوامشه)، المجلد الثاني، ص٦٠.

[3] . ابن فرحون، برهان الدين، تبصرة الحكام في أصول القضية ومناهج الأحكام، تحرير: جال مرعشلي، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٩٩٥، المجلد الثاني، ص٢٧٠ ومابعدها.

جۆرەکانی مەبەستەکان و ئەو ڕێگایانەی دەبنە هۆی بەدیهاتنیان وەکو لای قەڕافی هاتووە

لێرەدا دەبینین چۆن مالیکییەکان قسەوباسیان تەنها کورت نەکردووەتەوە لەسەر لایەنی سەلبی ئاکامەکان، بەڵکو ئەم بیرکردنەوەیان فراوان کردووە بۆ ئەوەی لایەنی ئیجابیش بگرێتەوە، ئەمەش بووەتە هۆی هاندان و هەڵنان لەسەر کردنی کار و کردەوەیەك کە دەبێتە هۆی بەدیهێنانی بەرژەوەندی خەڵکی، ئەگەرچی ئەم کارانە لە دەقی دیاریکراویشدا نەبن.

بەدیهێنانی مەبەستی "جیهانێتیی ـ العالمیة"

ئەو عورفەی شەرع ڕەچاوی دەکات و سەنگی بۆ دادەنێت واتە ئەو دابونەریتە چاکانەی کە لە کۆمەڵگادا بڵاو دەبنەوە و پەیڕەویی دەکرێن، بەڵام پەیوەندی نێوان عورف و شەرع پەیوەندییەکی قووڵترە لە تەنها ڕەچاوکردن و سەنگ بۆدانان، لە ڕاستیدا دابونەریتە عەرەبییەکان کاریگەرییەکی باڵایان هەبووە لەسەر کۆمەڵێك لە حوکمە شەرعییەکان، چ لەسەرەتاکان یان کۆتاییەکانی مێژووی ئیسلامیدا بێت، لەبەر ئەمە ئیبن عاشوور تێڕوانینێکی نوێی پێشنیار کردووە بۆ بنچینەی دابونەریت لەسەر بنەمای مەبەستەکانی شەریعەتی ئیسلامیی، لە کتێبەکەیدا (مەبەستەکانی شەریعەت) بەشێکی تەرخانکردووە بۆ دابونەریت و ناوینــاوە (گشتێتی شەریعەتی ئیسلام)[1]، لەم بەشەدا ئیبنو عاشوور باسی کاریگەریی دابونەریتی نەکردووە لەسەر جێبەجێکردنی فەرموودە پیرۆزەکان، هەروەکو پێشتر کراوە، بەڵکو گرنگیداوە بە کاریگەریی دابونەریتی عەرەبی لەسەر تێگەیشتنمان لە خودی فەرموودە پیرۆزەکان.

---

[1] . ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص٢٣٤.

ئیبنو عاشوور بەوە دەست پێدەکات کە توێژەر دەبێت لە چەمکی جیهانێتی ئیسلامەوە دەست پێبکات، چونکە زانایانی ئیسلام پێداگریی لەوە دەکەن کە ئیسلام بۆ هەموو کات و شوێنێکە و بۆ هەموو مرۆڤایەتییە، ئەمەش ئایەتەکانی قورئان و فەرموودەکان ڕوونی دەکەنەوە. ئیبن عاشوور ژمارەیەکی لەم دەقە پیرۆزانە هێناوە[1]، دواتر ئیبنو عاشور درێژەی بە باسەکە داوە و دەربارەی حیکمەتە شاراوەکانی پشت هەڵبژێرانی پێغەمبەر (دروودی خوای لەسەر بێت) لەناو عەرەبدا دەدوێ، یەکێك لەو حیکمەتانە کەنارگیریی عەرەب بووە لە شارستانیەتی جیهانیی، ئەمەش وایکردووە تێکەڵاوی باش لەگەڵ ئەو گەل و نەتەوانەدا دروست بکات ئەوانەی لەنێوان ئەوان و عەرەبدا دژایەتی نەبووە، ئەمە بە پێچەوانەی فارس و ڕۆمە بیزەنتییەکان و قیبتییەکانەوە بووە، ئەو دەنووسێت:

(گەورەترین شتێك کە گشتێتی شەریعەت بەرپای دەکات ئەوەیە حوکمەکانی یەکسان بن بۆ هەموو ئەو گەل و نەتەوانەی شوێنی دەکەون بەپێی توانا... لەبەر ئەم حیکەت و تایبەتمەندییە خوای گەورە ئەم شەریعەتەی دامەزراندووە لەسەر حیکمەت و هۆکارەکان کە پەیپێبراوی عەقڵن و ناگۆڕێن بە پێی جیاوازیی گەل و نەتەوەکان.... ئێمە دڵنیاین کە دابونەریتی گەلێك ـ لەبەر ئەوەی دابونەریتە ـ ناکرێ بەسەر گەلێکی تردا بسەپێنرێ لە یاسادانان و بنیاتنانی حوکمە شەرعییەکاندا، تەنانەت ناکرێ بەسەر کەسانی سەر بەو گەل و نەتەوەیەشدا بسەپێنرێ.... لێرەوە بۆمان دەردەکەوێ کە زۆرێك لە زانایان بۆچی تووشی سەرسوڕمان و سەراسیمەیی هاتوون سەبارەت بە ڕێگریی شەریعەت لە کۆمەڵێك

---

[1] . بۆ نموونە ئیبنو عاشوور ئەم دوو ئایەتە دەهێنێت: (وَمَا أَرْسَلنَاكَ {أي يا محمد} إلاّ كَافَّةً لِلنَّاسِ) (سورة سبأ ٢٨)، (قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رِسُولُ اللَّهِ إِلَيكُم جَمِيعاً)(سورة الأعراف ١٥٨)، هەروەها ئەم فەرموودە پیرۆزە: (كان النبـي يُرسَل إلى أمته خاصة وأُرسِلت للناس عامة) (رواه مسلم).

شت کـه هـیچ جـۆره خراپـه و فەسـادێکی تیـا نـابیینن، بـۆ نموونـە حـەرامکردنی لکاندنی قژ لەلایەن ئافرەتەوە (واتە ئافرەت قژی درێژ بکات بەهۆی پێوە لکانـدنی قژێك کە هی خۆی نەبێ) یان ڕێککردنەوەی ددان یاخود کووتانی پێست.... بـەڵام لای من هۆکاری حەرامکردنی ئەم شتانە کە نەمبینیوە کەس باسی بکات، بریتییـە لەوەی ئـەم حاڵەتانـە بەڵگـەبوون لەسـەر لاوازی پاکـداوێنی و خۆپـارێزی ئـافرەت لەلای عەرەب، بۆیە ڕیگریکردن لێیان ڕێگریـی بـووە لـە هۆکـاری ئـەو شـتانە یـان هەتککردنی نـامووس و ڕەوشـتی بـەهۆی ئەمانـەوە، قورئـان دەفـەرموێت: (يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المُؤمِنِيْنَ يُدْنِينَ من جلابيبهنَّ ذلك أدنى أن يُعرفنَ فلا يُؤذينَ وكان الله غفوراً رحيما) (الاحزاب: ٥٩)، ئەمـە شـەرعێکە تیایـدا دابونەریتی عەرەب ڕەچاوکراوە، ئەو گەل و هۆزانەی پەچەپۆشین تیایاندا باو نییە ئەم حوکمە نایانگرێتەوە، کەواتە دیاریکردنی واتای گونجانی یاساکانی ئیسلام بـۆ هەموو سەردەمێك بەوە دەبێت کە حوکمەکانی گشتی بن، چـەمك و واتاگـەلێك بـن کە حیکمەت و بەرژەوەندییان تیا بێت، بگونجێن بۆ ئەوەی لقی جۆراوجۆر و چەند حوکمی تری لێ بکەوێتەوە بەڵام مەبەست لێیان یەك شت بێت.

لەبەر ئەمە و لەسەر بنەمای مەبەستی (جیهانێتی) لە یاسادانانی ئیسلامیدا ئیبنو عاشوور ڕێگایـەك پێـشنیار دەکـات بـۆ تێگەیـشتن لـە فـەرمووده پیرۆزەکـان لەسـەر بنچینەی تێگەیشتن لەو سیاقە عەرەبییەی فەرموودەکان وەریـدەگرن و حیـسابی بـۆ دەکەن، نەك تێگەیشتن لەو فەرموودانە وەك یاسا و ڕێسایەکی ڕەها بـۆ هەڵـسوکەوت و بەبێ مەرج، لەمەوە ئیبنو عاشوور لـەو دەقانـەی پێـشتر هێنامـانن واتێـدەگات کـە لەچوارچێوەی ئەو مەبەستە ئەخلاقییانەدان کە بۆی دەگەڕێنەوە، نەك وەکو ئـەوەی کۆمەڵە وشەیەکی دابڕاوبن لە واقیع و دابونەریت، ئەمجۆرە ڕێگایە نەرمییەکی گـەورە و بێوێنە دەبەخشێتە شەریعەتی ئیـسلام و جێبەجێکردنەکـەی لـە ژینگـەی ناوچـەیی جۆراوجۆردا، بەتایبەتی لە ژینگە ناعەرەبییەکاندا.

مەبەستەکان پێگەیەکی هاوبەشن لە نێوان ئایینزا ئیسلامییەکاندا

یەکێك لەتایبەتمەندییەکانی سەدەی بیست و یەك دابەشبوونێکی تەواوە لەنێوان شوێنکەوتووانی هەموو ئایینزا و مەزهەبەکانی ئیسلام و غەیری ئیسلامدا، دیارترین ئەو دابەشبوونانەش و بەزیانترینیان ململانێی سوننە و شیعەیە، دابەشبوونێکە زۆر کەس پێیوایە تەنها پاڵنەری سیاسیی لە پشتەوەیە بەڵام وێنەی مەزهەبی وەرگرتووە، ئەوانەی شارەزان بە ئایینزا جیاوازەکان تێبینی ئەوەیان کردووە کە جیاوازییەکان لە کۆن و نوێدا لە نێوان ئایینزا فیقهییە جۆراوجۆرەکانی سوننە و شیعەدا لەڕاستیدا دەگەڕێتەوە بۆ جیاوازییەك کە دەکرێ ناوی (سیاسەت)ی لێبنێین، نەك ناوی (بیروباوەڕ)ی لێبنێیین، هەرچۆنێك بێت ململانێ و کێشە گەیشتووەتە هەموو گۆڕەپانەکان، لە دادگاکان، مزگەوتەکان، پەیوەندییە کۆمەڵایەتییەکان، تەنانەت کار گەیشتووەتە ململانێی خوێناوی لە زۆرێك لە وڵاتاندا، بەتایبەت سیاسەتی نێودەوڵەتی ئاگری ئەم شەڕەی زیاتر خۆشکردووە، ئەوە ڕوونە و ناشاررێتەوە، ئەم ململانێیە کلتوورێکی فراوانی پەرەپێداوە لە یەکتر نەخوێندنەوە و قبوڵنەکردنی (ئەوی تر) و نەتوانیین بۆ بەیەکەوە ژیان لەپێناوی بەرژەوەندی گشتیدا.

لێرەدا پاساوەکەی چارلز هۆدج (١٧٩٧ — ١٨٧٨ز) بیربهێنمەوە سوود بەخشە بۆ پێویستیی ڕێبازی مەنهەجی لە تیۆلۆجیادا لەسەر بنەمای ئەمانەی کەوا دێن:

١ ـ پێکهاتنی عەقڵی مرۆڤ وایلێدەکا نەگونجێ لە هەوڵی ئەوە دوور بکەوێتەوە کە "مەنهەجیبوون و ڕوانینی گشتگیرانە و تەوفیقی بەکاربهێنێ دەربارەی ئەو شتانەی کە عەقڵ بەشێوەیەکی بەشەکی دانیان پێدادەنێت".

٢ ـ ڕێبازی مەنهەجی سوودبەخشە بۆ کۆکردنەوەی ڕاستییە تاکەکان تاکو شێوەیەکی بەرزتری مەعریفەیان لێ دابڕێژرێت.

٣ ـ ئـەم ڕێبـازە پێویـستە لـە پێنـاوی ڕانـانێکی تێروتـەواوی حەقیقـەت "بـۆ پاراستنی لە تانەلێدان".

٤ ـ ئەمە سروشتی جیهانی مادی و سروشتی وەحیە وەکو یەك هەروەکو خوای گـەورە ڕوونیکردووەتـەوە و ویـستوویەتی "مرۆڤایـەتی کۆشـش بکـات لـە لێکۆڵینەوەی دروستکراوەکانیدا، هەروەها پەیوەندی تۆکمە و ئاوێتـەیی لـە نێـوان دروسـتکراوەکانیدا بدۆزنـەوە، هـەروەها پەیوەنـدی بونیادگـەریی بەیـەکالکاو لـە نێوانیاندا.

وەك دەبینین ڕوانینی سیستماتیکی لە لێکۆڵینەوەی ئایینەکاندا بەو شێوەیەی باسکرا لەزۆر لایەنیـەوە لـە مەنهـەجی لێکۆڵینـەوەی مەبەسـتەکان دەچێت لـەلای زانایانی ئیسلام، چونکە ئەویش ـ وەك لەم نامیلکەیەدا ڕوونکراوەتـەوە ـ ڕێبازێکـە لە خوێندنەوەی دەقەکاندا دەگەڕێت بۆ بابەتە گشتییەکان و بنەڕەتییەکان، وەکو دادگەریی و ئەخلاق و جۆرەکانی بەرژەوەندی.

تیۆری مەبەستەکان کۆمەڵێك بوار دیاریی دەکات لە پێویستییە بنەڕەتییەکان، ئەوانەی شەریعەتی ئیسلام سوورە لەسەر پاراستنیان، وەکو: "پاراسـتنی ئـایین، پاراستنی نـەفس، پاراسـتنی مـاڵ و دارایـی، پارسـتنی ئـەقڵ، پاراسـتنی وەچـە" وەکو پێشتر باسکرا[1]، بەهەمانشێوە توێژەرانی بـواری ڕوانینـی سیـستماتیکی لـە لێکۆڵینەوەی ئایینەکاندا بە دوای بابەت و بیرۆکەی نزیك لەمانەدا دەگەڕێن، وەکـو پارێزگـاریی لـە ژیـان و تەندرووسـتی "بـە قەدەغـەکردنی خواردنـەوەی کحـول تـا ڕادەی سەرخۆشـی" وەك نموونـە، بـە لەبەرچـاوگرتنی هەڵوێـستی ئیـسلام لەمبارەیەوە، چونکە هەموو هۆشبەرێك حەرام دەکات هەرچەند کەمیش بێت یـان

[1] . الغزالي، المستصفى، المجلد الأول، ص١٧٢، ابن العربي، أبوبكر المـالكي، المحصول في أصـول الفقـه، تحرير: حسين علي اليادري وسعيد فوده، ط١، عمـان، دار البيـارق، المجلد الخـامس، ص٢٢٢، الآمـدي، الإحكام، المجلد الرابع، ص٢٨٧.

هەر جۆرێك بێت، ئەمە وەك ڕێگرییەك لە ئاكامی خراپی ئەو سەرخۆشبوونە، هەروەها ئەوان لە بەهای گرنگیدان بە خێزانیش دەكۆڵنەوە، ئەمەش نزیكە لە پاراستنی وەچە و بەرژەوەندیی خێزان[1] بەمشێوەیە بابەتەكانیتریش بەراورد بكە.

ڕوانینی مەقاصیدیانە ڕێگای خۆشكردووە بۆ زانایانی ئایینی كە كۆمەڵێك فەرمان و پرەنسیپی ئایینی دابنێن لە چوارچێوەی گشتی ئەو بنەما و ئامانجانەدا كە لە پشت فەرمان و پرەنسیپەكانەوە دەوەستن، لەجیاتی ئەوەی تێگەیشتنیان تەنها كورتهەڵبێ لەسەر شتە بەشەكی و لەیەك دابڕاوەكان كە سەیركردنی بابەتەكانە بەشێوەیەكی جوزئی، لەبەرئەوەی ئەم تێگەیشتنەی دووەم وا لە خاوەنەكەی دەكات سەیری حوكم و فەرمانەكان بكات بەشێوەیەكی حەرفی، ناتوانێت گرنگی و پێگەی بەها ئەخلاقییەكان ببینێت كە فەرمانە جۆراوجۆرەكان لە هەموو بوارە جیاوازەكاندا هەوڵی بەدی هێنانیان دەدەن، هەروەها فەرمانەكان دەگۆڕێن بە جیاوازی ژینگە و شوێنەكان كە دەبێت فەرمانەكانیان تیا جێبەجێ بكرێت.

لەبەر ئەوە من پێموایە مامەڵەكردن لەگەڵ ئایین و توێژینەوە لێی لەسەر بنەمای مەبەستەكان یان ئەوەی پێی دەڵێن ڕوانینی گشتی سیستماتیكی، دەكرێ ڕۆڵێكی گرنگ بگێڕێت لە گفتوگۆی نێوان ئایینەكاندا و لە پێشخستنی تێگەیشتنی هەر ئاینێك بۆ ئەوی تر، چونكە مەبەستەكان بەم تێڕوانینە كۆمەڵێك بابەتی گشتی دەهێنێتە ئاراوە لەپێناو دیالۆگ و تێگەیشتندا.

---

[1] . وين جروديم، الثيولوجيا المنهجية، ص١٢٤، ٢٠٨، ٢٤١،٧٨١، ١٠٠٩.

ڕاكتیزەكردنی مەبەستەكانی شەریعەت

پرسیار و وەڵام سەبارەت بە ڕەوشت

پرسیارگەلێكم پێگەیشتووە لە خەڵكییەوە لە چەند وڵاتێكەوە، هەندێكیان لە ڕێگای پێگەی ئەلیكترۆنی : islamonline.net لەم لینكەوە readingislam,net ، لە ڕاستیدا پرسیارەكان ئاڕاستەی دیداری ئەلیكترۆنی: (بپرسە دەربارەی ئیسلام) كرابوون كە لەو پێگەیەدا هەیە، هەندێكی تریان لە ڕێگەی ئیمێڵەوە پێم گەیشتوون. هەندێك لەو پرسیارانە دەهێنم بەڵام ڕێگا بەخۆم دەدەم كە هەندێك گۆڕانكاری لە پرسیار و وەڵامەكانیشدا بكەم، بۆ ئەوەی پاڵفتەیان بكەم لەو شتانەی پەیوەندییان بەم نامیلكەیەوە نییە، ئامانجیش لەم پرسیار و وەڵامانە ڕوونكردنەوەی ئەوەیە كە چۆن دەكرێ مەبەستەكانی شەریعەت چارەسەری گونجاو پێشكەش بكەن بۆ كێشە و ئاریشەكانی سەردەم كە پەیوەستن بە شەریعەتی ئیسلامەوە، ئەمانە پرسیارگەلێكن زۆرێك لە مسوڵمانان و خەڵكانی تریش دەپرسن لێیان لە هەموو شوێنێك.

(پرسیار): كاتێك باس لە "مەبەستەكان" دەكەین لە شەریعەتدا بەگشتی باس لە "ڕەوشت" دەكەین، ئایا وانییە؟ من لەبەرئەوەی مسوڵمانێكم لە ڕۆژئاوا دەژیم بۆشاییەكی فراوان و جیاوازییەكی زۆر دەبینم لە نێوان بنەمای ئەخلاقی ئیسلام و بنەمای ئەخلاقی ڕۆژئاوادا، ئەم بۆشاییە پەیوەندی هەیە بە پرسی جێگیربوون و گۆڕانكاریی لە ڕەوشتدا، مەبەستم ئەوەیە ئەوەی لە تێڕوانینی ئیسلامدا خراپ و ناپەسەندبووە پێش چواردە سەدە ئێستاش هەر ناپەسەندە لەم ئایینەدا، بەڵام ئەمە لە بنەمای ئەخلاقی ڕۆژئاواییدا بەم شێوەیە نییە، بەڵكو تێڕوانینی ئەخلاقی دەگۆڕێت و گەشەدەكات بە گۆڕانی سەردەم و كات، هیوادارم ڕاوبۆچوونی خۆتانم پێبڵێن سەبارەت بەم بابەتە.

(وەڵام): وەڵامی ئەم پرسیارە سەرەکییە لە دوو خاڵدا دەدرێتەوە:

(١) پێویستە جیاوازیی بکەین لەنێوان بەها ئەخلاقیەکان (بریتین لە بەها و مەبەستە باڵاکان) و هەڵبژاردە ئەخلاقیەکاندا (ئەمانە جێبەجێکرنی ئەو بەها باڵایانەن لە ژیانی ڕۆژانەدا)، بۆیە مەبەست و بەها باڵاکانی وەکو (دادگەریی و یەکسانی و ئەمانەتپارێزی و ئازادی و خۆپاکڕاگرتن و لێبوردەیی و تاکۆتایی) ملکەچی گۆڕانکاریی نابن بە گۆڕانی کات یان شوێن، بەڵکو ئەمانە نەگۆڕن، بەڵام هەڵسوکەوتە ئەخلاقییەکان کە بریتین لە جێبەجێکردنی پڕاکتیکییانەی ئەم بەها باڵایانە لە ژیاندا، ئەوا دەکرێت بگۆڕێن بە گۆڕانی کات و شوێن، بەڵام بەو شێوە و ڕێگایەی کە بەها بنچینەییەکان بپارێزێت، بۆ نموونە دادگەریی بنچینەیەکی بنەڕەتییە لە هەموو کات و شوێنێکدا، بەڵام حوکمکردن بە دادگەریی لە کێشەی دادگاکاندا پەیوەستە بەوەی کە کۆمەڵگا بە "دادگەریی" دابنێت لە سیاقی کلتوور هەلومەرجی واقعیدا، چونکە دادگەریی دوای چەند مەرجێکی ماف دیاریکردن و دانانی ئەرك دێتەئاراوە، کە ئەو ئەرك و مافانە دەکەونە سەرشانی هەر تاکێکی خێزان یان کۆمەڵگا یان حکومەت لە چوارچێوەی ئەو سیستمە کۆمەڵایەتی و ئابووری و سیاسییەی پەیڕەو دەکرێت، ئەم ئەرك و مافانە دەگۆڕێن کاتێك چوینە ناو سیستمێکی کۆمەڵایەتی جیاوازەوە کە تیایدا ڕۆڵی ئەندامانی خێزان جیاوازبوو لەوانی تر، یاخود سیستمێکی ئابووری و سیاسی جیا کە لەسەر بنەمای کۆمەڵێك نەریت و مافی دیاریکراو دامەزرابێت بۆ تاك و کۆمەڵ، ئەم جیاوازییە لە تایبەتمەندیی کلتووریی - مادامێك لە چوارچێوەی ڕێگاپێدان و ئاساییدا بن - دەبێت لەبەرچاو بگیرێت کاتێك ویسترا دادگەریی جێبەجێ بکرێت.

(٢) بەڵام دەبێت جەخت لەوە بکەینەوە کە پەرستشەکان هەروەکو هەن دەبێت جێبەجێ بکرێن بەشێوەیەکی حەرفی، هیچ گۆڕانێکیان بەسەردا نایەت بە گۆڕانی هەلومەرجەکان، چونکە بنچینەی شەریعەتی ئیسلامین و پێویستە هەموو مسوڵمانێك پابەند بێت پێیانەوە لە هەموو کات و شوێنێکدا، بۆ نموونە پێنج

فـەرزەی نوێـژ ناگۆڕێـت (هـەروەها چـۆنیەتی نوێـژکردن، چـۆنیەتی دەسـتنوێژ، ژمارەی نوێژەکان، کاتەکانیان، جووڵە و هەڵسوکەوتەکان لە سوجدە و ڕکوع، یـان نوێژخوێن چـی دەڵێـت، تـا کۆتـایی)، هـەروەها زەکاتـدان (بـە هـەموو نیـسبەت و ژمارە فەرزکراوەکانەوە، هەروەها ئەوانەی زەکاتیان پێدەدرێت تـا کۆتـایی)، لـەم پەرستشانە و ئەوانی تردا مسوڵمان شوێن پێغەمـەر (دروودی خـوای لەسـەر بێـت) دەکەوێت بەبێ تازەکردنـەوە یـان گۆڕانکـاریی، هـیچ کەسـێك نابـێ پێیوابێـت کـە حیکمەتێك یان پاساوێکی دۆزیوەتەوە کە گۆڕانکاری تیادا بکات، بەڵام ئـەو کـار و کردەوانـەی دەچـنە خانـەی (هەڵـسوکەوتەکان)ەوە ئـەوا دەگـوڕێن بـەپێی ئـەو حیکمەتەی کە مەبەستە بەدی بهێنێت، بەپێی ڕێژەی پاساوەکانی.

بەڵام دیسان دووپاتی دەکەینەوە کە حەرامکردنی کار و کردەوەگـەلێك (وەکـو خواردنـەوەی مـەی کـەم بێـت یـان زۆر، قومـار، سـوو، زینـا) دەچـنە خانـەی پەرستــشەکانەوە بــەو تێگەیــشتنەی باسمــان کــرد، لــە قورئــان و ســوننەتدا حەرامبوونیان لە دەقی قەتعیـدا هـاتووە مشتومڕ و ئیجتیهـاد هـەڵناگرێ، توێـژەر دەتوانێت وردبێتەوە لەو حیکمەتانەی بەهۆی نەکردنی ئـەم کارانـەوە بـەدی دێـن، دەشـتوانین لـەڕێگای وتوێـژ و تـاوتوێ کردنـی ئـەم بابەتانـەوە لـەنێوان خۆمانـدا بگەینە کۆمەڵێك حیکەت و دانایی بەوەی یـەکێکمان شـتێك بـاس بکـەین و ئـەویتر شتێکیتر، بەڵام ئەمە ئەوە ڕەتناکاتەوە کە کۆمەڵێك حوکم لە قورئـان و سـوننەتدا هـاتوون لەسـەر مـسوڵمان پێویـستە پێیانـەوە پابەنـد بێـت مـادام مـسوڵمانە و ئیسلامی قبوڵە.

(پرسـیار): چـۆن شــەریعەتی ئیــسلامیی دەتوانێــت یارمەتیــدەر بێــت بــۆ گەشــەکردنی ڕەوشــت لــە کۆمــەڵگای ئیــسلامییدا لــەم ســەردەمەدا، لــە کاتێکـدا گۆڕانکارییەکان خێران.

(وەڵام): شەریعەتی ئیسلامیی تایبەتمەندییەکی هەیـە تایبەتـە تـەنها بـەوەوە، ئەویش ئەوەیە لـە میانـەی فـەرزکردنی هـەر حوکمێـك لـە حوکمـە شـەرعییەکانیدا

دەیـــەوێ مەبەســـتێکی ئـــەخلاقی دیـــاریکراو بـــەدی بهێنێـــت، پەرســـتش و هەڵسوکەوتەکان هــەموویان بــەبێ جیــاوازیی ئامانجیــان بــەدیهێنانی مەبەسـتی ئەخلاقی دیاریکراوە، پێغەمەبەریش (دروودی خـوای لەسـەر بێـت)"هـەر بـۆ ئـەوە نێــرراوە ئاکــارە جوانــەکان تــەواو بکــات" هــەروەکو خــۆی دەربــارەی خــۆی فەرموویەتی، ئەگەر نموونەی دیاریکراویشمان بوێت ئەوا قورئانی پیرۆز دەربـارەی فەرزکردنی نوێژ دەفـەرموێت: (تنهـى عَـنِ الفَحـشاء والمنكـر) (العنكبـوت:٤٥)، لـە کاتی حەجکردندا دەفـەرموێت: (فَـلا رَفَـثَ ولا فُـسُوقَ ولا جِـدالَ في الحَـجِّ) (البقـرة: ١٩٧)، هەروەها مەبەستیش لە زەکات (هەروەکو لە فەرموودەی پـیرۆزدا هـاتووە) ئەوەیە لە دەوڵەمەندان وەربگیرێـت و بـۆ هـەژاران بگەڕێنرێتـەوە، هـەموو حوکمـە شەرعییەکان لە بواری مامەڵەی بازرگانی و بەڵێننامەکانـدا ئامانجیـان چەسـپاندنی بــەهای ئــەخلاقی دیــاریکراوە، وەکــو پاراســتنی مافــە داراییــەکان، دادگــەریی، ئەمانەتپارێزیی، فـێڵ نـەکردن، پاراسـتنی لاوازەکـان و تـا کۆتـایی. ئەگـەر هـاتوو شـەریعەتی ئیـسلامیی بـە ڕاسـت و دروسـتی جێبـەجێکرا ئـەوا ڕەوشـتبەرزیی لـە کۆمـەڵگادا بڵاودەبێتـەوە، بـە دەربڕینێکـی تـر شـەریعەتی ئیـسلامیی "یاسـایەکی ئەخلاقییە" نەك "یاسای پیاوانی ئایینی" بە دەربڕینی هاوچەرخ.

(پرســیار): قورئــان دەربــارەی موحەممــەد (دروودی خــوای لەســەر بێــت) دەفەرموێت: "ڕەحمەتە بۆ هەموو جیهانیـان" چـۆن ئەمـە وایـە لـە کاتێکدا ئێمـە شەریعەتی ئیسلامیی دەبینین کە زۆر پتەو و جێگیرە؟ ئایـا دژیـەکێك نابینیـت لـە نێوان پتەوی (الصلابە) و ڕەحمەت کە ئایەتەکە باسی دەکات وەکو مەبەستێك لـە مەبەستەکانی ناردنی موحەمەد؟ هیوادارم تیشکێك بخەیتە سەر ئەم باسە.

(وەڵام): بەڵێ پێغەمبەری خوا (دروودی خوای لەسـەر بێـت) (رَحَمـة للعـالَمينَ) (الأنبياء: ١٠٧)، بـەڵام مـن کێـشەیەك لـە شـەریعەتدا نـابینم، چـونکە بریتییـە لـە سیستمی ئیسلام کە هەمووی ڕەحمەتە بۆ مرۆڤایەتی و سیـستمێکی ئـەخلاقی لـە بـاڵاترین پلـەکانی بەرزیدایـە، لـەمجۆرە سیاقانەدا هەمیـشە قـسەکەی شـەرعزانی

گـەورە (شەمـسەدین ئیبنـو لقـەییم)م بیردەکەوێتـەوە (سـاڵی ٧٤٨ك – ١٣٤٧ز وەفـاتی کـردووە) کـە دەڵـێ: "ئەسـاس و بنـچینەی شـەریعەت لەسـەر دانـایی و بەرژەوەنـدی بەنـدەکان دامـەزراوە لـە ژیـان و دواڕۆژیانـدا، هـەمووی دادگەرییـە، هەمووی ڕەحمەتـە، هـەمووی داناییـە، هـەمووی بەرژەوەندییـە، هـەر بابـەتێك لـە دادگـەریی دەرچـوو بـەرەو سـتەم، لـە ڕەحمـەت دەرچـوو بـەرەو دژەکـەی، لـە بەرژەوەندی دەرچوو بەرەو زیان، لە دانـایی دەرچـوو بـەرەو نـادانی، ئـەوا هیـچی بەسەر شەریعەتەوە نییە ئەگەر بە زۆر و بە تەئویلیش خرابێتە ناوی".

بەڵام کۆمەڵێك کێـشەی گـەورە ڕوویانـداوە بـەهۆی هەڵـە تێگەیـشتنی هەنـدێك کەس لە کۆن و نوێدا، هەندێك هەڵەی تریش لە جێبەجێکردندا، ئەمەش وایکردووە پاشمـاوەی خـراپ لـە زەینـی خەڵکانێکـدا دروسـت ببـێ بەرامبـەر بـەو کێـشە و بابەتانە، هەوەکو ئەوەی لە پرسـیارەکەتدا باسـت کـردووە، لەبەرئـەوە لەکاتێکـدا شەریعەت خۆی هەوڵی بەدیهێنانی مەبەستگەلێکی وەکـو دادگـەریی و ڕەحمـەت و دانـایی و بەرژەوەنـدی دەدات، هەنـدێك لـە خـەڵکی ئەوانـەی پۆسـتی سیاسـی و پێگەی کلتووریی گرنگیان هەیە، شەریعەت خراپ بـەکاردەهێنن بـۆ ئـەوەی ببێتـە ڕێگایەك بۆ زیادکردنی هـەواداران یـان بـۆ قـازانج، لەبەرئـەوە ئەمانـە تێگەیـشتنی تایبەتی خۆیان بۆ شەریعەت بڵاودەکەنەوە لەپێناوی دەسکەوتی دنیایی بۆ خودی خۆیان، گومانی تیا نییە نموونەی ئەمانە وێنەی شەریعەت دەشـێوێنن و زیـاتر لـە دوژمنانی زیان بە ئیسلام دەگەیەنن.

(پرســیار): خۆشەویــستی ئامــانجێکی باڵایــە لـــە ژیانـــدا، گۆڕینـــەوەی خۆشەویستیش لەگەڵ کەسێکی گونجاودا ئامانجێکی مرۆڤە، پلەیەکی ئاسوودەییە کـە مـرۆڤ هـەوڵی بـۆ دەدات، باشـە بۆچـی ڕێگامـان نـادرێ تـام لـە خۆشەویـستی وەرگرین بە ئارامی و دوور لە قورساییەکانی ژیانی خێزانـداریی و کێـشەکانی، ئایـا دەکــرێ بێبەشــکردنی جەســتە لـــە بـــەرووبوومی خۆشەویــستی نـــاوبنێین

ڕەوشــتبەرزیی؟ ئــەم حەرامکردنــەش بــە یــەکێك لــە لایەنــەکانی "مەبەســتە ئەخلاقییەکان"ی شەریعەت دابنێیین؟

(وەڵام): ئەمە یەکێکە لـەو لایەنانـەی تیایـدا هەڵسوکەوتی هەنـدێك کـەس لـە مـسوڵمانان ئیـسلامی ناشـرین کـردووە، ڕاسـتە خۆشەویـستی - بـەو مانایـەی تـۆ مەبەستتە - لە جوانترین نیعەمەتەکانە کە خوا بە مرۆڤـی بەخـشیوە لـەم ژیانـەدا، زۆر سروشتیشە کەسێك کەسـێکیتری خـۆش بوێـت، وە حـەزی بـە پەیوەندییـەکی جەستەییش هەبێت لەگەڵیـدا کـە ئـەو خۆشەویستییە بەرجەسـتە بکـات، ئیـسلام دژایەتی ئەم سروشتە ناکات، بەڵکو ڕێکی دەخات، کێ دەڵێ ئیسلام خۆشەویستی قەدەغە دەکات؟ ئەوەی کە ئیسلام قەدەغەی کردووە تەنها پەیوەندی جەسـتەیی نێـوان دوو کەســە کــە هاوســەر نــیین، بــەڵام بۆچــی ئەمــەی قەدەغــەکردووە؟ لەبەرئــەوەی ئیــسلام هاوســەنگیی ڕاگرتــووە لــەنێوان ســۆزی خۆشەویــستی و بەهایەکی تردا، ئەویش گەشەکردنی خێـزان و ئاسـوودەییەتی، چـونکە خێـزان لـە ئیسلامدا بنچینەی ئاسوودەیی کۆمەڵگایە.

ئەگـەر هـاتوو پیـاوێکی ژنـدار یـان ئـافرەتێکی مێـرددار زینـای کـرد ئـەوا لـە تێڕوانینـی ئیـسلامەوە "تـاوان"ی ئەنجامـداوە، چـونکە کارەکـەیان ئەگەرچـی بـە بۆچـوونی خۆیـان - لەوانەیـە - دەربڕینـی خۆشەویـستی بێـت، بـەڵام بـە تـەواوی تێکگیرانە لەگەڵ مانای خێزان کە ئیسلام هەوڵ بۆ بەدیهێنانی دەدات، بەڵام ئەگەر هاتوو ئەو دوو کەسەی یەکتریان خۆشدەویست هاوسـەردار نـەبوون، ئـەوا ئیـسلام ڕێگرییان لێناکات کە هەرکامێکیان ئەویتری خۆشبووێ، بەڵام ئەوەی لێیان حـەرام دەکــات ئەوەیــە ئــەو خۆشەویــستییە بــە زمــانی جەســتە دەربــڕن ئەگــەر هاوسـەرگیرییان نـەکرد بەیەکـەوە، لێرەشـدا ئـەم حوکمـە هاوسـەنگیی ڕادەگرێـت لـەنێوان خۆشەویـستی و بـەهای بنەماڵـەدا، چـونکە ئیـسلام هـانی هاوسـەرگیریی دەدات و ئاسانیشی دەکـات بـە چـەندین ڕێگـا، لەبـەر ئەمەیـە پێغەمبـەر (دروودی خوای لەسەر بێت) دەفەرموێت: "هـیچ شـتێکم نـەبینیوە وەك هاوسـەرگیری بـاش

بێت بۆ ئەوانەی یەکتریان خۆشدەوێ" کەواتە ئیسلام هانی هاوسەرگیریی دەدات چونکە پرسیارێك خۆی دەسەپێنێت ئەویش ئەویە: ئایا هەڵوێست چییە بەرامبەر منداڵێك کە لە ئەنجامی پەیوەندییەکی جەستەیی دێتە دنیاوە لە نێوان دوو کەس کە هاوسەری یەکتری نین؟ ئایا لە ئینصاف و ویژدانەوەیە کۆمەڵێك منداڵ بێنە دنیاوە لە ئەنجامی پەیوەندییەك لە نێوان دوو کەسدا کە هیچ پەیوەستییەکی هاوسەرگیریی و هیچ پابەندییەك نییە لە نێوانیاندا؟

هەروەها شتێکیتر ـ دەربارەی ئەوەی لە پرسیارەکەتدا وتووتە ـ ئەگەرهاتو هەردوو هاوسەرەکە مەسەلەی منداڵبوونیان دواخست لەبەر هەر هۆیەك بێت، لەوانەیە تەمەنیان نەگونجاوبێت، یان لەبەرئەوەی تۆ ئەی پرسیارکەر ناوتناوە "قورسایی و کێشەکانی ژیانی هاوسەریی" ئەوا ئیسلام دژایەتی ناکات. بەڵام ئەگەر قەراربوو منداڵێك بێتە ئاراوە دەبێت لە چوارچێوەی خێزاندا بێت، ئەمەش بە ڕێژەیەکی زۆر منداڵان لە مافخوران ڕزگار دەکات، بەسە بۆ نموونە هێنانەوە ئەو ڕێژە زۆر و بەرەو زیادبوونەی لە سەرانسەری دنیادا هەیە لەو خێزانانەی کە یان دایك یاخود باوك بە تەنیا سەرپەرشتییان دەکەن، بە تایبەتی دایکان، کەواتە خۆشەویستی شتێکی جوانە وەکو وتت، بەڵام ئیسلام ئەمە هاوسەنگ دەکاتەوە لەگەڵ ئامانجەکانی تری کۆمەڵگا و خێزان.

(پرسیار): چۆن دەکرێ بڵێین ئیسلام سیستمێکی ئەخلاقییە لەگەڵ ئەوەدا کە هانی تیرۆر دەدات؟

(وەڵام): وەڵامی ئەم پرسیارە بەوە دەدەمەوە کە ئەو شتانە باس بکەم کە ناچنە ناو چەمکی ڕاستەقینەی تیرۆرەوە، دواتر ئەوە چییە کە تیرۆری ڕاستەقینەیە؟ دوای ئەمانە وەڵامەکە خۆی دەدرێتەوە.

- تیرۆر هیچ ئایینێکی نییە، ڕاست نییە بە ئیسلام یان بە مەسیحیەت یان بە یەهودیەت یان بە هیندۆسی و بودایی بڵێی پەیوەندی بە تیرۆرەوە هەیە، ئایا سەرچاوەی ناسینی هەر ئایینێك کتێبە پیرۆزەکەی نییە؟ ئەگەر سەیری کتێبی

پیرۆزی هەر ئایینێك لەمانە بکەین دەبینین سەرنجدانە دەربارەی تێگەیشتن لە دروستکەر و جیهان، هەریەکێکیان شوێنکەوتووانی ڕادەهێنێت لەسەر کۆمەڵێك بنەمای ئەخلاقی دیاریکراو و بەرزکردنەوەی لایەنی ڕووحی، ئەمە لەگەڵ بوونی کۆمەڵێك جیاوازیی ئاشکرا لەنێوانیاندا بۆ گەیشتن بەو شتانە.

- تیرۆر بریتی نییە لە توندوتیژیی، چونکە هەموو کەسێکی ئاقڵ بڕوای بەوە هەیە هەندێك توندوتیژی ڕێگاپێدراوە و پاساودارە، هەموو بڕوایان بەوە هەیە بەکارهێنانی توندوتیژیی بۆ بەرگریی لەخۆکردن قبووڵە، چونکە لەمەدا هیچ ڕێگایەك نییە کاتێك کەسێك هێرش دەکاتە سەرت لە ڕێگایەکی گشتیدا، یان بۆ دەستگیرکردنی تاوانبارێك و سزادانیان هەندێجار توندوتیژیی بەکاردەهێنرێت (ئەمەیان ئیشی حکومەتە)، خەڵکی لە کاتی ڕاوکردندا توندوتیژیی بەکاردەهێنن (ئەگەر لەوانە نەبن کە گۆشت ناخۆن)، لەهەموو ئەم نموونانەدا خەڵکی توندوتیژیی بە هەڵە نازانن، توندوتیژیی لە خودی خۆیدا تاوان نییە، بەڵکو ئەو سیاق و شوێنەی تیایدا بەکاردەهێنرێت دەیکاتە تاوان و ئابڕووبردن.
- هەروەها بەرگریی لەخۆکردن تاوان نییە، بڕوانە ئەگەر چەند کەسێك چەکیان هەڵگرتبێ و هاتبنە ناوچەکەت، لە ماڵەکەت دەریانکردبیت، داگیریان کردبێت، بەبێ ئەوەی کەسێك بەرگریت لێبکات، ئایا لەمکاتەدا مافی خۆت نییە بەرگریی لە خۆت بکەیت؟ بەڵام ئەم بەرگری لەخۆکردنە نابێ واتلێبکات ستەم لە بێتاوانەکان بکەیت، بەڵکو دەبێت هێرش تەنها بۆ ئەوانە بێت کە هێرشیان کردووەتە سەرت.
- تیرۆر تەنها تایبەت نییە بە تاکەکان، بەڵکو گرووپی تیرۆر هەن، کەسانی مەشق پێکراو بەکاردەهێنن بۆ بەدەست هێنانی ئامانجەکانیان، حکومەتی تیرۆریست هەیە، سوپا و چەك بەکاردەهێنن بە پلەی جیاواز بۆ لەناوبردنی بێتاوانەکان، خەڵکی زۆرجار تیرۆر بەرامبەریان دەکرێ بەشێوەیەکی ناڕاستەوخۆ،

وەکو برسیکردن، ئەشکەنجەدان، بێبەشکردن لە چاودێری تەندرووستی، ئابلۆقەی ئابووری بە شێوەیەکی فراوان، بەمشێوەیە.

- تیرۆر تایبەت نییە بەو شوێنە مەدەنییانەی کە لە شەڕدا نین، زۆرجار تیرۆر لەو شوێنانەدا ڕوودەدات کە لە حاڵەتی شەڕدان، چونکە ڕەوشتی شەڕکردن لەبیر دەکرێت لە هەڵسوکەوت لەگەڵ خەڵکی سیڤیلدا، یان سەربا ز و دیلی شەڕدا.

لەبەر ئەمە هەرکارێك کە تیایدا ئازار و زیان بە خەڵکی سیڤیل و سەرباز و بێتاوانەکان بگات بەڕێگایەك کە دژی بنەماکانی دادگەریی و مافی مرۆڤ بێت، ئەوا تیرۆرە، کەواتە ئێستا دەتوانین پێناسەیەك بۆ تیرۆر بکەین بە تێڕوانینێکی مەقاصیدیانە: تیرۆر هەر کارێکە تیایدا زیان بەهەر جۆرێك لە جۆرەکان بە کۆمەڵێك خەڵکی سیڤیل یان کەسانی تر بگات بە شێوەیەك دژی بنەماکانی دادگەریی و مافەکانی مرۆڤ بێت.

کورتەی باسەکە

جێبەجێکردنی شەریعەتی ئیسلامیی لەم سەردەمەدا (یان خراپ جێبەجێکردنی بە دیاریکراوی) لە زۆربەی کاتدا بە کورتبینییە نەك گشتگیریی، بە حەرفیە نەك ئەخلاقی، تاك ڕەهەندە نەك فرەڕەهەند، سەیری شتەکان تەنها بە ڕەش و سپی دەکات بەبێ لەبەرچاوگرتنی فرەلایەنی بابەتەکان، بە لەیەکپچڕاوی سەیر دەکرێت نەك تەواوکاریی، پشت بە ڕێنوێنی و وشە دەبەستێت نەك مەبەست و ئامانج لە پشت حوکمە شەرعییەکانەوە، لەسەروو ئەمەشەوە کەسانێك گیانبازیی (المجازفة) بەهەندێك بۆچوونەوە دەکەن وەك "دڵنیایی زانستی" (یان ئەوەی پێیدەوترێت "نائەقڵانی دوای مۆدێرنە")، هەروەها هەندێك کەس قەراری "بێگوناهی - العصمه" بۆ موجتەهید و ڕاوییەکان دەدەن، یان ئەوەی بەرامبەری ئەوە دەوترێت لە "مێژوویی‌بوونی دەقە شەرعییەکان"، هەموو ئەمانە بێهێزبوونی لایەنی ڕووحی زیاد دەکەن، لێبووردەیی کەمدەکەنەوە لەگەڵ ئەوانەدا کە ڕای جیایان هەیە، هەروەها توندوتیژیی ئایدۆلۆژی زیاد دەکات، ئازادییەکان بەرتەسك دەکاتەوە، دەستی سیستمە دیکتاتۆرییەکانیش کراوەتر دەکات، لەبەرئەوە تیۆری "مەبەستەکانی شەریعەت" ئاستی گفتوگۆ دەربارەی باسەکانی یاسادانانی ئیسلامیی بەرزدەکاتەوە بۆ بەرزتر لە ڕووی فەلسەفییەوە، هەروەها بەسەر ئەو جیاوازییە مێژووییانەدا زاڵ دەبێت کە بوونەتە هۆی کێشەی مەزهەبی، هەروەها کلتووری پێکەوەژیانی ئاشتییانە و لەیەکگەیشتن پەرەپێدەدات کە هەموو جیهان پێویستییەکی زۆری پێیانە، لە کۆتاییدا، دەبێت مەبەستەکان بخرێنە بورای جێبەجێکردنەوە و جێگای گرنگیپێدان بێت لەلایەن هەموو پسپۆڕێکی شەریعەتەوە و ئەوانەشی کە سیاسیەتی جۆراوجۆر دادەڕێژن، بەبێ لەبەرچاوگرتنی ناو و مەزهەبیان، بەڵکو دەبێت لەسەر بنچینەی ئەوە بێت کە هەر ئیجتیهادێك تاچەند مەبەستەکان بەدی بهێنێت ئەوەندە سوودی لێوەبگیرێت.

ناوەڕۆك

پەیمانگای جیهانیی فیکری ئیسلامیی

دامەزراوەیەکی فیکریی ئیسلامیی رۆشنبیریی سەربەخۆیە، لە سەرەتای سەدەی پانزەیەمی کۆچی (١٤٠١ك ـ ١٩٨١ز) لە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا دامەزراوە، تا کار بۆ ئەم خاڵانەی خوارەوە بکات:

– فەراهەمهێنانی تێڕوانینی گشتگیرانەی ئیسلام، لەپێناو تەئسیلکردنی مەسەلە هەنووکەییەکانی ئیسلام و روونکردنەوەیان، هەروەها لەپێناو پێکەوەگرێدانی بەش و لقەکان بە هەمەکییەکان (الكليات) و مەبەست و ئامانجە گشتییەکانی ئیسلام.

– گێڕانەوەی ناسنامەی فیکریی و رۆشنبیریی و ژیاریی بۆ ئوممەی ئیسلامیی، ئەویش لە میانەی چەند هەوڵ و کۆششێکی بەئیسلامکردنی زانستە مرۆڤایەتیی و کۆمەڵایەتییەکان و چارەسەرکردنی مەسەلەکانی فیکری ئیسلامیی.

– چاکسازی لە پرۆگرامەکانی فیکری ئیسلامیی هاوچەرخدا، بۆ ئەوەی ئوممەی ئیسلامیی توانای دووبارە گەڕاندنەوەی شێوە ژیانە ئیسلامییەکەی خۆی و هەروەها رۆڵی خۆی لە ئاراستەکردنی کاروانی ژیاریی مرۆڤایەتی و بەرچاورۆشنکردنی و گرێدانی بە بەها و ئامانجەکانی ئیسلامەوە، هەبێت.

پەیمانگا، بۆ بەدەستهێنانی ئامانجەکانی چەند هۆکارێك دەگرێتەبەر لەوانەش:

– بەستنی کۆنگرە و سیمیناری زانستی.

– هاوکاریی هەوڵ و کۆششی زانا توێژەرەوەکانی زانکۆ و بنکەکانی توێژینەوەی زانستیی و بڵاوکردنەوەی بەرهەمە زانستییە نایابەکان.

– ئاڕاستەکردنی توێژینەوە زانستی و ئەکادیمییەکان لەپێناو خزمەتکردن بە فیکر و مەعریفە.

هەروەها پەیمانگا چەند نووسینگە و لقێکی لە پایتەختی وڵاتە عەرەبی و ئیسلامییەکان و وڵاتانی تریش هەیە، کە لەڕێگەیانەوە کار و چالاکییە جۆراوجۆرەکانی خۆی ئەنجام دەدات، هەروەها چەند ڕێکەوتننامەیەکی لەگەڵ ژمارەیەك زانکۆی عەرەبی و ئیسلامیی و خۆرئاوایی لە سەرانسەری جیهاندا بۆ هاوکاریی زانستی هاوبەش، هەیە.

سەنتەری زەهاوی بۆ لێکۆڵینەوەی فیکری

سەنتەرێکی کوردستانی ناحکومی ناسیاسییە، گرنگیی دەدات بە توێژینەوە و تاوتوێکردنی پرسە هزرییە بنەڕەتیەکان بۆ دووبارە هێنانەگۆی دەق و تێکستە پیرۆزەکان و چۆنیەتی دابەزاندنی چەمکە مەعریفی و بەبایەخەکانی ئیسلام لەبوارە جیاوازەکانی سەردەمدا، لەسۆنگەی ئەوەوە کە هزر و بیری ڕەسەن و قووڵ بنچینەی تێگەیشتنی ڕاست و دروستە بۆ دەقەکانی قورئان سوننەت و دەستەبەری لێکدانەوەی گونجاوە بۆیان، سەنتەر هەوڵی ڕەخساندنی کەشوهەوای گونجاو دەدات بۆ کارابوونی عەقڵ و بیر و ڕانانی هزریی، لەم پێناوەدا سەنتەر هەردوو سەرچاوەی قورئانی پیرۆز و فەرموودەی بەرز و بەڕێز بە بەکارهێنانی ئامرازی زانستە ئیسلامیەکان و زانستە کۆمەڵایەتی و سروشتیەکان دەکاتە بنەمای کارەکانی.

ئامانجەکانی سەنتەر:

- بوژاندنەوەی بیرو هزر و بەکارخستنی مەعریفەی ئیسلامیی لە ناوەندە زانکۆیی و پەروەردەییەکاندا، بە پشت بەستن بە بەهرە و توانا خودییەکانی ئەکادیمیانی کوردستان و جیهانی ئیسلامیی و ئەزموونی بیرمەندانی مسوڵمان.
- پەرەپێدان و پەسەندکردنی ڕوانگەی زانستی مەنهەجی لە چارەسەرکردنی کێشە و گرفتە هزریەکاندا و بێلایەنبوون لە پرسە خیلافیەکاندا خۆبەدوورگرتن لە بڕیاری پێشوەخت و شێوازی سۆزدارانە هەوڵدان بۆ بابەتیبوون.

ــ کـاراکردنی کەلـەپوری دەوڵەمەنـدی ئیـسلامیی و سـوود وەرگـرتن لەسەرچـاوە گرنگەکانی بیری ئیـسلامیی لـەکۆن و نوێـدا و سـەرلەنوێ هێنانـە گـۆی چـەمکە فیکریـە دوێنراوەکان لە مێژووی ئیسلامیدا بەرەچاوکردنی گۆڕانەکانی سەردەم.

ـــ پەرەپێـدانی چـەمکی ئیعتیـدال لەکایـە فیکـری و مەعریفیـە جیاوازەکانـدا و خۆبەدوورگرتن لە تێپەڕاندن و بەزایەدان.

ـ سەنتەر کاردەکات بۆ سەرلەنوێ و بەردەوام خوێندنەوەی هەردوو پەڕاوی قورئان و بوونەوەر بەپێی مەنهەج و میتۆدی زانـستی و بـەبێ چـاولێکەری، بـەڵکو بـە نەفەسـێکی تازە و بەسوود وەرگرتن لە عەقڵی ڕاشکاو و نەقڵی سەلمێنراو.

بوارەکانی کارکردن:

ـ نووسین بە قەڵەمی خۆماڵی نووسەرانی کورد و بیرمەندان.

ــ وەرگێـڕان لـە زمانـە جیاوازەکـان بـۆ زمـانی کـوردی لـە پێنـاو دەوڵەمەنـدکردنی کلتووری کوردی.

ـ بەستنی کۆڕ و سازدانی سیمینار لەلایەن خاوەن بیر و ئەکادیمیانەوە.

ـ خولی ڕاهێنان و وۆرکشۆپ لەلایەن کەسان پسپۆڕ و خاوەن بڕوانامەی زانکۆییەوە.

ـــ هاوکـاریکردنی دامودەزگـا و دامـەزراوە ئەکادیمیـەکان و زانکۆکـان لـە پێنـاو پەرەپێدانی ئاستی زانستی.

پەیمانگای جیهانیی فیکری ئیسلامیی خۆشحاڵە ئەم ڕێبەرە پێشکەش دەکات، کە ناسینێک لەخۆ دەگرێت بۆ بابەتی مەبەستەکانی شەریعەت، کە بریتین لە ئامانجە گەورەکانی یاسادانانی ئیسلامیی، نووسەرەکەی (د. جاسم عودە) زانایەکی هەمە پسپۆڕییە، بەڵام تایبەتمەندە لە بواری مەبەستەکانی شەریعەتدا.



مەبەستەکانی شەریعەت

ڕێبەرێک بۆ خوێنەری ئاسایی